

0cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MONTSEGUR

PRUMIERO PARTIDO

TREN CABEEL

RAMON ROGER II


1207 — 1267

per

Arthur Cansson



1890



H. 7
45

MONTSEGUR

PRUMIERO PARTIDO

TRENCA BEE

RAMON ROGER II

1207 — 1267


per

Arthur Cansson




1890





~~VILL~~ legden (Histoire)

H+



AS AMICS,

Bous appeli : amics... bous aus toutis que sus bostris pots marmusatz le patoues, la lengo Romano, parla que, dins le Cel, babardejon a Diü sous angelous.

Bous appeli : amics... Beleü que m'anatz dire :

— N'abem que fe de tas flaugnaquisos...

... Nous amagnago 'queste per nous embabina milhou de sas patouesarlos, buffecos d'imagnatiü.

Imaginatiü... cap nou n'y a dins **MONTSEGUR**, rasou abetz. N'ai pos aquelo babardiso... Bous doun' assi, dins moun counte de la bido de Tren-cabel III, les ebenoments talis que, pu' sapiens qu' ieü, les an narrats.

Talis que, moun illustre mestre, 'l que ne sap tant de lettro, moussu l'abbat **DUCLOS**, le grand historien Ariègeois, les a embroungits⁽¹⁾. Talis que 'ls famous lettruts Don Claudio de **VIC** e Dom

(1) Embroundits, embroundi, ébruiter.

VAISSETTE dins la preciüs' histoire de Languedoc, les an engranjats. Talis, que 'l piüs e filial **Napoléon PEYRAT**, dins soun histoiro des Albi-geoises, les a de flous tant amourousoment mirgailhats.

Talis enfins que, le bel escribant de **BOYER**, dins soun style merbeilhous, d' aquel temps, les a cousins.

N'ai pos boulgut qu' ensaja, pr' aquel narrat de bous f' aima le patouës. O ! de mas beilhados, sirio pla pagat, s' abio fougnat dins bostre cor, moun babardatche, un chicoutot d'amour pe' la lengo Romano. O ! pe' l noum del Cel ! bou' n' paureji, per el' uno micoto d'amistat ; o dounatz, dounatz, amics :

*De la gardo del blat quand trahetz un' espigo,
Diu que la betz douna bous souris de bountat.*

O Mundino ! o Lengo-d'Oc ! o patouës ! coumo t'appelon, en mespres, les francimans, deycho-me del founze de moun cor attristat, te saluda.

O ! qu' en toun noum, et al noum des troubadours (1) nostris paires, me sio permes de bous benezi, o bous aüs toutis, dount la lengo, a marmusat ou brounsino 'l gargailladis des anjelotos : la Romano.

(1) Sing. : sujet. trouverai. — reg. : trobador. — plur., sujet. et reg. : trobadors. — M. RAYNOUARD. *Grammaire Romane*.

Benezits-siotz,

LES DE PARIS :

J. Aicard, P. Arène, de Bornier, A. Dethez,
L. Cladel, M. Faure, H. Fouquier, G. Revoil,
M. Roux, E. Zola e 'ls *Cigaliens* toutis que n' ai
memorio e que faretz excuso.

Benezits-siotz,

LES DE PROUBENCO :

Aubanel, A. Arnavieille, Bonaparte-Wyse, Mistral,
Roumanille, L. Roumieux é toutis *Felibres* que
n' ai retengudo de cap e que me perdounaran.

Benezits-siotz,

LES D'AQUITAINO :

Benazet, Dastros, Daveau, abbat Couture, Gou-
douli, Jasmin, Levere, Mengaud, Mir, Quercy,
Roques, Sacaze, comte de Toulouse-Lautrec,
Vestrepain e toutis brabes *Ramondens* qu' ai di-
chats dins le debrenbie e que faü perdou.

Benezits-siotz,

LES DE'L ROC DE FOUYCH :

Per' Amilhat, Aybram, P. Baby, abbat Cabibel,
abbat Castet, abbat Cau-Durban, abbat Doumen-
jou, abbat Fournié, Escaich, Garrigou, Lafont de
Sentenac, de Lahondès, Pasquier, abbat Rauzy,
abbat de Séré, Maria Vergé, Tribolet e toutis
brabes *Fouychens* oubliauts que per amistat me ba
passaran.

Debrembats :

Cigaliens, *Filibres*, *Ramondens*, *Fouychens*

e bous aüs toutis que soutenetz la paur' Adalido,
merci..., merci... Anem, per pietat, embinagratz
l'encaro, balents Felibres, aberits Cigaliers, gaïs
Ramondens, brabes Fouychens, grac' a bous aüs,
al darnie farfail nou sira, la Romano, car mouri...
Elo, nou bol.

Anem, anem, Amics, fasetz la prouphesio de
DÉBAR bertadiero :

Beyren puleu la mar tarido,
Toutis les morts tournats en bido
E le glas plus caut que le foc,
Aban que nostro lengo d'oc,
Lengo claufido d'harmonio,
Et may que comblo de genio,
Sio jamai banido d'enloc.

A. CAUSSOU.



I
MONTFORT !

I

LE CASTEL DE MONTFORT-L'AMAURY

En 1224, dins un castel del Montoran (ilo de Franço) a dex leos de Paris, bibio la pourido maynad' Esclarmondo de Croissy (1).

Nesquec ande 'l printemps de 1207, dex-e-sept ans ero soun ache.

O le bel ache ! Ach' hurous, per toutis, besse... mes nou per Esclarmondo, la belo filho.

Belo filho ?... Belo ? qu'y b' abio dit qu'ero belo ? Digus, ba pensi pos; car, sa mayrastr', Agnes de Montpellier (2), segoundo fенно de Lambert de Croissy, abio pla feyt defens' a Francia (3), sa gouernanto de babardeja d'abant la jouen' Esclarmondo le noum de beutat.

(1) Fille de Brianda de Monteil-Adhémar, première femme de Lambert de Croissy, beau-frère de Simon de Montfort.

(2) Femme de Trencabel Ramon Roger II, vicomte de Carcassonne.

(3) Giralda de Laurac, châtelaine de Lavaur.

E, pourtant, er' estado la flou, la perlo, 'l mirail de la Proubenc' Agnes! O si l'abiotz bist' ambe sa sor Marie (1) en 1205, bous y siriots agenouilhadis dabant : oh! qu'unos dos rosos a bada, las filhos de Guilhaume VIII, seignou de Montpellier.

Filho, qu'une jiscairo, tout y risio : Mes aro, feno, pus nou ritz, es la tristesso memes, la paour' Agnes, neyt e joun sous els soun négadis de larmos, larmos brulentos que rajon, coumo patracos grossos, su' soun se pantaychat.

E la malhurouso de gemega :

— Ma beatat ma perdudo ! Laido, sirio amb'el... el !... Almens, ma filho, que beses, en ieu, uno bictimo. O que moun sort te doun' oumbro ; fasques pos james foundomenter sus un be ta fragile.

E les plours e les soupirs y barrabon l' ale.

Per moumens, arremassabo su' soun cor, acoumoulat de soupirs le cap de soun Esclarmond' en marmusan :

— Oh ! que soun malhurouso !... s'ero pos tu !...,

Et, aprex un respir, còum' en deliri sous pots dichabon ana :

— El... el, tabes, aurio toun ache, migoto !

Qui, maire... el ? disets-b'oc, o parlatz, maire ! pietat d'ieu...

(1) Reine d'Aragon.

Et, Agnés, ajoufid' amantoulabo soun cap dins
sas mas, e 'ls plours de raja.

Aquelos paraulos, sans pus, fasion dol a la belo
maynado. Mes 'ls plours de sa mair' eron, per
soun cor, un mysteri pu' cruel encaro.

Mes, poudio pos sapié?...

Abio bel que fe de chapitra sa gouvernanto ; la
paûro Francia destournabo bite tout' explicatiu.
A l'entour d'elo, chi questiuoneja ? La paûro may-
nadoto nou besio amo de bibo : Les soulis cour-
satjes del castel, aprex sa mair' e sa gouvernanto,
eron uno joueno sirbento que res nou sabio, et un
biel domestico, sourd coum' un fantomo, roundine-
jabo' l tour del castel, touchoun talounejat d'un
bieil goussas, Nero.

.....

Le castel de Montfort-l'Amaury (1) er' enjou-
cat sus uno naussuro entre Dampier' e Mantos
qu' amagoutoulabo coulinetos embouscados dount
les pès rousegats soun per uno pichouno ribiero,
tant bal dir' un requet, que gourrinejabo e clapou-
tejabo sa cansounoto, jusquos a la Seino, pe'l's
pradels abail.

Al bord de'l rec, a l'Auta, uno gleiso gouthico,

(1) Résidence de Simon de Montfort, chef de la Croisade contre
les Albigeois.

'stirabo, tant que poudio, per dessus un boucas d'ourmels, soun clouquié affiroulat; e, pus abail, dins un bailhot de terrain, se palussabo la pichouno bilo feodalo quilhad' en formo de croux.

Le castel, encintat d'aibres, semblabo 'mbe sas peyros enguirlandados de mousso e d'eüdro, un nix de courbas; e, regagnat, babardejabo la plano et autris castels del bezinat, les de Levis, Voisins, Bruyeros, La Ferte (1) que'l roundinejabon, as quatre cantous.

A l'entour de's parets, eron ta cugnats les aibres, e tant estoufats de ramels, qu'a peno, s' a mieg-joun, un jisquet de souleil escartipelhabo a trabex le feilhatche rubans de binbareilhos.

Uno berduro pal' e fred' ero tout co que les els d'Esclarmondo mirabon a tout' houro, dazie cou-mo dema.

Bey, le bouyachur nou 'strabuncario d'aquel castel que quelques rouinassos emmalhoutados d'eüdro, de garrabies, d'espinassés. E si, d'un broc, le curious, escartabo'l rouminguieram, y birio ajoutifit, piechat dins un cantou, un moustr' en peyro, miech rousegat, frigoulat de' s racinos e de' l tor, qu'autris cops, fasio mostr' un lioun (2)

(1) Châteaux des Seigneurs de la vallée de Chevreuse qui accompagnaient S. de Montfort dans la première Croisade contre les Albigeois.

(2) Pennon de Montfort, le lion; — des comtes de Toulouse, la brebis.

. . un lioun ! Le lioun de Montfort ! . . l'espant
de nostris paires !

.....

Lioun de Montfort ! tu, qu' as englandat dous
miliouns de Chrestias ; tu, qu' as, quinz' ans,
chaupit, coumo fango, nostre bel pays d'Aquitaino ; tu, qu' as, quinz' ans, trigoussat, ta criniero
de foc des Alpos a la mar de Narbouno, de la mar
a l'Océan ; tu, qu' as' quinz' ans, impintarnat de
toun escumo sanguinolento le sol de las Cebenos
à las Pyrénéos ; tu qu' as' quinz' ans, rejetat un
labassi de sang ; tu qu' as, quinz' ans, trepejat,
dins la sangounado jusquos al poitail, e, coumo'ls
grunels de souco, moustit nostris paires ; tu,
maudit, que per tous brigandaches d'infer as ar-
rincat, a Bernard de Marjevols, aquel crit! crit dé
rach' e de doulou :

Ai ! Tolosa e Provensa !
E la terre d' Agensa
Bezers e Carcassey !
Quo vos vi ! quo vos vey !

Tu, Simon de Montfort, qu' a las Pyreneos,
peyros fraituro te fasion per basti presous e gor-
gonos.

Tu, Montfort, qu' as esparricat tant de larmos ;
tu, sans cor, que tant de sanglots as aüzit ; tu
qu' as feyt un cementeri de tant d'osses, pe'ls

courbas rousegats ; osse que benen, cado neyt,
pes gareits d'Aquitaino, a tous dous catafalcos
insouleints, sieys pans de terre... paüreja !

Tu !... de Naüt es escriut... Montfort ! per justic' eternelo de Diu, cado neyt, a las doutzé, ben-
dras randoulineja de toun oumbro 'ls buches
d'Aquitaino, cado soüer, per Satanas afflambats,
e chic a chic rumaras, Montfort, e grezillaras a
plaze, as carbous ardentats, tas alassos.

Des brasiers abrandats, un demoun sourd, ferit,
accarnissat, sans buffos ni pantaychs, tourcira,
fouychinara, griffara, fousegara de sas estanaillos
rousentados, toun cor de tigre.

E, a toun aureilho, le d'Infer, a tu, a tu, rene-
gara que renegaras, carginara que carginaras, e 's
prieros des martyrs, e 'ls canticos de 's bierjos,
e 'ls farfails des mourens, e 's plaintos des faidits,
e 'ls gemecs de 's maires, e 'ls jisquets des fantous,
e 's hymnos de 's anjos.

E de tous els curats, pe' l'espant alandats, al
repique de miejhoneyt, le suzari franjetat al bent,
mil e milo fantomas sourtits d'as flammos, dres-
sats, un a un, countaras, Montfort... e del dit te
faran... es tu... tu !...

E raffinario de doulou e de rach' a toun amo
ensalbatchido, Montfort ! auziras, toutis martyrs
de Proubenc' e d'Aquitaino, crida 'l cop :

— Mestre del Cel e de la Terro ! per Simon de

Montfort, nostre bourreu, perdou ! o Seignur,
perdou !

.....

Esclarmondo mountabo souben al cap del dounjoun ; aqui, s'acoudejabo su 'ls crenelous; pensibo, mounabo pos. De debas, aurios dit uno statuo antico. Ero belo fенно ; marchabo coum' uno reino ; sa figuro, coumo la neü blanco, as traits reguliers coumo la Venus de Milo, ressourticio d'esclat jous soun cabat de pelsis negres que, repicoutats su 'l cougot, y floutejabon su 's espalhos. Sou' belis els coulou de mouro, grands, fixens, aurion ressinnat un chic de fiertat, s' unos parpeilhos loungos, beloutados, qu'y babardejabon a l'entour, n'abion acasit a sa regardaduro nou sabi de tant dous ; aurios dit tu : un regard d'anjelou.

Despey la capo del dounjoun, per un' esclarido del bosc besio, dins la plan' amarjina, su'l souer, un troupel de crabos, e, de temps en temps, a trabex les branquets, quelque cerb afalcat, escarpina ; e su's aibres, soubent, un gaüs (1) jetabo 'l bent, d'hour' en houro, soun gloucas. Qualque cop dins l'autouno, coumo le souer, s'arretirabo dins sa crambeto, mirabo per uno fento de sa crousiero uno luscrampo (2) que flousflourejabo dins un croustas d'ourmel, arrucadoto.

(1) Hibou.

(2) Lampyre, ver luisant.

A qui tout ço que besio.

Demandabo pos si 'l mound' (1) ero pu grand... debio esse, perqu' esperabon, cado joun, soun paire Crousat de la Terro-Santo.

Aque tuabo 'l temps, nostro maynado ? A fe courre, dins sous dits aberits, quounouilhos e fusels, e, aprex 'l fus, a bira un roudet ; a legi les faits e gestos des chebaliers de la Palestino, a escouta qualqu' histouero de breycho ou de jagant que, per l'amusa, Francia y fasio countado.

Bey triste, seguissio dema pu trist' encaro.

Ero touchoun, pe' las tres fennos, quand le temps b' a permetio, le souer, la meme passéjado 'l lac, qu' estirabo soun mirail lusent al cantou del bosc, e 'l mayti 'l memes trigos de dedins ; las beilhados eron courtos, coumo se lebabon al cant del pouilh, s'arretirabon dins louros cram-bos a miech-' ento.

Y semblabo que la tristesso des mestres ren desse le castel encaro pu carut : aqui, jamais cap de crit de joyo, jamais cap d'anilhet de chabal, jamais cap de piület de maynatje, jamés cap de clicadis de sabre. La melancouenco d'Agnes ba rendio tout desoulat, e, coumo brumo basso, s'esparricabo per tout.

Perque, fенно, toutjoun s'isoula ? Perque, paur' Agnes, toutjoun ploura ? Perque, tutto

(1) Le monde.

pensouso, passa neyts blancos acoutoulabo su'
la coulouneto que fasio fac' al Miegjoun ? Que
sercabon, o malhurouso maïre, qu'espigabon
tous els ?

Que demandabos a las brumos que l'Aüta car-
rejabo ?

— Y demandabos, pietat, s'en passan, abion
pos mourrejat uno rocco; s'en boulan, pus huro-
sos que tu, n'abion pos poutounéjat un bres :

Un bres, le bres de toun fantou ; une rocco, le
roc, le Pog (1) de Montsegur (2) ?

(1) Pog, pouch, pech (montagne) d'ou pujol, monticule; pujar,
monter. — N. PEYRAT.


(2) Montségur (*Mons Securus*) canton de Lavelanet, forteresse
albigeoise fondée, sur un ancien Castellum Romain, (et avant
ancien temple Cantabre du Soleil) par Esclarmonde, sœur de
Ramon Roger, comte de Foix, et confiée à Ramon de Pereilha,
seigneur de l'Olmes.

La fondatrice de Montségur était veuve de Jordan de l'Ile,
vicomte de Gimocz; elle se convertit au Catharisme (Catharisme
du Grec, *Katharos*, pur, Catharisme, religion des purs, des
saints) dont, par sa naissance, sa fortune et son génie, elle
devait être la papesse et la sibylle (N. PEYRAT).

Le castelar de Pamiers était sa résidence habituelle et elle fit
de Montségur, son apanage viager, le sanctuaire du Paraclet.

Dans le synode de Mirepoix, 1204, présidé par le patriarche
Gaucelm, la reconstruction de la forteresse du Thabor fut décidée
(*Doat XXII*); commencée en 1204, elle fut terminée 5 ans plus
tard.

Après le massacre de Béziers et la prise de Carcassonne, juillet 1209, elle put abriter dans ses murs, le patriarche Gaucelm,
ses suffragants, leurs coadjuteurs; Esclarmonde de Foix, ses dia-
conesses, ses hospices, ses écoles de Pamiers, les ouvroirs de
Mirepoix, de Faujeaux, de Limoux; les échappés de Béziers, de
Carcassonne, du Razès, du Lauragais, etc.



II

CROISADO COUNTRO 'LS ALBIGEOISES

Tio, paüro maïr', ero pla a Montsegur, coufat de brumos, que s'abressabo 'l bressou de tou' fil, orphelin barrejat as autris orphelins de la prumiero croisad' Albigeoiso.

Soun noum ?... digus nou 'l sabio. Soul, le Seignou del castel de Montsegur, le brabe Ramon de Pereilha (1) ; soul, soun preceptou, le fidel

(1) Seigneur du pays d'Olmes. Le pays d'Olmes (*ulmorum*) domaine féodal des fils de Cométa, (Comet) la Lune, dont Ramon de Pereilha était le chef, comprenait la presque totalité du canton de Lavelanet et une partie du canton de Mirepoix (Ariège). Il était limité 1^e par L'Hers, qui le séparait du pays de Sault (*saltuum,forêts*) et du Chercorb pays de Chalabre, (Aude) 2^e et par le Lectorier (Touyre et Douctouyre) qui formait sa limite septentrionale avec l'Acarnassez (pays des montagnes) : Dun, Roquefort.

Il était à cheval sur les Comtés de Carcassonne, Foix et Toulouse. Ramon de Pereilha devait hommage à Esclarmonde de

Bertrand de Saïssac (1), aürion pouscut nou 'l dire.

Perque 'l tene ta secret ? Abion calque malo-pensado ?... Poü, beleü, de calque trahidou ; poü, beleü, del pousou.

Per toutis, le fantou, abio noum : le Blound-Faidit (2).

Oh ! n'abio soubenenço, Ramon de Pereilha qu'un joun... e, deja, dex-e sept cops las margadidos abion blankejat dins lesprats reberdits; e, deja, dex-e-sept cops las tourmentos d'hiber abion enneouzat soun castel, réblanquit de neü, coumo lançol de morto, les sapins del Thabor, e lampeguejat's gourcs endemounats de l'estanc Tort, de l'estanc Mal e de l'estanc Blu. Oh ! n'abio pla memourenço qu'uno feno y abio dichat aquel depot precius,o s'en soubenio, Ramon de Pereilha.

.....

Foix pour Montségur et Montferrier (*Mons-ferreus*) ; à Trencabel, comte de Carcassonne, pour le Peyrat (*Peyrota*), la Roca (*Rupes ulmorum*), Larroque-d'Olmes (Ariège), Belestar (Bélesta) ; et à Ramon VII, Comte de Toulouse pour Lavelanet (*Abelaneto*), Péreille (*Pereylas*) (petites pierres), Massabrac (*Benais*). Le chateau de Massabrac, détruit en 1212, fut donné a des moines et prit le nom de Benazit (Benaïs).

(1) Gouverneur du Carcassez pendant la minorité de Trencabel II et de son fils, notre héros.

(2) *Faidit*, banni, proscrit. *Histoire des Albigeois*. — N. PEYRAT.

Un pays hurous, ensouleilhat, riche de toutis dounis, s'estirabo de las Cebenos a las Pyreneos, de las Alpos a l'Ocean.

Aqui, al souleil d'or del miejoun, flourejabo uno cibilisatiu de las pu bragantos, filho des Roumains, filho des Arabos e filho, per dessus tout de soun cel, de soun sol, de sas flous.

Pertout, puntejabon citats richos e flourissons ; pertout, uno poupopulatiu aysado fourmiguejabo, assetegado d'esprit, de pouesio e de plases ; un luxe raffinat, espantent, ba trigoussabo tout jusques at deliri :

Aqui, brillabon las reynos de's cours d'Amour; aqui : pouesios, esprit, chebalario, amour e plases, a balafi, girouflejabon. Talos eron al Miegjoun de la Franco, a la fi del douzieme siecle, la Proubenco et l'Aquitaino.

Malhurousoment, dins un tal sol, las ideoz falsoz debion grilha : e l'heresio Catharo, Albigeiso (1) coum un foc de pailho, esclairec, tout d'un cop, le pays.

Deja, le Miegjoun ero dibisat en dioceses Catharos : Toulouso, Albi, Carcassounno, le Val d'Aran,

(1) C'étaient des chrétiens, qui, sans se séparer de l'église Romaine, ne partageaient point ses doctrines sur différents points de la religion. On les appela Albigeois, du nom de la ville d'Albi, où ils se trouvaient en majorité.

Agen; déjà, en 1167, se tenio a Sant-Félix de Caraman un councilo des abesques Catharos.

Les abesques Catoulics, espantats, se besen menacats, paurejon 'ls secours de Roumo.

Roumo, ja fasio tutet (1); mes accouferad' a Jerusalem, en Espagn' espigabo 'l moument ount, per salba la Gleiz' anabo fica 'l sol l' Ebangel' e brandi l' espazo ; et enrachan l' energio de la fretado a la grandou del peril, s' accarnisabo de mousa jous sous pes (aquelis moustres hourribles, aquelis criquets que trigosson la desoulatiū pertout ount rousegon, aquelis escourpiouns dount las moutsègaduros porton mort eternello) (2).

En aquel moument, al treizieme siecle, la Papoutat, de la cimo de sa citadelo, ount touto brecho semblabo fe brabado, regentabo l' mound'. Soun outouritat mouralo sans bornos, ero, coumosas decisiüs, sans appel.

Un clerge que se replegar' alabets toutes las forcos de la terro : l'uniou e la disciplino, la richess' e la scienco, presque toutjoun la bertut, surtout la fe del poble, mestrejabo las counsciencios e tenio 'ls esprits chut e muts, enjaurits.

Cependant s' ourdission calques revoltos de l'

(1) Faire le guet.

(2) V. DURUY, *Histoire populaire de la France*.

esprit : le catharisme n'er' uno; et espantabo ferme 'ls abesques Cathoulies.

A 's pregos de sous capelas, Roumo, jeto 'l crit de guerro : la croux, la croux countrö 'ls Albi-geoises !

S' announcabo uno croisado tarriblo qu'anabo creba uno de las pu belos countrados de la Franco e brigoula uno cibilisatiü de las pu' pou-chantos. Tout s' anab' englanda.

Le papo Innocent III fousquec le buto foc d' aquel' immoulatiü ;

Les mounjes de Citeaux e de Sant-Dominiquo, ne soun l' amo ;

Simon de Montfort, le bourreü accarnissat.

Paris, mais que Roumo, s'apieloutec la recolto.

Al crit de la Croisad' embroudrit, toutis, rouliers, pilhards, boulurs, brigants del mound' d' accouri a l'entour de Beziers ; e le joun de Santo-Mataleno, le 22 de juillet 1209, les crousats, coumandats per Simon de Montfort, pe' ls legats Milon et Arnaud abbat de Citeaux, pe' ls duc de Bourgouguo, les coumtes de Sant-Pol e de Poitiers, dins uno rach' infernalo, brigouleguen, metteguen Beziers a foc et a sang.

Res nou ajec espargno : mes de bint millo cres-tias et heretiques fousqueguen « mulcté » le sang estourrissio, pe' las carrieros, a bel rajol.

— « *Trucats, trucats encaro, Diü debisatchara
'ls sius !* » hurlabo 'l Legat.

E, les soulzats embriagats de carnache, ba des-capiton, ba trepejon, ba mouston tout.

Un ramat de malhurousis Bitteroises seron arremicoulats, les unis, dins la gleyzo de Sant-Nazari, les autris, dins la de Santo-Mataleno.

Las campanos, sans cap d' atur, repicon a branle ; Res, res, nou aturec les sabraïres : capelas, clercs, canounjes, bieillards, fennos, maynatjes, tout y passec; et hourribl' a narra, « *los enfans que popavan* » troubabon pos merci.

Te crinquon uno mountagno de cosses, de ramos, de brasses, de fagoutailho, de camos, de brancos, de caps, de blossats, d' albos, de morts, de genibres, de mouriens, d'estoupos, de gourmandisos, t'y planton un luquet de rousino, e flambo que flambaras.

A la luou d' aquel brazie infernal qu' escalam-petabo, jusquos a las brumos, sas belugos e sous brandous de foc; accassats per uno pudou enferounido de car rumado, la Croisado, lentonement, lentonement s' ebranlec. Refoulabo, 'l dabant d' elo, le pople sanglassat de terrou, englazit de tant d' hourrous (1).

— Ount anabon ?

(1) Chronique Romane de la bibliothèque de Toulouse.

— A Carcassouno.

Aqui qu' un sargail : s' entendio pos que brams d' espant, crits e sanglots. Las fennos, les bieils, les maynatjes, affalcats, marrits de poü, bito-ment de se bira de barrejo.

Le prumié d' agoust, « *l' host venguet; ero un dimars al vespre, baniera d' esplegada devant Carcassonna e y poseron lo sety* » (1). Le coumte Trenca-bel II mountec « *a la plus naüto tour que fauc en la cieütat per regarda* ». E tout arreü boulio frapa car « *valent ero nonostant que fauc jaune.* »

Penden qu'ambe sous barouns deliberabon, uno fенно, les pelses al bent, las fardos desingualados, anaüssec un poupel jusquos as pots de soun paire, que, tout accouferat, se cargabo las armuros per s' ana battre su' ls remparts, defendre soun heritache, Carcassouno, sa libertat ou mourir. Mouri a bint e quatre ans !...

— En cas de malhur, fенно, fuch, arrispo-te 'l fantou e la pichouno boito scelado : le testament, sabes.

E la fенно, fujisquee dabant la Croisado, espan-tado, al galaüp d'un chabal, empourtan le fantou penjat, accarnissat coum' un gousset, a soum poupel. E, dins soun englas, dins sa cours' ende-mounado, nou s' aturec qu' as pes de las tours de

(1) Camp.

Fouych (1). Est a peno s' a Fouych, tant assalcado qu' ero, gaüsec bira 'l cap e mouna a soun escorto, que d' abis se moustrabo, de s' arretira a Montsegur. E, en effet, le Coumte de Fouych, Ramon-Roger, aprex l'abe recounfourtado, y fec coumpagn' el memes, jusquos al Pog de Montsegur.

On sabio pos ce que poudio arriba... aqui, mair' e fantou, sirion pus recattats.

Mes, Agnes de Mountpellier, la vicountesso de Carcassounno, n' ero pos al cap de soun calbairo: a Montsegur, le 17 agoust 1209, douj jouns aprex, la fan sapiento del triste sort de Carcassounno, sa capitulatiü, la fugo de soun pople que, nud et affamat, escarpinabo dins la Pyrénéos (2);

Soun marit, le vicomte Ramon-Roger, prisounie, ablazigat de fers; e, felounio d'infer! empousounat dins le founze de la tour de la **Mura**.

Montfort e tous, legats, Milon et Arnaud-Amalric, qu' abetz feyt de Trencabel?... Parlatz... ount soun sous osse? ount es soun toumbel?...

Parlatz? demouns d' infer.

En aquelos noubelos sanglassentos, Agnes, toumbec retto-morto. Ramon de Pereilha, sa feno

(1) Foix (Ariège).

(2) N. PEYRAT. Histoire des Albigeois.

Corba de Lantar (1), sous serbitous, acouren ;
Agnes se rebiscolo; lebo 's pareilhos.

— Seignur Ramon... mou fil... marmusec.

La criso semblab' un pauc s' apasima : larmos
la soulacheguen.

Le lendema mayti, quand Corba dessendec per
counoula la malhurouso maïre, te ba trouba la
cellulo bouydo... La maïr' ero partido.

Soul, le fantou, dins soun bres, roupillabo ;
sous pungs sus sas gautotos, tout en saran uno
cadeneto, touto pilhado a 'ls didous, que penjabo
a soun couilhot une boitoto d' or.

Le surlendema, a punto d'albo, douz faidits
que bengueguen al castel paürej' assistenço, abion
embroungit que, coumo fugission su l' arresto
del Chercorb (2), lenc de Chalabro, abion aüzi^t

(1) Corba, fille de Jordan de Lantar, femme de Ramon de Pé-
reilha, descendait de cette héroïque et touchante Lampagie, fille
d'Eudes, duc d'Aquitaine, mariée à Munuzzà, un chef révolté des
Maures de l'Ebre, et qui, vaincu dans une bataille en Aragon,
et prise dans les Pyrénées, à Fontestorbe (*Fons Turbatus*), empor-
tant la tête de son époux qu'elle avait ravie à Abderame, son
vainqueur, fut envoyée dans les harems du calife de Damas.

— N. PEYRAT. *Histoire des Albigeois*

Lampagie cherchait à se réfugier à Montségur pour y déposer
son précieux fardeau.

Jordan Hunold de Lantar, père de Corba, comptait parmi ses
ancêtres les glorieux ducs d'Aquitaine et le magnanimité et in-
fortuné Gaiffer, héros et martyr de la nationalité Ibéro-Romane
au VIII^e siècle.

(2) Pays de Chercorb, Chalabre-Puivert (Aude.)

les crits d' uno fenno, qu' un partit d' estafies
arrousségabo cap a Limoux.

Despey, sabion pos pu' res... Morto, besse !

L'auras escanado coumo soun marit, o Mont-
fort ! o papoulet d' infer !

E le fantou, assoupit, fasio risettos as angelous,
dins soun bres, abressat ; e les brumels, dentelats
su' l' azur del cel, floutabon coumo franjotos de
rideüs a l' abressadou, pe' 'ls ourmels del castel
de Montsegur, penjoutat.



III

LE CASTEL DE MONTSEGUR (1)

Le castel de Montsegur doumino le pays d' Olmes, es crincat dins las brumos su' la cimo del Pog de Montsegur, roucassado grandasso, que qualque sargalhadis de jagant, besse, a descarnat del Thabor (2). Aquel roucadas de peyrofort, que dirios de lenc, un lourdas pa de sucre, es isolat, al Cers per la bailhasso del *trembloment* ount serpentó le cami de Labelanet (3) que surplombo 'l castel ; al' Hispanino, per l' escrebasso de l' Ers, qu' ensaro le cami de Belestar (4), e que guign' uno barbacano ; al' Ayel pe 'l precipiss' escur,

(1) Montsegur, commune du canton de Lavelanet.

(2) Le fameux pic Saint-Barthélémy fait partie de la chaîne connue sous le nom de *Mont Tabe*.

(3) Lavelanet (Ariège).

(4) Bélesta, commune du canton de Lavelanet

espantent de l' Abes (*Abyssus*) (1) de Sarroloun go (2); e de l' Aüta, per un timbal a pic, anins, que babardo Montsegur.

As flancs de la mountagno, pe' s bourrunques de roco, des pes al cap, s' agripejon, de ça en là, bouquets d' aibres, mattos de bouiches, touffos d' abelanie; dins las fentos del roc emplastrejados de mousso empégoumido, dins las escarnuros de la peyro, escartipelhado pe' l tor, s' agriffon paquets d' albos, dount las feilhos palos e loungos, se deychon flouteja, coumo criniéro 'l bent. Matasses de garabies, d' eglanties, picoutats de flous roujos, que semblon encaro gouttos de sang rajados des martyrs de la Croisado, jisquon jusquos a la cimo del castel, ount fan barro a 's brumos. De temps en temps un' aiglo, uno burraço (3) ou un falquet, benen alateja, randoulinej' a l' entouret a coutsiegue les aüselets que boulatejon, affalcats, s' arremicoula din' 's tutels, jous mousso.

De la crincareillo, l' œil des prouscrits, besio tant e tant de pays... mes tout, aro, chaupit per l' estranje. As pes, Labelanet, cugnat de Crou-

(1) *Abis N. PEYRAT. Histoire des Albigeois.*

(2) Serrelongue, commune de Benaix.

(3) Buse.

sats; pu lenc, a Miropeych (1) le castel del Maréchal Guy de Levis (2) e soun clan; sul founze, le castelar de Pamios (3), résidenco del Senechal de la Croisado, ambe sous Françaises; et ala lenc, le camp de faidits de Nora, (4) lusicio coum' un' estelo d'esperenco.

Dins tutto la plano, jous pes des chabals, les clicadis des sabres, e 'ls attirails de guerro, la terro tremoulabo.

(1) Mirepoix (Ariège).

(2) Guy de Lévis, seigneur de la suite de S. de Montfort, chef de l'illustre famille de Lévis, après la conquête de l'Albigeois, il reçut pour sa part la terre du Mirepoix et d'Olmès appelée depuis terre du Maréchal prise sur l'ancienne famille les fils de Bellissen. Pierre-Roger de Bellissen en étant le chef en 1210.

La canso de la Crozado contr' els erèges d'Albezges, appelle Guy de Lévis « prompt et intrépide ». Il tirait son nom du lieu actuellement désigné Lévis-de-Saint-Nom (arrond. de Rambouillet, — Abbé DUCLOS, — *Histoire des Ariégeois*, t. I, p. 40.

(3) Pamiers (Ariège).

(4) Un des trois camps Albigeois : camp de Nore, camp de Montsegur, camp de Castelbon.

Le camp de Castelbon, dans la Cerdagne, avait été fortifié par Ermessinde, qui avait porté en dot la Cerdagne au Comte de Foix.

Esclarmonde et Ermessinde, deux princesses de la maison de Foix sont donc les deux héroïnes de la délivrance de la patrie Romane. La première sœur de Ramon-Roger, en reconstruisant Montségur ; la seconde, femme de Roger-Bernard, en recueillant les faidits et préparant la conjuration de Castelbon. De Castelbon partit l'armée qui arracha à Simon de Montfort, la victoire et la vie, 1218. L'une fut l'ange de la délivrance ; l'autre, l'ange de l'exil. Honneur à ces deux héroïnes de la maison Foix !

Mes amount, cap de bruch de feraillho nou s' ausissio...

Souls, les respoumpis de la mountagno repetabon, sans cesso ni fi, a 'ls Faidits, le bruissoment del bent que plegounejabo les negres sapins del Thabor ; souls, les chaüpicadis de l' Ers que cascailhejabo per rocos e cailhaüs, babardejabo e barrejab' as cantiquos des Parfaits, a' s prieros de 's bierjos, as fredous des pastous, soun eternelo musicoto.

S'y pot pos puja que per la rampo del Cers, en aquel bieil castelas, dount las tours crenelados, fasion a la roco coum' uno courouno. Del coustat del Lebant e del Mietgjoun, jou's parets le roucas ba un chicot en pento douco; aqui les rebiroulets de 's bentarios y en semenat un bocs de garris e de fajas.

E sus aquel planoulot, s'abricoutolon, pendent la tempesto que desolo l'Aquitaino, à l' abric, lenc, d' aquel brigand de Simon de Montfort, s'arrecantounon les orphelins, les blassats, les bieils, las fennos, martyrs de l' independenco e de la patrio Romano. Aqui, tabes, durmissen les morts... tranquilles. (1)

Perque abe caüsit Montsegur per refuge ? Y

(1) A l'abri des inquisiteurs qui fouillaient les tombes et brûlaient les morts.

abio pla aillurs bilos couvertos de barbacanos,
qu' abion mais de ressourcos. Perqu' Esclarmon-
do, sor del comte de Fouych, foundatrico de
Montsegur, abio mercat aquel roc desert, aquel
castel, penjat entre cel e terro, per ne fe la reti-
renco des amics del Paraclet ?

Es un boule de Diu que les malhurous ser-
con les rocs les pu' salbatches, coumo s' els rou-
catels abandounats eron uno defenso siguro coun-
tro l'infourtuno ; coumo si le calme de la souli-
tudo milhou debio apasima les farfailhadisses de
l' amo.

Douncos en 1209, la roco de Montsegur, ancien
castellum Roumain, e abans, ancien santuari
d'Abelan ou del Souleil, dount Labelanet (1) ero
le pourtique, se troubabo coumo l' asilo des
amics de Diu.

O mountagno santo ! es sus ta cimo qu'els tro-
badours, qu'els pouetos ban aluca la flammo (2);
qu'els faidits, prouscrits, persecutats trobon la
libertat; les orphelins, uno maire ; les morts uno
toumbo. O Roco de Montsegur ! o gardienno de
la lengo, de la poesio, de la libertat, des bresses,
des toumbels de nôstris paires, o refuge de la
patrio Romano, salut !

(1) Lavelanet. d'Abelion, Abelan. Belenus, le Soleil. —
N. PEYRAT.

(2) Abbé DUCLOS, *Histoire des Ariégeois*

Ero aqui, penyat dins las brumos qu'el nostre fantou, le Blound-Faidit, s'estirabo de joun en joun. Y abio pos de loungos annados qu'er' encaro « *si petit enfantelet, uno tant innouento causo que nou sabio ni le bé ni le mal, e qu' auro mes aymat estira sous brassous cap a un' arc, un bres, un auzelet, une flou, que cap a uno terro de duc, de de coumte ou de marquis.* » (1)

Terro de duc, de coumte e de marquis, le fantou nou n'paürejabo cap.

Mes sous amics beilhabon, e, fasion entendre justos reclamatius per l'orphelin innoucent, déshéritat, jusquos a Roumo, qu'alabets, royaumes e courounos, distribuabo tout, a soun grat. Mes Roumo nou se mostro pietadouso, e sourdo fousquec as prieros des Seignous d'Aquitaino, del coumte de Toulouso; Ramon VI, del coumte Joussé (2) et del coumte de Fouych (3), le grand ouratou del council de Latran, 1215. Les nostris seignous ajeguen bel se soumettr' e prega, res nou tustec le cor des seignous-mitrats, accarnissats per intrigants e felous; e le council de Latran se moustrec sans pietat per l'orphelin de Carcasounno: e, injustico cruello, t'y raübec, al paourou, le douari de sous anciens, pe'l douna... a qui ?...

(3) Guillem de Tudella, tourbadour des comtes de Foix.

(1) Son fils Ramon VII.

(2) Ramon-Roger.

A l'assassin de soun paire, à un salbatje de
genio... Simon de Montfort.

Aquelo injustico... se pagara pu tard.

Qu'y serbisquec à toutis seignous de fe 'ntendre
plaintos de bouno fe ?

— Res.

Qu'y serbisquec à Ramon de Roquofeil sas pre-
gos pietadousos coumo d'un maynatjou ?

— Res. Res n'attendris le councille ; res nou y
destorro 'l cor. Ajec bel :

Ramons de Rocofolhs à un naut escridat :
Senher dreitz Apostols pierse et pietat
Aias dun effan orfe jovenet ichilat.
• Filh del onrat vescomte que an mort li crozat.
En Simos de Montfort cant hom li ac lhivrat.
La dones baichec paratges lo tertz o la mitat,
E cant el pren martiri à tort e à pecat
Et no as en ta cort cardenal ni abat
Agües milhor crezença à la crestiadat
E poi es mort la paire el filh dezeretat
Senher ret li la terra garda ta dignitat
E si no laih vols rendre Dieus ten do aital grat
Que sus la tua arma aias lo sieu pecat
Et si no la li lhivras en bren jorn assignat
En te clami la terra el dreg et la eretat
Al dia del judici on tuit serem jutjat.... (1)

(1) Canso de la Crozado contr' els eredges d'Albigeois.

Ramon de Roquofeil ajec bel s'escrida :

« Seigneur, véritable apôtre, aie merci et pitié d'un jeune orphelin banni, fils de l'honoré vicomte, que les croisés ont tué, ainsi que Simon de Montfort quand on le lui eût livré ; depuis, noblesse a baissé d'un tiers ou de la moitié, quand à tort à péché il a été martyrisé. Tu ne vois, dans ta cour, abbé, ni cardinal, qui aie meilleure croyance ni plus chretienne que la leur ; et puisque le père est mort et le fils déshérité, rends-lui sa terre et sauve ton honneur ; et si tu ne veux pas la rendre, que Dieu t'en donne telle récompense, que ton âme porte les pêchés (du vivant), et si tu ne la lui rends à jour fixe et assigné, au jour du jugement je te demanderai la terre, le droit, l'hérédité ; le jour du jugement où nous serons tous jugés.

Blound-Faidit, paur' Orphelin, tout t'abandonno ?

Nou,... las anjelotos te demoron... e Montsegur !

Mes à Montsegur gradissio pos dins la pigresso ; à la recoumandatiü de soun pairi, Ramon-Roger, comte de Fouych, tout soun temps, tout fantou, per mestres seberos er' estat tourmentat ; fasion arriba un trabail après l'aütre, sans trebo ni merci. Tabes, a dex-e-sept ans, le calio bese : coum' un' espaso, balent ; res nou l'arrestabo.

Quand sounabo del cor, touto la mountagno respoumpissio, quand encabailhabo un chabal, o alabets, soupl' e bigourous, y semblabo cousit ; quand brandissio sa lanço e que la rebergabo 'n moulinets à l'entour de soun cos : un bieil moutagnard de Fouych, aüriotz dit ; per fe fiüla sa pigasso, bergueja sa lanc' e desarsouna soun enemis; n'abio pos soun pareil. Sous preceptous eron fiers del ; y abio l'estofo.

Ero grand, pla pres, de bisatché poulit, le Blound-Faïdit, sous els blus, blus, coumo le cel blu, resinnabon, su' sa figuro, coumo un chic de melancoullo, coumo s'els malhurs, les sanglasses de la guerr' y abion dounat, maynatje, nou sabi que de resignat e de tristous. Fremissio de doulou e de racho, le paurou, als soubenis des englassis de 1212 e de 1216, à l'entour de Montsegur. O n'abio mémorio, tout fantet qu'ero.

Les bets encaro :

En 1212, Guy de Montfort, fraire del chef de la Croisado, Enguerrand (1) de Boves, Robert, archebesque de Rouen, Robert, abesque de Laon, e Guilhaumo, archidiacre de Paris, ambe sas troupos (2) arpeja cap al pays d'Olmes. Larroquo (3) capitulo

(1) Seigneur de la vallée de Cheuvreuse qui accompagnait S de Montfort.

(2) N. PEYRAT. *Histoire des Albigeois*.

(3) Larroque, commune du canton de Mirepoix (Ariège).

tres jouns aprex ; l'armad' es un moument arres-tado a l'embut de Rebirolhos per la barbacano sentinelo de l'Entounadou. Mes la tour de Drulho es leu p̄reso e cremado (1) ; alendo en foc le même joun, tabes, le castela de la Coumo (2). Labelanet assiechat douz jouns, es enlebat d'assaüt (3) ; la chuto de soun castel fa toumba les de soun bésinat : Roca Fissada (4), Roquofissado, Roquefixade (5) Montfarrie, Bélestar, Massabrac, Péreilho (6), tout es abrandat, tout fumo ; e les défensous : Ramon de Péreilha, Berenger de Labelanet, Alzeu de

(1) Revirolles, commune de Dreuilhe, canton de Lavelanet.

(2) Commune de Lavelanet.

(3) PIERRE DE VAUX-CERNAI. *Hist. Albig.*, p. 184, *Histoire du Languedoc*, DOM VAISSETTE, p. 190, t. V, raconte que les Croisés « prirent d'assaut le château de Lavelanet (qu'une erreur de copiste appelle Ananclet (Avelanet) et en passèrent les habitants et la garnison au fil de l'épée. » A la nouvelle de ce sac les habitants des châteaux voisins brûlèrent leurs propres habitations et cherchèrent un abri dans la fuite..... La terreur régnait dans le pays).

Il ne reste du fameux château fort de Lavelanet que les fondements de deux énormes tours sur des rochers et les murs d'enceinte.

Abbé DUCLOS, *Histoire des Ariégeois*, t. I (militaires, p.34.)

Le château de Lavelanet fut reconstruit en 1271 par Alphonse, comte de Toulouse et de Poitiers, frère de Saint Louis. Reconstruction de « *Bastidam de Avellaneto apud castrum Monti Securi*. (Archives du domaine de Rodez). Preuves de l'*Histoire de Languedoc*, de VIC et DOM VAISSETTE, t. VI, p. 564.

(4) *Fissar* (*Fissa*) piquer. Roche pointue ou *Rupes fissa* (*de findo*) roche séparée.

(5) EMILE DARNAUD. *Le Passé de Roquefixade*.

(6) Communes du canton de Lavelanet.

Massabrac (Benaix), Pons Adhemard de Rodelha, Izard de Fanjaux, Pierre Roger et Armand Roger de Miropeich (1), les Lantars, les Marcafaba, les fils de Belissena e les chebalies d'Olmes se replegon sus Montsegur per defendre l'archo santo de la patrio Romano e de la fe Catharo.

Le castel de Labelanet abrandat le darnie, les Crousats ne jeton las cendres al bent e ban assiecha la citadelo de Montsegur (2).

E d'amount, attristats, les fantous, se mostron 's fougairous, la un l'autre.

Guy de Montfort alendec soun ost (3) coum' un alo d'aiglo de Montfarrie à Belestar e barrec toutis passatjes. Mais le bieil castel del Pog respirabo per l'Hispanino, e, per la baillasso de La Fragosa (4), noubelis défensous d'accouri.

Y semblabo à Guy de Montfort que n'abio pos qu'estira la ma per raüba la citadelo, mes se troubec boch coum' un cucat, as pes d'aquel roc grandas, espantent. Montmorency, bel fraïre de Simon, ajec bel quilla soun camp su' la croupo de Sarroloungo(5), mes res nou poudio: a peino si barbado fasio de la boux e de sa lanço al castelas de Montsegur.

(1) Seigneurs albigeois.

(2) PIERRE DE VAUX-CERNAT. (Chap. LXIII).

(3) Ost, armée.

(4) La Fraou. (N. PEYRAT).

(5) Morency *lo seti*, le camp.

Guy de Montfort ensajec de grimpa al castel pel Nord; Enguerrand de Boves, ensarec la mountagno al Mietjoun ; Guilhaumes, heyrissec sous machicoulis; mes fousqueguen esclaffats pe'ls peyrambs lancats de Montsegur. Guerriers, bieils, fennos e maynatjes, tout apeyrassabo. Le Blound-Faydit ardit, aberit , si fasio , le balentou : le cailio mira, les biels le badabon.

Les Cathoulics, s' arretireguen ablasigats e, tabes, per fe testo al coumte de Fouych que benio de reprenne Sabardu (1), e Mazeros (2) e que menacabo de les estroupa sus las coulinos del Thabor.

Ajeguen penden quatr' ans un chic de respir a Montsegur.

Mes les crousats se rebuteguen pos, en 1216, Simon de Montfort, en persouno, benguec assailli le Capdueilh (3). De la croupo de Sarroloungo lanssec sa muto enrachado e desencadenec soun lioun dount les rujise 'ls brams espantents, las pu fortos tours fasion crouleja.

Mes le lioun de Montfort, pantaychant, descendec la cugo basso.

Montsegur tout quilhat , resisto ; e quand al councile de Latran , les abesques disen : tout le

(1) Saverdun (Ariège).

(2) Mazères (Ariège).

(3) Chef-lieu, château , donjon , capitole (*Lexique roman de RAYNOUARD*).

pays es soumes, les héritiques brulats toutis. Le coumte de Fouych se lebo, t'y fec respounso fiero-ment. .

« *A Montsegur n'y avia de presen ! »* (1).

Montsegur demourec coum' l' nids de la liber-tat, de l' aünou e le pibot de la resurectiü Roma-no, que, coum' un aiglo, anabo boula de Montsegur a Castelbou (2), de Castelbou a Toulouso e delibra, desurpeja l'Aquitaino.

Despey quelque tems se passabo un grand sar-gail al castel ; se besio pos que cabalhes mounta, dessendre, accouferats...

Que se cougabo ?

Un mayti de la fi d'agoust 1217, Olivier e Bernard de Penno (3) grimpeguen a Montsegur, tournabon d'Aragoun, ount Ramon de Pereilha les abio embouyats.

— Que diü bous garde a toutis ! Salut, Mestre.

E, s'abancan del seignou Ramon de Pereilha, y marmuseguen quicon a l'aureilho. Le lendema, de boun' houro, le bruch s'embrouddis que le Bloud-Faydit etouto la junesso del camp de Mont-segur ban passa 's examens dins la bieilho salo del castel.

Coussi se tirec de tout a merbeilho le nôstre fantou, ero un miracle : ba calio bese.

(1) Dom VAISETTE.

(2) Castelbon (camp faidit en Cerdagne).

(3) Seigneur du Carcassez.

Les bieils chebalies eron estabouzits. Ramon de Pereilha de s'escrida :

— Blound-Faydit baldras toun paire... cours.. le benja !

Benja soun paire... soun paire ? Mes, jamais, digus nou l'abio poutounejat en t'y disen: mou fils!

Uno nouyrisso, dej' ancienno, l'abio abressat, el toustou, e entendio encaro brouzina, a soun aüreilh' aquelo cansou que tant de cops l'abio assoupit :

En la terra de Larida,
En la terra de Larida,
Un y perd, autr' y gazanha,
Ah, moun amic,
Un y perd, autr' y gazanha !

Mas nos y habem molt perduto**(bis)**.
Y abem perduto la nostra donna,
Ah ! moun amic,
Y abem perduto la nostra donna !

Mes oun l'anirem cercar ? **(bis)**.
Sobre todas las montanhas,
Ah ! moun amic,
Sobre todas las montanhas !

Ay corregut et nech et jorn **(bis)**.
Sen trobar castel ne granja,
Ah ! moun amic,
Sen trobar castel ne granja !...

Fors un tros de castelet, (*bis*).

La teoulada toca terra,...

Ah! moun amic,

La teoulada toca terra...

Aprex la nouyrisso , dous bieilhis serbitous,
erон sous goubernurs. L'abion elebat en crainto
et inculcat de boun' houro de bounis principis.
Eron dous anciens guerries qu'abion seguit per-
tout Trencabel-le-bieil (1), vicoumte de Carcas-
sounno, guerrier de « grand renoum e grand pa-
ratche».

E ço qu'abion bist fe al brabe coumte et a soun
paüre fil, Ramon Roger II b'abion enseignat al
Blound-Faydit.

Atal ero le trabail d'aquelis bieillis ecuyers,
qu'eron debenguts les preceptous del effant de
lour mestre, lour brabe mestre que plourabon
toutjoun.

Aprex l'examen.

— Blound-Faydit, disen al fantou, nous an de-
fendut de te dire qui es. A tu de serca toun
païre, le troubaras si point nou te lassos; mes,
abans, bas-te fe un noum; quand auras glorio de
tu, couneguiras toun païre.

(1) Il avait épousé la célèbre Adalaïs, fille de Ramon V, comte de Toulouse, une des reines des cours d'Amour, célèbre par sa beauté. *Cour d'Amors*, concours de poésie, de littérature. *Leyss d'Amors*. Règles de poésies. Fleurs du Gai-Savoir.

— E dounc, bouletz que parto, ditz le fantou,
en plours.

— Ba cal, tous camarados parten. Ba cal, pi-
gresso siro bici a toun ache, cal cerca les coum-
bats ou la glorio, toun païre, ou la mort.

— Boli pla.

— As un danje a fuge : les fennos.

— Las fugirai.

— Te farion perdre toun païre de bisto.

— Las fugirai.

— Te farion naüzo pe l' benja.

— El benjare, moun païre, mes qu' y es arri-
bat ? al noum del Diu-bibant, disets-me b' oc ?

— Nou sabem pos grand' causo...

Y boulgueguen pos dire l' fi.

Tout co qu' abem de memorio es que s'es battut
ambe Lambert de Croissy, qu'aquest' el terrassec
e traitris' attroco...

Un sanglot estouffec la boux de l'ecuyer.

Aprex, repren :

— Le coumte de Toulouso, le rey d'Aragoun e
le coumte de Fouych attenden de tu, o fantou,
bengenco, l'haünou de toun païre ou la mort.

— Irai serca moun païre, iraisserca moun noum.

Per toun noum, brabe maynatje, si Diu a-t bol
le faras grandous, e fier ne sirio toun pairé. O qui
sap si jamais receuras soun poutou ?

— Sens' abe sentit su' ma poitrino battre le cor

del que ma dounat le joun, l'aymi autant que se pot dire.

— O moun paire, moun paire! escouto toun fils que juro de te benja ou de mouri, de mouri ou de te trouba.

— Cal pos cependant, ajustec le preceptou, auri tout a fait las damos, las doumaiselos ; te farios appella : le Faidit-Salbachot. Cal fe per elos tout co qu'un loyal chebalie deu fe, e te soubeni que debes, a's fennos e 'ls orphelins, als paures e 'ls infirmes, assistenco e proutectiu.

— Seguirai bostro recoumandatiu.

— Retiro-te, e douma, quand le pouilh cantara, te cargaras toun armur' e t'en aniràs al camp de Castelbou, dins la Cerdagno ; t'y diran co que te cal fe ; aqui, es le cami de l'aunou e de la glorio. Adiu, fantou, adiu, car dema, l'albo me juntara pos assi. Adiu.

Larmos grossos e caudos aliseguen su' las gaütos del Blound-Faidit.

— Me quittats ? A que soun malhurous ! N'ai pas counegut d'autres paires que bous, Seignou Ramon e bous brabes preceptous. E si nou m'abetz amantoulat de caressos, almens m'abetz enseignat de lettro, apres l'aunou, dounat le courache, ablazigat a la fatigo, e, de ma junesso, pres soin ; o bous podi pos quitta sans cor-sarrat !

— Soun countent de tu, diguec le bieil Ramon

de Pereilha : as boun cor, faras un loyal chebalie ;
perqu' as amo sensiblo, pla bist siras de las damos ;

Siras ounourat des brabes, pesqu'es recouney-
chent.

Toun armur'..... es d'acie, mes pla trempat.
Gayto, t'y ai feyt graba un mot, tout per tu :

MONTSEGUR !

E per debiso :

*Al Faidit que ba serca soun noum e soun paire :
aunou e merci.*

Per tas coulous, le bert prendras ; l'Esperenço.

Per toun aigretto, plumos pourtaras... e plumos
negros. En dol siras jusquos.....

— Siretz escoutat.

— Pu' tard, quand b'auras meritat, le brabe des
brabes, le coumte bieil de Toulouso, t'armara
chebalie.

En attendant pren aquest' espaso... ieu le arrin-
cado de...

E uno larmo t'y rajec.

Es estado tarriblo dins las mas de toun paire.
Qu'es que t'arribe, jamais nou la quittes, fantou,
adiu e la coumpagno !

— Seignou de Pereilha ! Mestre Bertrand !

— Adiu, adiu !



IV

LE DEPART

S' ero retirat dins sa cellulo, 'I Blound-Faidit, sas cauquilhos s'arremassabo, quand Jordan, fils del seignou de Montsegur, Ramon de Pereilha, soun amic d' bres, birec la bartabelho de la port'e, per gracio, t' y ben demanda d' y f' escorto coumo soun ecuyer.

— Prends-m' ambe tu, moun amic, irai pertout, farai tout co que boulbras ; res n' es que per toun amistat nou fasque ; de res, n'ai craignensso. Fas me siegue, te boli pos quitta.

— E toun pair', e ta mair' e 'ls tius ?

— Ba bolen.

— Moun amic s'es, ieu, demandi pos milhou ; qu'uno joyo per moun cor de t'abe per coumpagnou ; dareu, bas t'en durmi.

E, les dous junos gens, se sauteguen al colh.

— Sabes, parten maytinado ; qu'els chabals
sion recattats as tres-fustets.

— Te retardarai-pos.

Et a punto d'albo, Jordan er' a la porto del cas-
tel, sous chabals embardats, la cugo troussado,
bridats, a un anel de fer estacats.

Le Blound-Faidit, maillat, calfat,gantelat, prest
a mettre soun casquo, sercabo Ramon de Pereilha
pertout. La sentinelo, que beilhabo dins la barba-
cano del Cers, la pichouno, y diguec :

— Es partit apres miejoneyt le seignou ; loun-
temps abans En-Bertrand de Saissac, bostre pre-
ceptou; e cad' un a tirat soun cami : le darnie cap
amount, l'autr', a l'asquerro, cap a Labelanet. E
ordres soun, tous aus de foro,de barricada 'l cas-
tel e de n'en abaicha les cabailhets-ferrats qu'al
retour del mestre.

Le paur' orphelin, tout tristous, dichec encaro
raja quelques larmos, sautec a chabal, e, dins un
supreme regret des endreits ount abio trigoussat
sous passes prumies, boulguec fe l' tour de la
platoformo.

Cado 'ndreit qu'estrabuncabo, y rememouriabo
un soubeni qui fendio 'l cor : sus aquel trauquet
de roc, as pes de la porto d'Ayel, el fantou, assietat
sus pernorts, las prumieros plumadieros abio es-
pellinsat ; entr' aquelis douz maurels, presque
soums, sas camotos, en roussegan troussieros,

abion enssajat de traca 's prumieros camados ;
jous aquel garric, l'abressab', en cantan, sa
nouirisso. Oh ! le gros ourmel del dounjoun d'His-
panino, t' y rebouilhic un floc de soubenis. Aqui,
sus mousso 'spatarnat, retenio l'ale, per nou n' pas
accassa les auzels que carrejabon paillos, bar; e
qu'el, auxiüs, espigabo basti. Mes d'un cop abio
pensat fe ouri 'l nix, tant souben griffabo pel l'ai-
bre per counta 'ls ious. Cinq eron : toutis picou-
tats de bert; cinq pichous abion espellit, et, a
peino 'l pel ratti, 'l col tord, un trougnoc de cu-
goto, sans pietat, les arrispec ambe 'l nix. E sul
peyrou, se besio 'ncaro, tout fier, abecassa s' pru-
mieris frounisous, qu'affamats, alandabon, en
torssen, en sargailhan, lours becous grands, boud-
dats de jaune. Et amb' uno pailho, te les empintar-
nabo de farinado de milh, tant que poudio.

Besio encaro, ambe tristesso, sous paures auze-
lous rispats als paires, entendio les piu-piu des se-
nils, las alatejados desesperados, les piulets affal-
cats de's maires qu' y randoulinejabon al tour del
cap, coumo se boulion entrigoussá 'ls paures pel-
rattis; ja nou poudion qu' ensaja sas alotos, ount
pounchabon a peino 'ls trougnocs. E, el manaytje,
abio pos debinat la desoulatiu des auzelets; mes
bey, qu'a soun tour desfrounisabo, sentissio soun
cor mais se sarra, e sa brutaliso se reprouchabo
pes paures frounisous; e pourtant l'abion tant

feyt brama e coula larmos, quand, le lendema,
dins la gabioto, les abio troubats, le gisie tibat,
patto-birats.

— Te soubenes, ala lenc, Jordan, quand fasion
homes de neu ?

— Sabes,aquel tant grand,qu' abion anat pana
'l casquo de l' archer bieil, pel' y carga... qu'
unos couffados nous fiquec, apey !

— E la roco de Campis (1) ount apeyrassabon,a
tu a tu, les maychants del Nord.

Et abio feyt le tour de la platoformo, le Blound
Faidit; nou pot passa, y tourno 'ncaro.

— Anem,ount bas ? ditz Jordan, anem, pegous !

— Deycho-me bese un chic, un chic, Jordan,
un cop encaro...

E s'anguec assieta jou' l' bousquet d'abelanie
dount abio bist la coulouno de foc e de fum que,
touto tourcid' en anels, counsumabo 'l castel de
Labelanet. Acabo de fe 'l tour. A la fi, respasso
le pount; le cor y batio ferme.

A peino s' el e Jordan eron passats que, las dos
grandos alos de la pountillo, coum' un aiglo qu'
abordo un roc, se replegueguen. E, sul cap de la
paret, t' y fa un darnie salut, la sentinelo.

Sans mot dire, les douz jouenes Faidits, degrin-
gouleguen le caminol, en retenen de la ma dreito,

(1) Camp. Emplacement du camp occupé par les Croisés.

la pigass' e la masso que, penjados a l'arsou de la selo, alisabon a causo de la grando pentasso, su 'l col del chabal. De l' autre coustat, le bouclie e la lanco milhou encourdats, tenion. Les chabals la criniero heyrissado, la cugo 'n troumpet', alertos, toutis fresquets, marchabon a l' ambr', e, de temps en temps, birabon les nasels cap al castel, et anilhabon qu' anilharas. Les del castel, respoundion.

Abion a peino respassat le rebiroulet de Labelanet, a Campiseron, que Jordan te bex beni soun paire, sa maire Corba de Lantar, sas quatre sors, Philippa, Esclarmondo, Faïs e Braida ; soun belfaire Beranger, seignou de Labelanet, qu' accoumission l' embrassa.

O alabets, Jordan, les els enrougits, la poitrin oppressado, tout uflat, l'ale tibado, se pren a sanglouta ; s' arresto net.

La pichouno troupo pujabo d' ardiesso, se dounabo bam; las filhettos cour' al dabant, e bitoment se crouseguen.

Jordan poutounejec sas sors prumieros, e cour sauta al col de soun paire, de sa maire e des sius toutis.

— Diu te garde, fantou, de malencountro, diguec Ramon de Pereilha. Pens' a ta maire, a tas sors, e tourno 'n joun mous bistous tampa.

— Debrembes pos le castel de Montsegur, mou

fils, diguec la maire... toun bres... ount dey-chos co qu' as mes al cor del mound'.

Et, en disen, sangloutabo, Corba, e pressabo su' soun se la testo de soun fils, e la rajabo de larmos.

— O tournaras, Diu te gardara ! O Diu de las maires! que t' anan prega per el. O maire de 'l sei gnou, rendetz-me mou fils !

Toutis l' amantoulabon de poutous.

E, coumo sas sors, de tout coustat, le peltirabon.

— Que fasetz, migotos ?

— Te cousen uno coulouumbo de l'Esprit-Sant a la doubluro, disen Philippa e Faïs (1).

— E nous aus, ajusteguen Esclarmond' e Braïda, t' y replegan toutis soûs melgoveriens (2) que nous abion estalbiats.

— E que n' as ! fa Braïda, la pu joubeneto : Philippa t'en douno cent... es rich' elo ; Esclarmondo, cinquanto-dous ; Faïs, quaranto-quatre ; e jou, paurou, soun pichouneto... tout co qu' ai... quatorze... Te... nous gardan pos res.

— Beses, Jordan, coussi t'aymon tas sors, t'y ditz Beranger, qu' el, tabes, y alisec dins la ma une bouxo de quer nou buffeco.

E Jordan de poutouneja sas sors.

— Anem, poutounejayres, fa Ramon de Pereilha,

(1) La Colombe était l'emblème de l'Eglise du Paraclet.

(2) Un sou Melgovérien, à peu près 1 fr. 05 de notre monnaie.

en eychugan las ridos de sas gautos humidos ;
dichem parti la junesso b' aurion tard.

Nou poudion se destaca, poutouna que poutounejaras. Adiu, adiu !

Le Blound-Faydit, les regardabo, l'amo failhido,
plourabo, tabes, 'e disio :

— Es dounc pla dous d'esse pair' e maire...
senti que deu esse pla dous d'esse fraires e sors.
E deu esse pla dous encaro d'esse fils !

Oh ! quand troubarai aquel paire que me manco,
couro 'l pouire benja ? Couro, coumo tu, o
Jordan, le pressarai su' moun cor. Couro 'l pouire
benja ?...

La benjenço, paurou, es encaro pla lenc, pla
lenc. Toun paire ?... Chi pot dire qu'un toumbel
abresso sous osse ?

.....

Deychem camina, cap als bescails de Cerdagn' e
d'Andorro, nostro juness' e tournem al castel de
Montfort l'Amaury. Es trop lountemps dicha la bel'
Esclarmondo. M'en bouldriotz, y bertat, lectous,
mous amics ?



17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

V

MATHILDO DE MARLY (1)

Ni Esclarmondo ni Agnes n' eron sourtidos d'aquel triste castel. Les els d'Agnes nou s'erон pos desentarahinats de leur souembre brumatche.

Semblabon, tabes, que jus aquel cel emmalit, se pousquesson pos enlusenti les bistous d'Esclarmondo. La migoto, qu'abio pos counegut sa maire s'ero 'stacado à sa mayrastr' et, à la passiu, l'aymabo. Mes, Agnes, nou la caressabo jamais. Pourtant, la maynado, la magnagabo toutjoun, et, aquelos caressos, y semblabon quicon à Esclarmando.

De temps en temps, la filhoto, tournabo à la rescouoso, et ensajabo de fe babardeja, sa goubernanto, su 'l passat. Mes, Francia, per tutto res-

(1) Mathilde de Marly, fondatrice du Port-Royal.

pounso, se metio, tabes, a ploura, ensarrabo Esclarmondo dins sous brasses, la poutounejab' a l'estoufa..., se caillabo. Qualque cop, per troumpa sa curiusitat, le pourtabo sus un autre punt.

Ero pos sans rasous que Francia pressabo Esclarmondo, ce qu'y semblabo amagnaga, su' sounse, sa filho qu'elo, tabes, abio perdudo, e, beleu, per jamais. Sa filho..... Coussi la cerca ? ount courre ? Coum' Agnes ero prisouniero.

En effet, Agnes de Montpellier ero pla prisouniero dins aquel castel. Encadenado, l'y abio trigoussado, Lambert de Croissy, bel fraire de Simon de Montfort, dount ero coum' un butin bibant. E, pu tard, malgre las caressos e las supplicatius de sa belo-mero Mathildo de Marly, ero per forco que Lambert de Croissy, per ne fe sa fенно, l'abio roussegad' a l'auta, elo, en plours, touto cor failhido.

Mes, coumo la noco sourtissio de la gleysa de Montfort, sul pe del rebellin, un cabailhe, empintarnat d'escrumo, remetec uno tableto a Lambert de Croissy. Aqueste, legis ; e, coumo fat e foll, plant' aqui sa nobio mal-courado...

— Un chabal ! un chabal ! cridec.

E, coum' un degarat, escourtat a peno de douz homes, s'enfounsec cap al Miegjoun. Un an aprex, joun per joun, un messatje pourtec al

castel de Marly, a sa maire Mathildo de Marly,
un plec...

Lambert y announcabo soun départ per la Palestino et y counfiabo, en elo et a Agnes, sa filho Esclarmondo, qu'abio abudo de sa prumiero fенно Brianda de Monteil-Adhemar, uno proubencalo.

« Maire, escribio a Mathildo, beilhats sus toutos dos, que res y manque pos, e bous pregui en darrnie loc, per uno fabou de las pu grandos, de ceda a Agnes, per ne fe l'institutrico d'Esclarmondo, bostro prisouniero, Francia, dount ai appreiat le grand cor. »

Mathildo de Marly s'empress' as desir de soun fils; praco es pos ambe joyo que se separo de Francia, e est, tabes, ambe tristesso que Francia quitto sa bienfaitrico.

.....
Perque nous moustran ta' seberes per aquelo familio de Montfort, engenco maudit, boli pos dicha passa la figuro de Mathilde de Marly, foun-datrico de Port Royal, sans la saluda del founs de moun amo aymant' e recouneychento.

Mathildo de Garlando, beuzo de Mathieu I (1), seignou de Marly, mort en Orient, en 1204, ambe l'Emperur Baudouin, ero la tanto de Simon de Montfort, la maire de Burchard de Marly, de

(1) SAINTE-BEUVE. — Port Royal.

Lambert de Croissy e de Margadido qu'ero comtesso de Narbounno, per soun maridache amb' el vicoumte Americ de Lara.

Se fasio un deber, la santo fенно, de siegue pertout soun tarribe nebout, e d'arrispa a las flammes tant de bictimos que poudio. Ero elo qu'abio salbat tant de fennos, tant de maynatges des brasies de Carcassounno, de Lavaur e' surtout de Menerba (1).

Entre Simon e l'abbat de Citeaux, douz demouns, besse, regantats de l'infer, ero l'anjo de la pietat, Mathildo ! Dins sa bountat inepuisable, la Santo, se countentabo pos d'arrinca les malhurousis as buches; elo, les amagabo, les soignabo e les counsoulabo. O Mathildo de Marly, anjoto de bountat, anjoto de caritat, merci pes nostris paires, merci.

.....

— Bay, maynado, diguec Mathildo a Francia, bas soigna la filho de moun fils; beleu qu'en recoumpenco, la maire de Diu aura pietat de tu, e te rendra ta filh' un joun. Morto nou n'deu esse, ni perdud'; eron trop brabes les paysants aqui

(1) Minerve, ville capitale du Minervois, avec un château et titre de vicomté, assiégée et prise par S. de Montfort, le 22 juillet 1212, elle était défendue par Guillaume de Minerve. Après la prise, S. de Montfort fit dresser un grand bûcher et plus de trois cents albigeois moururent dans les flammes.

l'abion fisado ; souls les malhurs de la guerro les abion feytis forbandi, e les abem foro-bisto.

— N'aura souens, bostro petito-filho, fare tout per bous, o ma bienfaitrico, quand Diu me dœunara de bous paga moun deute ? A bous, l'anjo de Lavaur ! (1)

E dabant les els de Francia, coum' un cauchemar terrible, passec, alabets, e le pouts de Lavaur, e les gibets. Les besio encaro branlassaja, soun fraire, le brabe Americ de Montreal, e les quatre-bints chebalies penjats, que le bent fasio trinca, chaupica a las pouternos des remparts, present as courbasses del pietadous Simon de Montfort.

Le besio le bucher que Montfort fasio flamibusca, ount quatre cents faidits grillabon, la car ufflado, negres, affumats ; entendio les crits des

(1) La ville de Lavaur fut prise le 3 mai 1211, après une longue résistance.

« Lodit conte de Montfort a faict prendre ladita dama d'eldit Lavaur, que dessus es dita, et dins un pots toute viva la faicta davalar ; et quand es estada al fond d'eldit pots, a ly faict gectar tant de calhaus dessus, que toute la ne a couverte, et faicta mourir de mala mort dins lodit pots. Et quand tout so dessus es estat faict, et tout las que eron dins lodit Lavaur tuats et murtrits, que ung sol no n'y an laissat per senhal en vida, foue pilhada toute ladita villa sans laissar res, en laquelle fous troubada une granda richessa. » — (*Histoire de la guerre des Albigeois*, par un ancien auteur anonyme. Collection des mémoires relatifs à l'*Histoire de France*, publiée par M^{me} GUIZOT).

cremats, les sanglots de las fennos, les jisquets des fantous, les besio toutis, aqui ! aqui ! foc ! foc !

E se passec la mā su' l frount, Francia, amaguec sas larmos.

— O joun tarrible del 3 may 1211 ! joun tarrible ! moun Diu ! marmusec.

Ount ero le temps, o Giralda de Laurac (1) (car Francia ero elo) ount ero le temps, ount, patrouno caritable, damo de seignou, aymado de toun pople, dichabos pos un paure sans secours passa, ni un troubadour, sens' uno pla bengudo graciuso. O ! Guilhem de Tudella, le troubadour des comtes de Fouych n'ou t'a pos dichado dins le debrembie, o brabo e santo fенно !

Mes le pantaych nou la quittec alabets : besio touchoun le pouts...

E la malhurouso Giralda de Laurac se besio encaro, encento, brutalejado, trigoussado e jetado, en trabex dins le pouts de Lavaur, pe'l's soulzarts de Simon. Aqui, dins soun toumbel, bibanto, plourabo, se lamentabo, la paurounno. Montfort, escarnit de sous lamecs, fec estoufa sous gemissoiments jous un tambourelat de grabié e coumbla a ras la citerno.

— As acabat de brama, sourciero, noum de noum ! hurlec Montfort.

(1) Giralda de Laurac, dame de Lavaur, défendit cette ville, aidée de son frère Almeric de Montréal.

Hurousoment, beilhabo, al coustat del demoun, un anjo : per un boule del Cel uno plancho del tambourel se cugnec en trabex del pouts, e, su' l cap de Giralda, arrestec tout le peyram. E su' la placo 'n entendio encaro les jemeecs de la paüroto. E, crits ensourdits, fasion toutjoum.

— Seignur ! Santo Bierjo ! pietat, pietat de ieu !

L'anjo, Mathildo de Marly, entendec la destresso ; dins la neyt, per soun ordre, la citerno es descouumblado ; e, bibo, Giralda de Laurac es tirado de soun toumbel. L'embouyec al coubent de Fount-Frédo, proche de Narbouno; aqui, temps aprex, uno filho nesquec. Mathildo ne sira la maïrino ; paysants se cargaran del poupel. Mes, Montfort ero trop proch' encaro, Giralda ero pos en suretat dins aquel coubent ; e, per l'arrinca a la benjenço de Montfort, Mathildo l'enbouyec a Marly ount, leu, la benguec rejoindre; e, per mais d'assigurenço, t'y cambio soun noum contro 'l noum de Francia.

Bous imaginats de qu'un' affectiu s'estaquec a Agnes de Montpellier : les memes malhurs, las memes pennos, les memes sanglasses, toutos dos las abion brigoulados ; lour cor er' estat froustite pes memes doulous ; las memes esperenços, las memos craintos, fasion tressailli lour' amo ; l'uno plourabo sou fils, l'autro, sa filho. Tabes, se dounabon le noum d'amigo e de sor, las dos malhurou-

sous ; n'abion qu'uno bouloountat, qu'un desir : tourna dins le Miegjoun. Tabes, s'ataulabon a la memo taulo, durmission dins la memo crambo, ount cado souer, as pes de la Proutectrico de las maires, as pes de la que, tabes, abio abut soun cor rousegat pes sanglassis del Calbairo, pregabon d'agenouilhous pe'ls morts, pe' lours bourreus, pe' la patrio Romano, e darniero prier, pe' lous fantous :

— Maire de doulou ! tournatz-nou les !

E lour cor s'emboulabo cap a l'Aquitaino, coumo, la flammo sans oli, s'embolo cap al cel.

La presenco de Francia, sa coumpagno de malhurs, dounec un pauc de forcos a Agnes de Montpellier, que toutjoun se refugabon, elo, tabes, dabant sous els, e le vicoumte de Carcas-sounno, Ramon-Roger II, e soun fils. Soun fils, que, dins le deliri ount ero d'embrassa un darnie cop soun marit, abio abandounat dins soun troussel à Montsegur.

O la racho l'estoufabo la malhurouso quand se figurabon l'estendudo de soun malhur, et appelabon la mort a grands crits.

Aprex le dol del vicoumte, la perto de soun fils, qu'y poudio fe l'acte froudulous que, per poü, y abion feyt passa dins l'oustal des Templies de Montpellier, le 29 nouvembre 1209, (1) en presenco

(1) Dom VAISETTE, *Histoire du Languedoc*.

d' Aymeric de Narbouno, Guy de Levis maréchal, Pierre de Richebourg, Simon e Robert de Passy, Raymond avesque d'Arles ; carto qui arrin cabou sous dreits su' ls doumainos de soun marit, moyennant uno rendo de tres millo sols Melgove riens, per an, e le pagoment de bint e-cinq millo sols de soun douari ? Qu'y poudio fe l' acte que, pel la biulenco, y abion feyt sinna dins la gleizo de Montfort, ount declarabo espousa, de boun grat, Lambert de Croissy ?

Aprex co que sero bisto... res... res !

N'abio pos qu'endifferenco per aquel home, la paüro. O sirio 'stad' uno haino sans trebo ni merci, s' abio sapiut que l'home que la benio de rousseg' a l' auta, ero l' assassin de soun marit. Ero pla Lambert de Croissy, en effet, que le 15 d'agoust, a tres houros del souer, a Carcassounno, jous ramparts, sercabo al miech des coumbattans Ramon-Roger II. Ambe qu'uno racho cruello quand l' ajec troubat, le prouboquo dins un couombat a mort. Le vicoumte de Carcassounno se defend courachousoment ; mes, per malhur, blassat a la camo, touumbo de chabal. Lambert de Croissy y sauto dessus, e l' ajec a merci. Que ne fec de Ramon-Roger II ?

Dins le tumulte de la bataillo, dins l' englasis de la defaito, le perdeguen de mémorio, sous coumpagnous ; s'entend pos pus brounsina le

noum de Ramon-Roger II. Trencabel, vicoumte de Beziers, Carcassounno, Albi e Razes, seignur de Lauragais, del Minervois, del Termenois, jamais pus s'entendec parla d' el... jamais... jamais.

Lambert de Croissy embroudis le bruch de la mort de Ramon-Roger, dount esperabo uno part de l'héritaje, e, beleu, dins soun amo rousegado... cougabo quicon mais... Le refus de sa ma, qu' Agnes y abio feyt, en 1204, y escousissio encaro, e, d'aqui, sa racho countre le vicomte, un ribal preferat; e le desir d'Agnes qu' abio tant aimado, e tant desirado; e qu'y agrifabo soun cor coumo un fer rousent. Fasquec enterra, soi-disant, Ramon-Roger dins la capello del couvent de Prouilho (1) proche Fanjaus; fec eleba 'l coustat uno coulouno de peyro en soubeni de sa bictoir; y penjec a un anel, l'aspazo, le bouclie gnacat, la lanco de soun adbersari; sus uno faco t' y fa graba:

BICTOIRO DE LAMBERT DE CROISSY

Su, l'autro :

15 AGOUST 1209

E su' coustat de darre :

HEREGIO A MORT

Uno neyt escuro, l'aspazo fousquec arrincado,
panado... qui babio feyt ?

(1) Prouilhe, couvent fondé par Saint-Dominique en 1216.

Oh qu'uno doulou se la paür' Agnes n' abio sapiut uno racino ; s' en prenio a sa beutat qu' accusabo d'excita la passiu de Lambert ; tout la minabo e le regret, e le soubeni de soun fils, sa darniero esperenco... Soun maynatje oun̄t ero ?

Ero biu ? le birio james ? pensados hourriblos erots soun deliri ! Per elo, dins la mort, metio sous espoirs, dins le Cel sirion réunits ! Qu'y poudio esse la bido quand abio tout perdu !

E pourtant soun boun cor l'abio feyt soigna la filho de soun marit.

La pauro Esclarmond' ero innouento de tout, e, sus aquelo maynado abio repourtat les trésors de tendresso dount soun amo ero claufido.

Sourtissem d'aquel triste castel, et seguissem, lenc des els desa maire, le Blound-Faydit, l'orphelin de Montsegur, qu'anabo rejoindre en Catalogno l'armado des counjurats, que Ramon VI, comte de Toulouso, benio de leba ; et accoumpagnen le fantou qu'un sort imbibisble accaminara d'hasart en hasart, de coumbats en coumbats, per l'arresta oun̄t ?...

Al debant del, a uno miejo journado de distensso, marchabo Bertrand de Saissac, soun fidel perceptou, deguisat en routier.

Aquel brabe ecuyer aprex ab' enseignat a l'orphelin tout co que proucuro la glorio, anab', encaro, sur el beilha. La bisiero de soun casquo

toutjoun abaychado, ero toutjoun al coustat del
fantou, coum' un anjo gardien, per assista soun
mestre, y douna counseils, quand, per hasart, s'es-
cartario del cami e del but : la benjenço de soun
paire.



VI

CASTEL DE TARASCOU (1)

Le Blound-Faydit e Jordan cabaldabon joyousment. O la junesso ! deja touto tristesso sero foundudo, deja en barailhan abion respassat le bosc de Pereilha (2) de Roquefixado (3) e le rebi-

(1) Tarascon (Ariège), résidence d'Ermessinde, comtesse de Foix.

(2) Aujourd'hui de Mondini, Lavelanet.

(3) Pereilhe et Roquefixade, canton de Lavelanet (Ariège).

Jordan de Lantar épousa Marquesia de Villemur qui reçut en dot le château de Roquefixade.

Leur fille Corba de Lantar fut fiancée, en 1200, à Ramon de Pereilha, seigneur de l'Olmes et de Montségur.

Le mariage eut lieu en 1205 à Roquefixade, bénî par Gaucelm de Toulouse et Guillabert de Castres.

En 1272, le seigneur de Roquefixade qui avait pris parti contre le roi de France, fut dépossédé du château royal (*). Le château de Roquefixade fut démolî en 1633 par Forest-Toyras, gouverneur du château de Foix, — ordre de Louis XIII et Richelieu, daté de Toulouse 28 octobre, 1632 (**).

(*) Emile DARNAUD. — Le Passé de Roquefixade.

(**) J. DE LAHONDÈS. — Châteaux du pays de Foix.

roulet de Mountgrenie (1); e deja, dous cops, per uno paycheyro, abion flisquejat as pes de 'ls chabals, les aigos berdousos, claros de l'Ariejo, deja, a trabex la cimo des aybres, abion bist punteja la capo d'un dounjoun.

— Anem a l'esquerro,diguec Jordan,se pot qu' y troubarem, beleu, milhouno retirenc que dins la groto de Loumbribo (2) que cugnejo amount. Driyon les chabals cap a un caminol qu' y menabo; e,nostros dos jusnessos, (car la babardiso es le peccat de toute joubentut), s'ajustec sous habits, al milhou, e reparec, un pauc, le malengalhadis de la routo. Jordan, ja ajec l'atur, tabes, de refistoula sous pelses, e brandi sa casaquo al bent per n'accassa la poussiero;debrembec pos sous brodequins qu' un cop de moucadou enlusentic de cada part.

Al cap del caminol, s'estirabo uno grando alleo de platanos qu' anabo en s'elargissen jusclos al castel. Su 'l grand peyrou, nostris Faidits, te ban bese uno grando damo a l'aire grandous : uno reyn' aurios dit,que les debisatchabo amb' ergno; e, as pes del peyrou, un manat de doumayseletos que jiscabon, foulatrabon, e farandoulejabon en piulan.

(1) Montgrenier, Montgaillard le château fut démolî aussi par Louis XIII pour punir le pays de Foix, du secours accordé au duc de Rohan. — De LAHONDÈS.

(2) Près d'Ussat (Ariège).

— Jordan, que m'en dises, soun pla poulidos ?
— Bietazet, tio, segnou ! Oh la poulido demourenco. M'y mouririo pos d'anuje.

Le Bloun-Faidit, qu' aurio pos branlat dabant cinq ennemis, se sentio soucadit per un tremouladis que l'estabousissio.

— Soun estounat... nou sabi co qu' ai, paure Jordan !...

— Ni ieu, ta pauc, mes crési que sio l'effet de la bisto d' aquestos migotos; sirion pos encantados, per hasart !... S' eron enjaurits ?

— Se soun breychos, en tout cas, y fario boun biure ; e te proumetti que cridare pos : breycho, te douti ! breycho, te couette ! de poü de las fe forbandi.

— As rasou; mes soubens-te de la defenco de toun ancien que m'a feyt : fuch las fennos, bas su' las tracos de toun paire e... le benja. Farion milhou, en tout cas, de nou n' ana roupilla dins la groto... qu'en dises ? Ai poü qu'assi...

— Poü james; bal milhou, durmi assi, foutral, les caillaus fan maychanto coulceno, dit Jordan. Per uno neyt... a punto d'albo partiren, bay. Res nou cregnes !

— Coumo belgues, Jordan, bas'y dire dounç à la grando damo qu'un damoisel' sans noum, demando merci e retirenco per uno neytado... uno couchado souloment.... entendes ?

Jordan, piquec soun chabal cap a as doumay selos, e le Blound-Faydit s'arrecantouneç d'arr' un aybre. Ajec pos puleu feyt sa coumissiou, Jordan, que las doumayselos se meteguen a risoula, durleja et a l' peltira; y demandon sounache.

— Dex-e-sept ans.

— E l'autre qu'es a l'aybre ?

— Tabes.

— Tant milhou !

E toutos al cop :

E es poulit ? es blound ? es aymable ? e es... es...

Jordan, embabinat, sabio pos à qu'uno fe responso.

— Oh ! qu'une chanço. Oh ! qu'un bounhur ! bey, jiscabon las doumayselos... Passaretz loun-temps assi, un mes... dous ?

Uno de las pus escarrabilhados courris demanda la permissiü à la grando damo, que questiounjabo ambe meyfisenco, dount benion aquestis chebalies.

— De Montsegur, Grando Damo, per tous serbi, fec Jordan.

— De Montsegur ?

En aquel mot, bay, ja-t-y fasquec une respounso graciouso.

Jordan tourno al Blound-Faydit que, quand fousquec proche de las doumayselos, met pe à terro, douno la brido del chabal a un domestico;

e, le capel a la ma, marchec, uno ma sans gantellet, e t'y fa uno grando reberenco, en sarran sas mas countro soun cor, coumo ero de modo.

Las doumayselos s' eron abancados al dabant d' el, e y abion rendut la reberenco. Coum' eron bestidos cad' uno d' uno raubo de coulou differento, e qu'eron frescos e poulidos coumo rosos al mes de may, y semblab' als nostres joubenots que marchabon al miey d'un parterro, e que las pu belos flous se plegoutabon su' louros tijos.

Ai pos retengut, nanni, le coumpliment qu' y debitec le Blound-Faidit a la chateleno. Majinats, si debio ess' embahit, le fantou ; ero le prumie cop que besio damos ta grandousos .

— Bietazet, est un crane... las pla tournejat toun mot d'intrado, t'y marmuso Jordan, en t'y peltiran la casaquo.

Deja, Joana, uno de las poulidos, abio dit a Thais :

— O ma chero, qu' es gracius, qu' es poulit, gayto, gayto ! E coussi te parlo ?

E Jordan abio murmusat à l'aureilho de soun compagnou, et en gaytan le cel :

— Seignur, moun Diu, que las as feytos belos aquestos migotos ! on cessario pos de las bada ! Nou' n' cal pos ana d'assi, paurou.

Le troupel de las filhetos abio arroundinejat nostris dous cadtet, e toutis, encateilhats, s'abanca-

bon cap a la coumesso, Ermessindo (1) feno de Roger-Bernard, coumte de Fouych. La belo Ermes-

(1) Ermessinde fille unique d'Arnaud vicomte de Castelbon ou de Cerdagne, épousa Roger-Bernard, comte de Foix. Par ce mariage dont le contrat fut passé à Tarascon (Ariège,) le 10 janvier 1202, le vicomté de Castelbon fut réuni aux domaines du comte de Foix.

Ermessinde héroïne et martyre de l'indépendance nationale, fut l'ange de l'Aquitaine.

Elle fortifia le camp de Castelbon, comme nous l'avons vu; y recueillit les proscrits; et de ce camp et du camp de Montségur, sortira en 1218 la délivrance Romane.

Par son testament (*) en date du 28 décembre 1229. *Ego Ermessendis D. G. comitissa Fuxensis ac Vicecomitissa de Castro-Bono sum detenta gravi infirmitate, tamen sensu et laquela integra et mémoria, inspirante divina, fasto meum testamentum, etc.*

Elle laissa à Roger-Bernard son mari, l'administration de ses biens, fit héritier, Roger son fils et léguà deux mille sols Melgoviérens à sa fille Esclarmonde, sur les revenus de la vallée d'Andorre (*super redditibus de Andorra*) et choisit pour sépulture, non le monastère de Bolbonne, sépulture des comtes de Foix, mais la maison des Hospitaliers de Costoge « *et eligo sepulturam meam in hospitio Beatae Mariæ de Costaga.* » Ermessinde mourut au château de Tarascon, le 10 février 1232, son corps fut porté à Costoge dans le Vallespir (*vallis espera*). Elle espérait y trouver le repos éternel. Mais les inquisiteurs d'Aragon flétrirent sa mémoire, ainsi que celle de son père Arnaud vicomte de Castelbon, malgré : « *Dimitto deo et B. Joanni, et hospitali de Jerusalem omnia hæc quæ D. pater meus Arnaldus de Castro-Bono dimisit deo et B. Mariæ et hospitali de Jérusalem, sicut intestamento suo scriptum est* » Et firent exumer leurs osséments en 1270, comme hérétiques.

Ermessinde donna une pension « *Dimitto Guillelmæ de Monte-Rigla V M sol* » Na-Mahens, fille de Giralda de Laurac, femme de Jordan de Péreilha.

(*) Archives du château de Foix. Caisse 45.

sindo, un panc fanado pe 'ls malhurs de la guerro
e de la desoulatiū que rabachabo soun pays, s'ero
retirado del dounjoun de Fouych, occupat pe' l'
abat de Sant-Antoni, Pierre de Benevent, e s'ero
remetud' al castel de Tarascou, ount tenio sa cour.
La belo coumtesso, fенно que ne sabio de lettro,
ero 'stado, y abio pos gayre, uno merbeilho de
frescou e de gracio : quand marchabo ambe soun
aire noble, elo filho, sor, fенно de seignous ta puis-
sents, semblabo que dessendesse des cadres d'un
bel tableau de soun grand saloun, que representabo
Junon, dins l'Olympe. La bentat un chic passado,
l'esprit s'ero pos emboulat et emplouyabo soun
temps a souteni 'ls troubadours et a fe sapientes
las doumayselos orphelinos que la croisado, cou-
m' un bol d'auselets, abio affalcados.

En legissen le mot *Montsegur*, grabat su 'l bou-
clie del Bloud-Faidit, dos larmos rajeguen su' sas
gautos.

— Ount anats, mous effans? y diguec, mignar-
doment, Ermessindo.

— Serca moun paire, Madamo, 'l benja, battre
nostris ennemis, e me fe un noum, si play al
boun Diu.

— Ieu, accoumpagni moun amic, diguec Jordan,
despey le bres nous en pos quittats, la memo lait
nous a nouyrits toutis dous e podi pos biure
sans el.

- Ni ieu, tapauc, amic.
E les dous junessos s'embrasseguen.
- Toun noum ? demando la damo.
- N'ai pos cap : m'appelon Blound-Faidit.
- N'es pos le noum que te coumben, t'appelaras del noum...
- Coumtesso ! coumtesso ! le cal appela : Amour ! jisqueguen al cop toutos las doumay-selos... Tio, Amour, le chebalie Amour. E toutos y espellinseguen sul cap las rosos e las flous que tenion als dits...
- Amour ! Amour !...
- E jisquets,... e, s'encateilhan pe's mas, fan, alentour, uno farandolo...
- Nostris fantous, soucadion las flous de rosos dount las migotos les abion abladats, enrameilhats.
- Nanni, s'appelara : Montsegur, del noum qu'a su 'l bouclie, coumandec la coumtesso ; e, d'un regard, apasimec aques diabolus de filhos.
- Fare co que desiratz, grando damo... *Montsegur* sirai.
- Al soupa, Montsegur, puisque Montsegur baptisat ero, fousquec placat a la dreito d'Ermessindo, e Jordan, en faco ; se poudion pos bira les regards de las droullotos que les badabon.
- La uno y serbissio un plat, l'autro y alisabo un boun boussi ; bit' y rajabon a beure : toutos

accoferados a se fe pla beni, debinabon louris
desirs que s'empressabon l'uno, l'autro, de cou-
moula.

Le Blound-Faidit abio pos set ; et a peno' si sous
pots afflourejabon soun goubelet ; mes Jordan,
fayssous nou fasio, paurou, te'l lepabo ambe joyo,
le beyrou. Aprex, passeguen beilhado. La neyt
s'abancabo, e jamais ero pos houro de s'arretira :
dansos, cansous, musico, jocs innoucents, tout y
passec. E, per noun pas les dicha badalheja, l'un
attendio pos l'autre. A peino nostris junos-gens
fasion mino de s'arretira, que las maynados les
peltirabon pe' las fardos, en les soucadin, e mi-
noudan :

— Demouratz, un chic encaro, un chicot; anem,
etz pla pressats ?

Coussi, s'en despelhinguessa ?

Le lendema mayti, a punto de joun, n'ajec pos
res de pus empessat, Montsegur, que de parti.
Pourtec sous mercis a la coumesso, Montsegur,
et a las doumayselos que, tout' attristados, les
seguisqueguen lountemps del regard. Coumo s'é-
loignabo entendio encaro :

— Adiu, adiu, Montsegur, tourno nous bese.

E, lenc, lenc, toutjoun moucadous blancs se
soucadission.

Sul mieg del joun, uno pleijo, que flisquabo
coumo granirosso, les fourcec de s'arretira aillurs

que jous un aybre. S'abanceguen cap un chic de cabaneto ajoucado countro la mountagno. Sul tet bouffadabo uno grosso fumatiero ; une murailhoto de caillaus fourmabo coum' uno cinto à l'oustalet ; la porto n'er' alandado. Al bruch des chabals, le mestre te sourtis. A sa loungo raubo, le Blound-Faydit, recouneychec un alchimisto, e, a la prumiero paraulo, un amic del Paraclet : car le bieillard benio de prounounca :

— A Diu siotz grazitz !

En depausant en trabex su 'ls pots des étrangers le poutou de pax.

— Amen, respouden les junos-gens.

Le bieillard les pren pe' la ma, les assieto ; y countec qu'ero estat un chebalie ; mes, per malhurs de la guerr' e la persecutin de soun pays, exilat, s'ero refugiat dins las mountagnos ount, en seguissem, a soun grat, las douctrinos del Pur Amour, se fasio joyo d'estudia las plantos dins sas coumpousitius, e, dins le melanje del jus, s'abio trapat un floc de remedis, sustout countro las blassaduros e 'ls tails.

— N'etz pos blassats ?

— Nanni.

— Quand vous ai bistis arriba, vous cresio sannouses, e que vous erots pilhats ambe Joris, le lieutenant de Montfort (1).

(1) Dans le pays de Foix

— Est qu'es assi ?

— Tio, fa le gueit, pe' la passo abail, ambe dex estafiers.

— Le bouldrio pla junta, s'escridec le Blound-Faydit.

Bous ajudario pla, ieu, diguec le bieil, mais soun trop acabat. Per bounhur, y a assi un chebalie que bous dounara un cop d'espallo. Le chebalie fa sourtido ; ero Bertrand de Saissac, le gouvèrnur, que, la bisiero acatado, tout blindat de fer, moune pos per nou' n' pas esse recounegut.

— Gaytatz-les, just ! cridec l'alchimisto.

E, sur la routo, al dabant d'un tourbilloun de poussiero, galaupabon les ounze ferraillayres del Nord.

Le Blound-Faydit, Jordan e le chebalie mascat courren a elis ; le choc n'es ta terrible que las courrejos des arcous se segon ; sauton en bas des chabals, abion peino à camina, embarrassats, ennausats de louros ferailllos.

La lutto fousquec espantento, las maillos de louros cottos eron segadon pe 'l tranchant de l'espaso, le sang rajabo. Jordan e le chebalie, cad' un, tenio cap a tres estafiers; a quatre souldats et a lour chef Joris, le Blound-Faydit, fasio faco; de temps en temps, le chebalie mascat, yparabo quelque cop que les brigands y fouston en traitriso. Le Blound-Faydit n'estanillet, pourtant, dous pel sol ; le calio

bese fe fiula, d'arreu, soun espaso, para 'le cop e toumba sous adbersaris. Jordan fousquec blasset; mes, tout brigoulat qu' ero, se difasquec d'ardiesso d'un ennemic: l'espatarnec; les autres pica de l'esperou, fuge que fugiras. Quand les Crouzats se begeguen dichats, se bireguen de barrejo,e, cap abail, escarpina. Soun mestres del camp de bataillho, le Blound-Faidit, Jordan e le mascat.

— Aro, bostre deber sirio d'an' al camp de Castelbon,diguec le chebalie; si bouletz,bous farai coumpagno?

— Precisomenf y anam fa Montsegur. Oh ! si paudio trouba moun paire... 'l benja !


Bertrand de Saissac, le chebalie mascat, l'entendec pos parla de soun paire, atal, s'ens' estre fier d'el. Bey,ero tranquille,qu' abio bist,a l'obro, soun courache.

Las blassaduros empeutados pe' l'alchimisto, le Blound-Faydit,e Jordan e l'autre,coumo tres amics, se metteguen en routo.



II

VIVA TOLOSA !



VII

LE CAMP DE CASTELBON

Arribeguen le lendema, dins la Cerdagne, al camp de Castelbon, ount s'ero encateilhado le cap de la noublesso, replegado pel'embasiu. Aqui, y abio, quelques jouns, Ramon VI, comte d'Aquitaine, accassat del Castel-Narbounais(1), abio recebut la deputatiu des capitouls de la bilo de Toulouso, que, mouscats de la rigou extremo de S. de Montfort, benion ouffri à lour ancien seignou d'y alanda las portos de la bilo.

Bitoment, le Comte-biel, rassemblec un corps de Catalans e d'Arragounaises.

Mando sous fidels del camp de Noro, sous amics del camp de Montsegur ; fa embroundi, ala lenc, soun crit de guerro : Toulouso ! Toulouso ! e de touto part, les brabes Faidits d'Aquitaine d'ac-

(1) Palais-Comtal à Toulouse.

couri a touto courso. Cado joun, amount, arribabo noublesso, a manats, escourtado de lours clans, barous e souldats.

Bey dision :

— Le coumte de Pailhar, le coumte de Commenge, le coumte de Fouych, sou fils Roger-Bernard, les seignous de l'Olmes, de Labelanet, Larroquo, Massabrac (Benaix), Belestare, etc., soun arribats.

Dema ero : les seignous del Languedoc, de Gascougn, de Querci, d'Albigeois, de Carcassez : les brabes Gaspard de la Bartho, Roger de Commenge, Jourdan de Lilo, le seignou de Caraman etc., etc. « *Toutis brabes e aguerrits chebalies qu'arribabon al camp, troumpetos en brams, et enseigno al bent.*

(1)

Qualques jouns aprex, le 3 de septembre 1217, se fa un grand sargailhadis dins le camp ; tout er' en branle. Anabon parti : le bruch s'en marmuso. Coumo le souleillou puntejabo rajets al cap de la mountagno, cops de sargailhs, l'armado s'assemblec, le foc del joun en descendens dins la plano fliscabo jisquets d'or su' las cuirassos, sus casquos e su' las espasos que lampejabon coumo mirails, e bous embescabon les els.

De dessus un mountarel que douminabo la pla-

(1) Dom VAISETTE.

no, jous un grand de as lambrechs de cedo e d'or, fasen fac' al souleil, se tenion les abesques, les diacres, les amics de Diu, immoubiles. Su 'l dabant, tout quilhat, ambe sa grando perruquo pu blanco que neu, e que l'astre del joun flisquabo de larmos d'argent, le Grand Pountifo, Guilhabert de Castros s'abancor; e, tout emmantat de sa grando capo as treilhis blus e d'or, lebo lentoment, lentoment, sous doux brasses cap al cel; marmusabo prieros. Tout, alabets, tout, princes, abesques, barous, counsuls, diacres, troubadours e souldats, tout s'acatec, tout dins un grand pasiment: aurios entendut mousco boulateja.

Aprex la benedictiu, l'ordre del depart es dounat; e, al sou de las troumpetos dount les bramets escalampeton jusquos a las brumos, l'ost se brandisquec.

Le lendema mayti, passon le port de Salao.

— E ount courren tant de guerriers?

A la bictorio ou a la mort (1); recounqui lour pays ou mouri su' larrie paternel.

Per uno belo maytinado d'autouno, les paysants estounats, embadalucs, te ban bese uno brumbasso, barejado d'escalampets de foc, cinta le Mount-Valier.

— Qu'es aquel brum espantent?

(1) N. PEYRAT.

— Est le tourbilhououn de pouls que soulebo la cabalario des Albigeoises.

Roger-Bernard, dount nostre grand histourien Ariegois a dit : « *fousquec un grand souldat, un des pu' grands capitaines de soun temps.* » coundissio l'aban-gardo. Le Coumte-bieil coumandabo 'I centre ; a la testo de l'arriero-gardo, y abio un chebalie pla joube : Blound-Faydit Montsegur. Ero le cap de la junesso del camp de Montsegur.

Dins la plano de Toulouso, l'armado s'estirec en cugo de peychs ; l'abant-gardo e l'arriero-gardo fourmeguen las alos.

Montsegur, nostre fantou, attaquec proche Toulouso, à la Salbetat, e le prumie, l'armado de Joris lieutenant de S. de Montfort. Mes abio, dins sa junesso, trop countat su' soun couratche : trop paucis eron ; y anabon fe un maychant partit, quand, Roger-Bernard à la testo des tres Roger : Roger de Commenge, Roger d'Aspet, Roger de Montaut, y bengueguen presta ma forto. Les Croisats soun refoulats ; e, le 13 septembre 1217, fan dintra dins Toulouso, negat de brumo basso, Ramon VI.

Montfort account al secours de Toulouso, de soun fraye Guy e de soun nebout Guy, coumte de Bigorro. Des sa bengudo, se metten en guerro de

(1) ABBÉ DUCLOS. — *Histoire des Ariégeois.*

parte d'autre. Defend la barbacano de Mountouliu, Montsegur, amb' autris toulousains ; apey, ban attaquà le camp. Un cop, mestres, soun repoussats, tournon reprene de pu fort; dins la barrejo, Montsegur attaquò Montfort, le sanno a la queycho; blas sat se replegabo; tout d'un cop, un foutral de roucas lancat per gros peyrie te junto Montfort al cap e l' capilho. Toumbec rette, le chef des Crousats, le cos percat tabes, de cinq fléchos. Ero le lende made de la festo de Sant-Jan 25 de juin 1218. As quatre bents s'embroudidis la noubelo, et, ataleu, la counsternatiu dins le camp des Crousats que « *ne fouron fort marritz e la ressauberon an grans plours et legremas.* »

Mes, ches les Toulousains (*la mort del dit comte de Montfort nan menada una granda joia que jamay tala nou fouc vista ni auzida* (1). *Les senhs et campagnas sonar al repiquet e le pople crido pe 's carrieros e cantous, en sautan :*

LA MORT DEL LOUP :

*Montfort
Es mort !
Es mort !
Es mort !
Viva Tolosa
Ciutat gloria.
E Poderosa !
Tornan lo paratge et l'onor !*

(1) Chronique Romane.

*Montfort
Es mort !
Es mort !
Es mort !*

Les oustals soun enguirlandats, e les pabats ablادات de juncados e de flous.

Al mieg d'aquelo joyo le sieche countinuec.

Le lendema, Montsegur attaquo le faubourg de Sant-Subra. Les Croisats, beuses de lour chef, nou poden fe testo as Toulousains, se biron de barrejo, e fuge e fouychina de l'esperou; e les morts, les blassats, las tentos e 'ls bagaches, te ba deychon tout as Faidits.

Descourachat, le fils de Montfort, Amaury, lebec le sieche un mes, joun per joun, aprex la mort de soun paire le 25 de juill 1218 e s'en trigoussec cap a Carcassounno la caycho de Montfort, escourtado de 's renecs e de la maledictiu del pople.

L'armado del Coumte-bieil countinuec a batailha les ennemis. Montsegur se fasio remerca per soun couratche : neyt e joun, la lanco al pung.

Dins uno razia enlebec un floc de cabal; mes affouscat, sero refugiat ambe soun butin dins Bazièges(2). Aqui, es cernat pe 'ls [dous frayres Folcand, Jean de Brigier e le vicoumte de Lautrec.

Le Blound-Faydit mando Jordan en presso, al coumte joube (1) qu'arribabo de Proubenco, d'y beni a soun secours.

(1) Ramon VII.

(2) Bazièges (Haute-Garonne).

Jordan fasquec court, e pauc aprex, Montsegur te betz arriba, le coumte joube, Ramon-Roger, Roger-Bernard, le coumte de Commenge. Coumencon l' attaquo al signal que dounec Loup de Fouych.

En memo temps, Montsegur, fa sourtido, les francaises soun culbutats, le vicoumte de Lautrec se pren a fuge, e les autris, tabes. Montsegur fasquec prisounnie Jean de Brigier ; le coumte joubé, Pierre de Seguret; les Folcand fousqueguen agaffats pe'l's coumtes de Fouych.

Montsegur demourec a Baziegos. Auel paure billatje a l'entour del, pourtabo las tracos de la guerro e de la misero. Se besio pos que poueteus heyrissats de carcans de fer, que cadenos e fourcos. Tourellos appuyados per un bieil muras soutenion un ancien castel, tout en rouinos ; les oustals a peino couberts de pailhum semblabon braula sus un sol aride, desert, abartassat, tout brigoulat : se besio pos peyro sus peyro, les aybres deroucarts, e las soucos, las racinos al souleil, estrabuncabon les soulrats.

— Perque aquelo misero ? Perque tant de bri-gandache ? demandec Montsegur.

— La guerro, seignou, respoundec un paysant o qu'un fleu ! Abem estadis librats, despey naü ans, a sangsuos que nous an egourjats. E le chef... o ! qu'un fleu !... ba fasio tout arrinca, tout derasinna, per racho.

— Si couneguio, diguec, Montsegur, attristat, si couneguio aquel chebalie feloun que ba tout escarzinat, te proumetti que t' y fario car paga sa brutaliso. Un brigand atal es indigne de pourta l' espaso de chebalie.

Abio calques sols Melgoveriens les distribuec as malhurousis, e, tout pensiu, s'en tourne a Toulouso, ount les liberatous de l'Aquitaino passeguen l' iber.

Dins les prumieris jouns del printemps de 1219, l'armado albigeoso reprenguec le batam. Montsegur s'abancabo cap a Billo-Franco. (1) Abion lountemps trabexat pays englandat, tout escarzinat, tout arrincat pilho milho, tout rasat.

Mes coum' eron a la fi del joun, que le souleil se fasio souleilhet, te ban bese un cambioment subit : larges e pla engrabats eron les camis ; la plano amantoulado pe' richos segueils ; belis blads, deja espigats, se balancabon ; le mil pe'ls carasses puntejabo, en renguets; prats fresquis e berds lusission ; plégabon jou la fruto 's aybres, las brancos ne petabon ; tout ero trabaillhat, tout flourissio. Oustals reblanquits, picoutats de teulo roujo, puntejabon ca e la ; e, sus finestrous, oulos cugnados de flous, penjoutabon al dabant de'l parets encausinados de nou, lour fulhache que

(1) Villefranche-Lauragais.

fourrupabo 'l souleil de sous darnies poutous. As sargailhadisses que fliquejoutabo su las flouretos aurios dit que le grand Fougassie del Cel abio ergno de s'ana assoupi dins sa coulceno de mar que floutejabo, ala lenc, sous rideus blus.

— Jordan, diguec Montsegur, gayto, migot, le bel pays.

— Pays de Diu, fec Jordan.

E, coumo apercebec dins un ourtet dos belos maynados accoumpagnados d'uno damo ancienno :

— E pays... de las belos !

Souspirec.



VIII

BOUNHUR

— De las belos, j'as pla rasou.

S'abancon toutjoun, arribon a's portos de la bilo, s'arreston, questiounejon en prudenco :

Despey douz jouns abion deguerpit, les Croussats. Dins aquelo bilo, les oustals eron alegres e pla requinquilhats ; uno poulido placo carrado, cernado de briquos d'un pareil de pans, oumbrado de superbes platanos, s'estirabo d'abant la gleizo; maynatjes gambadabon al tour ; las maires, d'ajoufidous su' la cournicho de briquos, uno cou-nouilho plantado al se, un fusel torse as dits, les badabon, tout babardejan.

— Gayto, Jordan, diguec Montsegur, es un plaze d'esse maire ; gayto, coussi soun hurousos.

Ban dreit a l'oustal des counsuls. Aqui, fan questious : apprenen que la bilo, soumeso d'a-

banco a Simon de Montfort, er' estad' en fabou e proutechado ; le terrible Crousat, adiu de la rasa, l'abio agrandido, embelido, encintado de parets e ne fasio uno sentinello per garda Toulouso, dount la turbulenco y pourtabo trop d'oumbro.

Al miey des counsuls , Montsegur , nostre Blound-Faidit, abiso un bieillard, soustengut per un jun'home, y pren la ma, amistousoment, l' y sarro et y ditz :

— Es pla hurous, bostre fils.

— E couz' ?

— Parceque, despey lountemps, jouis del boun-hur d'abe un paire, n'ai pos aquelo joyo, ieu.

— Pos gausi t'interrouga, respoundec l'ancien, ai poü de fe raja tas blossuros.

— Le bau serca, le bau benja moun paire : aqui tout moun desir.

— Est trop boun fils perque Diu t'assiste pos ; troubaras touñ paire, migot.

— Diu bous entende, brabe.

L'armado del Paraclet campec douz jouns a Billo-Franco. Jordan pressabo Montsegur de parti ; mais, dins uno secreto pressentissiu, el y respoundio :

— Attend un joun encaro ; coummencaren le sieche de Castelnaut, dema.

Er' un pressentiment cougat qu'abio le nostre Faidit. Tustabo al moument ou libro, s'anabo encadena per toutjoun, soun amo ; ount le joun,

la neyt, l'oumbro, la soulitudo y anabon fe espruba sensatius noubelos. En el s'anabo rébelu un sentiment incounegut.

Despey le mayti, ero bruch embroundit per tout le bilatje, d'un grand miracle qu'abio feyt Sant-Antoni, dins le Querci : uno maire, d'un asart, abio retroubat sa filho. Et hurousos d'aqueloo rencontro, benion s'aneyta a Billo-Franco.

Bouldro pla las bese diguec Montsegur, m'enseignarion le secret, beleu; et, ieu, tabes, m'arrecoumandario al sant.

Las tres fennos que benion d'arriba eron tout-a-fait estranjeros, parlabon un baragouin barrejat de languo d'Ail e de languo d'Oc : la uno ero achado, las otros dos, joubenotos : coumo dos flous, fresquetos. S'abion cargat un bestit moudeste, un bel touret de burel, la cotto e les amadis de belous ; mes abion dins la demarcho quicon de distingat, de grand paratche. L'innouencio e la bertut, dins lour cor, coumo dins lou's els, se legissio.

Las dos joubenotos eron accoumpagnados, abem dit, d'uno gouernanto.

Nostris lectous an deja debinat : la bieilho e la joube las an recounegudos. Eron Esclarmondo de Croissy e Francia. E la tresiemo, a soun aire diriots pla :

— Semblo Francia, coumo dos gouttos d'aygo ;
Es la siu filho que, per miracle, ben de retrouba.

— Abetz rasou ; es pos pla fineso de ba debina.

Ero, en effet, mêm' ayre grandous que Francia,
mêmô dégayno, mêmô parladis. Coumo Giralda
de Laurac, un cabarrat de pelses blouns, daurats
coum' espigos a sant Jean, amantoulabon en es-
touruffets sas espallos, coum' uno capeto.

Sous poutots rouge de guindoul e sas densses,
enrengados coumo 's granous de grenado dins le
sangjus, luzicion e brillabon d'un bel esclat d'ar-
gent-biu su' la frescou de soun bisatje enrosat en
poumo d'api.

Sous els, blus, coumo l'azur del cel, abion coum'
el quicon de brillent e d'aninssous ; quand les
anaussabo cap als brumels, sous bistous de saphir,
y dounabon a sa figuro quicon de doux, de me-
lancoulique : coum' un regret del paradis qu'a-
biotz perdu... els raubats as angelotos !

Mathildo de Marly abio abut bent que la guerro
sero ralumado dins l'Albigeois e cado joun disio :

— Per sigur, Lambert de Croissy demourara pos
en darre, eta quittat Jerusalem per beni al secours
de soun bel-fraire Simon de Montfort... Me tardo
pla de l'embrassá !

— Ieu, tabes, le bouldrio pla poutouneja moun
paire, disio Esclarmondo ; e chapitrabo Mathildo

de Marly la grand-maire per y ana al dabant. La dichec parti, a forco de prega, ambe Francia per abe noubelos de soun paire.

Pendent qu'Agnès se relebabó de malautio, la menino la debio soigna. A la fi, la pauro grand-maire s'ero decidado, mais a grand souci :

— Francia, bou la coufii, abio dit à la goubernanto, la bieilo mairino, l'abetz elebado, l'aymatz, bostro cor bous dira co que debetz fe. Bous recoumandi souloment, de poü de malencountros, de placa ma filho, pertout ount passaretz, jous la proutectiu d'un chebalie houneste.

Abio embrassat Esclarmondo, Agnès, aprex Mathildo de Marly en disen :

— Te souhaiti ma filho de tourna pus hurouso e de trouba toun paire.

— Bas, maynado, que la Santo-Bierjo t'accoumpagne, ajustec Mathildo.

Eron partidos ; benion d'arriba gansados à Billo-Franco un joun aban les Toulousiens.

De suito que Francia couneguec le desir de Montsegur courrisquec à l'oustral des counsuls, ambe las dos maynados :

— Sire chebalie, y diguec, assi Esclarmondo... beni reclama bostro proutectiu per elo : que l'haunou e les debers de la chebalario sion sa défenso.

— Seignur, moun Diu, si la defendrai, ma
damo ! n'y poudetz abe fe.

E, en se rebiran cap a Jordan :

— Paurou, qu'es belo !

— E l'autro, que t'a feyt ⁹ diguec Jordan, que
des els se bebio la filho de Francia. Oh ! qu'un'
abenturo !

E se fretabo 'ls dits.

— N'ai pos besoun de res sapie, chero belo e
gentio Esclarmondo : perqu' emplouratz assis-
tenco de chebalie, doumayselo noblo quelque siotz:
per sigur, etz uno merbeilho de frescou e de
poulidetje.

Fasquec uno gracieuso reberenco, Esclarmondo,
accatec sous belis els, rougisquec e un frissou de
la siegue pertout le cos.

Montsegur la boulguec accoumpagna jusqu'os
al sulhet de la porto.

Jordan l'imito autant. Cad' un y presentec sa
ma; e tremblabon autant fort qu' elos. Effet char-
mant.

— Ai tremoulat, diguec Montsegur.

— M'en parles pos, souspirec Jordan. Aro,
regretti pos las de Tarascou.

Si cresets qu'al leyt roupillessen, bous trou-
patz: rebes caressants dins bapous rosos, touto la
neyt les abion tengudis els dubers. Ero finit !
Montsegur, le Blound Faydit, debio pos pus de-

bremba Esclarmondo; ni Jordan, sa bloundetto as els blus; car sabio pos encaro soun noum. Aqueste cadtet ja nou parlabo pos de parti mes ; nanni, ni Montsegur pu' pauc. E cependant, y tardabo de se fourra dins les coumbats, en pourtan les rubans de sa damo (emblemes hurousis qu' erotz l'amo de la chebalario) ; e de repourta a sa tout' aymado toutos sas prouessos, toutos sas bictoirs.

Le mayti en sautan de 'ls lancols :

— Ah ! moun brabe Jordan ! A moun brabe Labelanetien ! ai troubat ma damo.

— E jou, tabes, seignur.

Si cresetz qu' Esclarmondo e la filho de Francia abion milhou durmit, bous troumpatz Les sentiments que las agiton eron tant noubels, que rebe ni nou' n poudion. Dins lour cor sentission un besoun indefinissable; e, sans cesso ocupados des chebalies, lour esprit nou besio qu' elis. Eron elis que sercabon le lendema, e jamais nou les besion prou. Si lou's els les bebion, nou les acasabio, nous lour cors.

— Que m'en dises, Esclarmondo, que soun aymables, poulits ?

— Caillo-te respoundio, la fillo de Lambert de Croissy.

. En deforo d' aquel sentiment que noummarem pos, n'y abio un autre que les agriffabo, de mes en mes les unis as autris : Ero les serbisis que les

chebalies se fasion prestis a y rendre. Aquel, especo de paternitat, dounado a la faibesso pe' la forco debouado, presto toutjoun a rendre serbisis, est quicon de pla dous e de pla estaquent.

— O que t'ensemble, Francia, d' aquelis brabes cabalies ? Soun pla bounis effans per nous aus. O Montsegur qu'uno gracio ! qu'uno bountat !

— Per sigur, Montsegur...

— O maire, e Jordan que ta feyt ? qu'uno gentillessos; coussi a boun cor, poudiom pos milhou trouba.

— Le cel a abut pietat de nous aus, respoundio Francia.

— Amb' elis, bay, nous arribara pos res de mal, maire.

— Pla sigur ; soun tant bien, marmusabo Esclarmondo.

De joun en joun, Montsegur e Jordan troubabon que la pensado de s'eloigna de Billo-Franco ero la pu' tristo de louros pensados. E débrenbabon Castelnaut, d' houro 'n houro.

— Ah ! Esclarmondo, disio Montsegur, demourem toutjoun assi, perqu' on y es ta pla, perque bous y ai troubado.

— Ebe, siro, disio la filho de Francia, anabom serca uno fourtuno, et, en bous trouban, est la pu' belo que poudiom trapa.

— D'abis soun, respoundio Montsegur, qu'y a pos dins le mound' res de pu bel...

— Que la plaço ount etz, acabo Jordan.

— Oh ! Na-Esclarmond', ajustabo Montsegur, en pressan las mas de la maynado, quand bous ai bisto, quand bostro boux a frappat moun aureilho.., es accoumoulat moun bonhur.

Francia seguissio aquelis belis couples las larmos as els.

Ero tout' a la joyo d'abe retroubat sa filho, qu'a tout moument poutounéjabo e pressabo su' soun se.

— Ma filho ! Ma filho !

Aquelos magnagos abion rappelat a Montsegur soun deber : soun paire.

— Me debriotz pla dire, Francia, coussi abetz feyt per retrouba bostro filho, qu'un sant bous' assistat ; disetz.., o le pregarai, afins qu'a moun tour, a force de supplicatius, posque oubteni la memo gracio, un joun.

— Les malhurs de la guerro, diguec Francia, m'abion accassado d'aqueste pays, car, ne siotz sapiens : soun d'aprassi , ieu. Exilado dins le Nord, abio dichado ma filho 'n nouirisso a Fount-Fredo, et, apey, perdudo. Majinatz qu'un sanc fasio, qu'un accrassiment ! N'ai pos oubtingut ni cesso ni repaus per tourna dins aqueste pays, un pressentiment me disio que retroubario Maenz (Mathildo) ...moun soul be, moun marit tuat.

Des que sapiegui que la guerro s'ero ralumado
ne parlegui a Esclarmondo; e t'y metti pel cap
d'ana 'l dabant de soun paire; per sigur,s'y debio
trouba. Chapitreguem lountemps, lountemps la
grand-maire d'Esclarmando,Mathildo de Marly...

—Mathildo de Marly? O n'ai entendut pla parla,
diguec le Blound-Faydit, al castel de Montsegur.

— O un' anjo, que l'aymi coumo ma maire!...
Jamais Mathildo nou n' boulio d'ich' ana.

« Ount bouletz bous perdre, mas filhos, boli
pos, que bous arribario qualche malhur ;... tra-
bexa tant de pays,... aque pensatz ?... »

Mes, las prieros e las magnagos d'Esclarmond'
ajeguen rasou de soun boule.

Enfins,en outourisados a parti amb' un escorto.
Fasion nostris preparatifs quand sa mairastro
Agnes...

— Agnes ! jisquec Montsegur, o aquel noum...
tout fantou...

— Agnes dounc, tombec pla malauto; mais de
suito qu'es estado remeso,abans que quicon mais
arribess' en partidos. Y a dous meses que mar-
cham de l'Orleanais, dins le Nibernais, a trabex
las mountagnos d'Aubergno e las del Rouergo. Un
souer, arriban proche Rodez;e, brigoulados de fa-
tigo, les pes tibats coumo tripous, abiom pos le
couratche d'arriba a la bilo, dount deja besiom
punteja 'l clouquie. Nous arresteguem proch' uno

bordo as bords d'un poutz ; aquí, assetegados, paurejeguem l'aumoino d'un pourrou d'aygo; uno joubenoto, pla affablo, sourtisquec de la fermo, e, pla graciouso, se metec a fe descendre dins le poutz un payrol penjat a un cabalhet enfourcat que fasio calleu, amb' uno peyro al cap.

Dins le mouboment feyt per la maynado, en se baichan , uno cadeneto d'or qu'abio 'l colh se sourtic del coursatje, e, su' soun se, se balancabo. Coum' approuchabo mous pots del ferrat, te bau bese luse un peych d'or, sinne del Paraclet, sinne des Faidits, que penjoutabo a la cadeneto; e me semblec que les els me fasion bimbareilhos,tourni gayta; abio pla bist su 'l bentre del peychot un' M. et un L.... (Maenz de Laurac) qu'abio bist !

Le ferrat me touumbo des dits, e un mal de cor, uno defaillenco.

Esclarmondo embaydo, e la filho de crida :
Al secours, al secours !

Bite, bite, soun paire, sa maire, sous fraires,
de courre.

Abio dubert les els; te bau bese la fermiero que
me debisatchabo d'un ayre estasiat; mes poudio
pos encaro parla; entendegui, me ba semblec, la
brabo fенно que marmusabo :

« Que dises, Pierre, s' ero pos morto, dirion
pla qu'es elo la damo de Fount-Fredo?... »

Maenz...Mathildo! jisquey dins un pantaych.

— J'a es elo, cridec la bieilho. Maenz!... paur' embrasso ta maire.

E, la maynado, estounado, me sautec al colh; la pressi a l'estouffa, les sanglots me tenion alendado.

Tant de joyo m'abio aneantido. Me menon a la bordo, me recounforton, et embrassa qu'embras-saras ma filho.

— Est pla tu que beni de trouba, Maenz! Maenz!

— E la grando damo del grand seignou es bibo? Demandec, ambe curiusitat, la bieilho.

— Aqui abetz la petitó filho de la brabo Mathil-do de Marly.

— Aquesto? O la santo fенно! fasqueguen al cop, le pair' e la maire, e les dous paysants, d'age-nouilhous, embrassabon les coüillous d'Esclar-mondo, que, les els negats de larmos, les dichabo fe, estasiado qu'ero.

Passeguem ches aquel brabe mounde uno sem-mano. La nouirisso me fec counte que : tracadis pe 'ls soulzats de l'abesque de Narbouno, Arnaud-Amalric abion emigrats; e que s'eron retirats dins nno fermo de l'hospital de Rodez. En anadis dous fes al camp et a la citat de Carcassounno reclama la grando damo, e nous an feyt respoun-so que s' ero 'rretirado a Paris.

Esclarmondo, qu'y trigabo de bese soun paire, nous presso de parti; embrassam aquelis brabots e

y deycham uno marquo de nostro recouneychenco.
Y a dex jouns, grando maytinado, nou n' anam.

Les de l'escorto que nous abion accoumpagnats,
lassis d'attendre, et abalurs de pillatje, s' eron
debandats ; et, soulos abem trabexat Albi, Lau-
trec, Cahors... On' aurio pos boulgut pass' a Lavaur!

Lavaur!... Moun Diu !...

E plours, e sanglots entrecoupon la boux de la
pauro Francia.

— Maire, qu'abetz ?

— Res, maynado, res.....

De Castros..., ajustec, a Pelhaurens, e, d'aqui,
a Billo-Franco ount esperabon trouba 'l seignou
Lambert de Croissy.

Mes les Croisats soun a la debandado, et en dins
las sercos.

E Mathildo Maenz sautec al colh de sa maire
que manjabo de poutous.

Esclarmondo s'arrec la ma de Montsegur; e Jor-
dan, les brasses penjents, fasio courre sous els de
soun amic a Na-Maenz, de Na-Maenz a Francia; e,
tant amistassats, y semblabon a toutis, les jouns
pla courts.



IX

LARMOS E SANGLOTS

Mes,s'eron courts per elis : d'autris les troubabon loungs, e pla... Est bertat,brabe chebalie Bertrand de Saissac ?

E Bertrand, le fidel ecuyer, toutjoun imbisible, sa bisiero acatado,se barrejabo 's autres souldats, e, guido secret del Blound-Faidit, le boulio fe abanca dins le cami de la glorio. Tabes, ero pos sans melencoulio que besio soun mestre jouene s'estaqua mais a Esclarmondo qu'as Faidits.

A un' estranjero, l'ayma, e debremba, per elo, la benjenco de soun paire : ero uno hounto dount le bieil goubernur coumencabo de rougi per soun elebo.

— Cal, ca se disio, sans doute, resserca las doumayselos : malhurous es le chebalie que n'a pos cap de damo, mes pu' malhurous encaro le que, per uno fенно, sacrifico tout.

Que fe per l'arrinca d'aqui ?

Penden la neyt, benguec plaça un pouteu al founze d'un pradel, su' la routo de Belpech, ount, cado joun, Esclarmond' e 'l Blound-Faidit, s'anabon passeja. On y legissio :

Al chebalie que per uno feno fa mexpress de las les de la chebalario : malhur !

Al Faidit dememouriat de sous fraires prouscrits : malhur !

Al fils tres cops lache, fennassie, ingrat, debrembie de soun paire : malhur ! malhur !!

E s'anguec arrecantouna d'arre uno mountisuro, al miey d'un matas d'abelanie, per espiga l'arribado del Blound-Faidit e fe retrouni, del cor de batailho, la sounario, a soun aureilho.

Ero 'n dimentje ; el sabio que loungos proumenados le Blound-Faidit y fasio dins le joun.

Maytinado, assistabon a la messo; e, coumo y abion pos enseignat de la religiu que ço que la fe aymo, elis nou fasion de loungis rousaris, prieros courtos, bolon bit' al Cel, e las louros, pla sentidos, las depausabon as pes de l'Eternel.

Dins la capelo, tres fennos dabant, elis douz darre, fasion un groupe, tout endeboutiounat, qu'ero de gaita.

Precisoment aquel joun, Francia, y abio demandat prieros pe' sius. Sorten toutis de la capeloto,

Jordan abio caminat al dabant per ana recoussida sous chabals.

Nostris quatre amics : Montsegur, Francia, Esclarmond' e Maenz, coumo d'habitudo, s'accamianbon cap al planoulet. A peino s'arribabon que te ban bese beni Jordan, a touto courso, escourtat d'un souldat que pourtabo uno grando croux roujo su' l'espallo.

— Un Frances-Crouzat, jiscon las tres fennos, quicon de nou y a ! beleu... malhurs !

E le cor y patec a y escartipelha la poitriño.

— Seignur Montsegur, diguec Jordan, en s'abancan, bous meni un embouyat del marechal Guy de Levis que bous ben proupousa d'y escambia Jan de Brigier, le tiu prisounier, qu'as feyt a Baziegos, countro 'l chebalie d'Aniort.

— Que nou, boli pos. Jan de Brigier es trop redoutable; libre tourna, nous fario trop de mal.

— Le chebalie d'Aniort ? demandec Francia ambe fresou.

— Le seignou e puissent mestre del pays de Sault, el memo, Madamo; e, bal pla, en couratje, le seignou Jan de Brigier, diguec le souldat Crousat.

Apey, escoutats, ajustec le Frances :

Coumo le Marechal de Levis ten d'amistat al noble chebalie de Brigier, ajustara, si bouletz, al cambi, touto la cougado d'Aniort : fennos e fan-

tous. E que soun un ramat de crestias. Pensi que poudetz fe 'l troc ?

— Sabetz le noum de las fennos ? fec, en tremblan, Francia.

— Nanni, Madamo, pla al just... cresi que la bieilhasso s'appello un noum coumo... Blanco de... de... de Laurac, cresi...

— Mam' ...

Jisquec Francia, e, en se jetan, en plours, as pes de Montsegur que res nou coumprenio :

— O ! per l'amour de Diu ! salbatz aquelos fennos, aquels maynatjes, Seignou !

— Bostris desirs, soun ordres per ieu, Madamo. Bay, d'arreu, Jordan, libra le chebalie Jan de Brigier, e, meno-nous, bitoment, les prisounies a l'oustral des Consuls.

— Besi que bous fa plaze, tabes, est bertat, Na-Esclarmondo ?

— Co que fasetz per Francia, per ieu fasetz, Seignou.

S'entourneguen, sans mouna, toutis cap a Billo-Franco. Jordan e 'l Crousat prenen abanco.

Bertrand de Saissac, anujat que les passejaires birabon esquino sans abourda 'l pouteu, tout repoutegant, se proumetec d'y tourna 'l lendema.

A l'oustral des Counsuls, dins la souerado, Jordan coundousisquec les prisounies : Gerald d'Aniort, sa belo-maire Blanco de Laurac, Esclarmondo

sa feno; Mabilia sa belo-sor e sous quatre may-nachots, Othon, Gerald, Guilhem e Ramon.

Cad' un trigoussabo 'n fantou, ganssat a fait, qu' estrabunquab' as peyrils ; Esclarmondo d'Aniort pourtabo 'l poupel penjat as brasses.

O qu'un sangladis per Francia quand te bejec arriba sa maire, sas sors, soun bel-fraire e sous nebouts.

Se tenio dins un cantou per esse pos débisat-chado.

Digus hurousoment nou la recouneguec. Retengudo pe' la crainto de coumproumettre la paur' Esclarmondo, que Mathildo de Marly tant y abio recoumandado, brico nou moune, e s'engoulissio, a l'escart, larmos e sanglots.

Cel ! Dins qu'uno pauriero, dins qu'un estat pietadous, retroubabo sous parents ! Elis tant nobles, tant puissents, tant riches autris cops ; bey, la figuro descarnado, les els a mieg cap, las fardos espeillinssados, pes nuts, tout traucat, tout misero ! Sans sabatous, eron les fantous ; trepejabon dins le bar, les penous escaraugnats des rouminguieros ; un pam de belousoto de sargo, impintarnado de fangos, desquirado a trosses, amagabo, a peno, bergougnotos e bentrous ; e les paouroutots moustrabon las pernottos, pietat, pe'l freg embluidos ; un chic de capelot en paillo, crebat, dichabo

jisca, a trabex, touffotos de pel bloun coumo
segueil daurado.

— Mama... un chic de pa... pa... uno miquetto !

Et Esclarmondo de Croissy e Maenz s'empresson
d'arrigoula aquelos pauros creaturos, et, apey, les
amantouleguen dins bestous de lano caudets.

— Abetz freg, aro, fantous ?

— Nanni, madamo, fan les droulots, en leban
lou's belis els blus.

Las fennos e le chebalie soun recounfourtats e
affardats de noü.

Esclarmondo e Maenz anabon sourti ; boulion,
d'amagat, y fe present d'un chabal qu'anabon
marcandeja.

Montsegur s'y oupousec :

— Prenetz les tres pu'belz de moun estable, es'
tout a bous, migotos.

Les malhurousis prisounies estasiats de tant
d'hounestetats, demandon la permissiu de s'arre-
tira al castel de Montsegur, ount troubarion azilo.

Les fantous, al mot de depart, s'arremicolon dins
les coutillous de Francia, d'Esclarmond' e de
Maenz, que les poutounejabon que poutounejaras.

— Mama, demoureem amb' aquestos damos que
nous an dounat pa.

— Bouldriom pla... mes n'en pos d'assi, migots.

— M'arrecoumandaretz pla le brabe seignou
Ramon de Pereilha, fec Montsegur.

— Me faretz, fantous, un gros poutet a mama et a's sors, ajustec Jordan, en fourrupan las gautotos des pichounets.

— De qu'uno part ? demandec Gerard d'Aniort.

— Del fils de l'oustral e del Blound-Faidit, y diretz.

Las nostros fennos, embrasseguen las damos, manjon de poutous les fantous, e la pichouno troupo, en benezissen lous bienfaitous, s'accamino cap a Belpech (1), doucomentounos.

De lenc, encaro, les tres fantous pu' grandets se fasion poutous as caps des dits que, d'un buffet, rembouyabon, en palman, a Francia, a Esclarmondo de Marly, a Maenz ; e les poutets boulabon toutjoun de lou's pots roses, e sargailhabon toutjoun les brassous. Mes co pu curius : le poupel, aco ta pichou, le poupel memes sous didous menuts brancejabo, e cap a Francia parabo soüs brassous.

Bous deychi a pensa dins qu'unis transsis tremoulec l'amo de Francia (Giralda de Laurac), est a peno si hasardec questiounejados ; e, coumo dos founs, sous els rajabon.

Trouba sa maire, e nou gauza se jet' a soun colh, l'embrass' a mouri ! O doulou ! Loung-temps, tristo, seguisquec des bistous les sius, que, leu, la prumiero coulineto y barrec a's els.

(1) Arrondissement de Castelnau-d'Aude (Aude).

Touto la beilhado nou parleguen que des fantous qu'Esclarmond' e Maenz abion regret d'abe dichats parti.

Le lendema, Montsegur et Esclarmondo bengueguen al planoulet, coum' a la coustumado; se passejeguen loungtemps, la ma dins la ma, les els dins les els, amb' aquelo aymablo nounchalenco de dous cosses que soun benguts, per se bese, s'auzi, e nou per camina. Les pots, que presque se frisabon, marmusabon a lour aureilho frissounanto mots qu'abion pos gausat nouumma encaro. Qu'un bounhur d'ess' a masso ! Que la plano es belo, que les pradels, mirgailhats de flous, soun ardents, que le cel es d'un blu... Oh ! qu'on passario pla touto sa bido sans languissie, assi.

Anabon e benion, e nou s'ouccupabon de res ; s'inquietabon pos de çò que se passabo aillurs ; louro curiusitat respassabo pos las prumieros naussuros del Lauragais.

N'ero pos coumo Francia qu'aurio pla boulgut arriba 'l castel de Laurac, soun bres ; mes jamais, nou gausec.

Elo, ta pauc, nou respassec le planoulet, que les nostris amourousis troubabon tant bel, parce qu'a elis y rappelabo tant de doucis mouments.

O belos journados passados, que coum' uno bel' albo announcabo un pu' bel joun... ount etz ?

Que bous abion feyt aquels paurous, per bous
tant bit' emboula ?

Calque cop s'arrestabon. Esclarmondo parlabo,
e toutis dous s'assietabon sus un rebourdet de
gazoun, la ma dins la ma, passabon, atal, loung-
temps sans móuna. N'abion pos mouent, ba besion
pla, de rendre louros pensados per paraulos ; les
els eron prou. Mes, alabets, louris regards sercabon
de se junta, et a's sourires respoundion per souri-
res pu' doucis encaro. O bounhur !

Et, atal, ajouffits, cost' a costo, auriotz dit, en
groupats, le secound home e la secoundo feno
del paradis terrestre, las dos pu doucos creatu-
ros alisados de la ma de Diu : Abel e Thyrsa.

Aprex un repaus se lebon e caminon pu's abail.

A la fi, la bisto de la pancarto, les estabousis.
Montsegur s'approcho bitoment; Esclarmond' ero
demourado dex passes en darre.

Quand ajec lejit aquelis mots :

*Al fils tres cops lache, fennassie, ingrat, debrembie
de soun paire. Malhur ! Malhur !!*

Accatec les els, un tremouladis brandisquec
soun cor, se metec a ploura.

— Qu' as, amic ?

Et Esclarmondo abio lejit, e les darnieris mots
y abion rappelat, tabes, sa missiu : e las larmos
toumbeguen de sous els. Les nostris paurous se

gayteguen lountemps sense gausa parla. Plours e plours encaro.

— Montsegur, y diguec Esclarmondo, plouros moun amic. Perque?

— As lejit aquels mots.. . est ma maledictiu ! O moun paire, o moun paire! nou meritarai pos aquel' infamio ! O Esclarmondo ! ai perdu a tous pes trop de temps.

— Trop de temps ?... Me fas pla peno, brabe chebalie,trop de temps ?... Et un soupir y escartipelhec sa poitrino, e larmos, e sanglots...

— Est pos aco, que boli dire; mes ai un paire, un paire que... e tu, tabes, Esclarmondo plouros ?...

— Et, ieu.tabes, ai un paire; e l'abio debrembat al pres de tu; e pourtant, me podi pos separa de tu, o Montsegur ! jamais, jamais !

— Puleu mouri, migoto !

Bertrand de Saissac, le fidel serbitou que les guignabo, juchec le moument bengut; e, tout arreu, fa brounsina le cor e souna la marcho guerrero que tant abio feyt respoumpi las bailhassos de 'l Sant-Barthelemy.

En aquel sou qu'abio, cent e cent cops, ausit al castel de Montsegur, le Blound-Faydit, s'escridec :

— O moun adourado ! besi pla que parti cal ! O tu qu' es que sios, home ou demoun, que me rapelos mous serments : merci ! Partirai te ba jury, ...ba jury sus moun espazo, partirai !

Le bieil ecuyer entendec aquelos darnieros paraulos e plourec.

— Paure maynatje ! o est nascut pel' l'haunou !
Se ditz.


Montsegur et Esclarmondo toutis pensousis s'accamineguen cap al bilatje; sercon Jordan.

— Parti, cal parti, moun amic.

— Perque tant de presso ?

Jordan n'ero pos tant pressat, tenio trop amourousoment guignado la filho de Francia ; calio auzi les soupirs... ana grand train. Se pressabon pas trop, nostr' amic, de singla 'ls chabals, toutjoun esperabo que quelque countro temps retardario l'ordre de Montsegur.





X

L'ORDRE DE LA CHEBALARIO DE SANT - GELIS

Ero decidat, partion cap a Castelnaut. Montsegur sautec su' soun chabal, aprex abe quilhat Esclarmondo sul chabal de Joris. Jordan ajudec a Giralda de Laurac et a sa filho que, cad' uno, lesto coum' ausels, fousqueguen leu prestos; e la troupo, seguido des seignurs e souldats, s'ebranlec.

Abion pos feyt dos leos qu'un courrier de Ramon VI, coumte de Toulouso, les imbitec a las festos que les counsuls d'aquelo bilo e 'ls habitants dounabon en l'haunou de la delibrenco de la balento citat Mundino.

Abion announçat uno trebo; e y abio cour d'Amour : grandis tournois d'armos e de troubadours ount eron imbitats toutis chebalies e cantayres, amics e ennemis.

Dabant cour d'Amour : pouesio e chebalario, tout apploudic.

Nostro troupo, tourno brido ; e le lendema arribon a Toulouso. Le prumier soin de Montsegur est de s'ana fe inscrire pe 'l tournoi. Les Hérauts d'armos recebeguen la demando pe' l'ordre de la chebalario e le nouteguen su' la listo des chebalies *assaillant e tenant*. Le Blound-Faydit boulio « attaqua e defendre » proubouca e souteni 's coumbats a outranco, les coumbats cruels a la Barriero.

Le mestre del camp y demandec sa debiso :

— A Montsegur que serco soun paire « haunou e merci » (1) t'y responce... Annatz announca al coumte de Toulouso que soun assi.

Les « hérauts d'armos » s'acquitteguen del mesatche. Le coumte joube (2) embouyec douz chebalies al dabant del Blound-Faydit per y dire qu' abans de s'aligna dins le tournoi soun paire y boulio counfera l'ordre de la chebalario e t'y accourda 'shaunous del Castel-Narbounnais. Dona Sancha d'Aragoun, la coumtesso de Toulouso t'y despach' un pajo aberit per y pourta tablettos couberto de drap d'or, ount ero mercad' un' imbitatiu pel grand fenetra que se dounabo 'l Palays-Coumtal.

En memo temps un chebalie fa dintrado, demando 'l Blound-Faydit d'esse soun ecuyer penden la durado del tournoi.

(1) De Mayer

(2) Ramon VII.

— Ai Jordan..., merci.

— N'auretz douz diguec le chebalie, en countro-fasen sa boux,

— A toun grat, moun amic.

Bertrand, l'abetz debinat, cessabo pos de teni soun mestre de l'œil, e, marrit sirio estat, s'abio pos pouscut ess' as coustats del, pendent les coumbats, pe'l proutech'a ou 'l souteni.

Le pajo, tout chut e mut, demourabo res-pounsoz.

Le Blound-Faydit, qu' auro mais aymat passa bailhado amb' Esclarmondo, bouljo refusa l' imbi-tatiu de Dona Sancha; l'y encourachabo Jordan, qu' abio, tabes, sas rasous. Le bieil chebalie les destournec.

— Res nou fasquetz ! Loyale affectiu ou *racho empousounado* nou cesson d' agita las amos de cour. Cal causi : esse cajoulat ou ess' ourit. Coulero de damo jamais na fi. Nou bous conseilhi de braba la Coumesso : a sang espagnol dins las benos, filho del rey d'Aragoun, ba sabetz : et, apey, debrenbatz que le prumie deber d'un che-balie est « *courtoisie e serbache* » ?

La princesso ba fe des bous un chebalie de renoum, un des pu brabes del Paraclet, aprex les coumtes de Toulouso e de Fouych. Fe refus..., nou cal.

— Et Esclarmond' e Mathildo que diran? jis-queguen, al cop, les dous junos gens.

— Si bous aymon, diran coumo ieu, Esclarmon-d' e Mathildo..., s' a bous tenen.

— Rasou abetz, asserteneguen las dos maynados que, escourtados de Francia, benion de passa 'l sulhet de la porto.

Montsegur prenguec le stylet, e su' las tablettoz grabec « Anirai. »

— Que doumaysel' Esclarmond' a pla agit de bous douna un boun conseil, diguec le chebalie mascat. N'y teni grat.

Al Castel-Narbounais, presidabo Ramon le bieil coumte de Toulouso.

N'ero pos pus de la prumiero junesso, les chagrins l'abion accabat, e se repausabo del gouernoment su' soun fils, Ramon VII, le coumte-joube, coumo l'appelabo dins sa tendresso, soun pople, dout l'idol' adourat ero.

Ramon le bieil, poudio pos pus presque mount' a chabal e courre 'l mounde, claufit de las mer-beilllos de soun bras. Se countentabo d' affourti, al tour del, e la pouesio, e 'l foc sacrat de la che-balario; hurous de poude mouri dins Toulouso qu' aymabo tant, e que la croisado y abio panado un cop. Er' a cap de cami, aro, s'en tenio en tout a soun fils, bey a la flou de l'atche, e qu' abio tant bien proufitat des lixous de Geoffroid de Poitiers,

soun preceptou ; de Ramon de Ricaud, soun goubernur e d' Arnaud Topina soun escuyer (1).

Dounc, ches Dona Sancha, le Bloun-Faidit, se rendec. Nostr' heros fousquec estaziat de trouba pos en dintran, coumo de coustumo, uno grando anticrambo. La coumtesso ero ta bouno que fasio pos jamais attendre un chebalie al miey de sous domesticos. Filho del rey d' Aragoun, l'illustre martyr de Muret, el' aurio cregut fe mexprex de la Chebalario, s' abio pos dounat d'intrado, tout arreu, dins le grand saloun, as chebalies que defendion la meme lé, le meme sol, le meme souleil, la meme libertat, le meme Diu que soun seignou.

Le Bloun-Faydit fousquec peltirat dins l' arriero saloun, cramboto pichouneto 'l plafound escultat, beritable nicho a las daüruros resplendiscentos. On besio tableus pertout, dins las quat'encoignuros statuetos e foutesos de prex, su 'l buffet, bases de Bohemo, cugnats de flous d'un' audou restaurento.

Dona Sancho ero aqui amantado de diamants e de grenats que soun pair' e soun bel-paire t'y abion rapourtat de la Palestino : e, qu' en present, abio abuts. Qualques flous de naturo s'agrifabon dins sous pelses tressats ; arroussegabo

(1) N. PEYRAT. — *Histoire des Albigeois.*

uno belo raubo de belous rouge ournado de broudorios d'or su' cedo blanco : aurios dit... uno deesso.

La coumteſſo recebec admirabloment Montſe-
gur.

— Soun pla hurouso de bous bese, m'abion
tant parlat de bous, de bostre couratche.

— Abem mais de couratche que de sols, mada-
mo, hasardec Jordan, que ſequiſſio en ſoucadiffen
las pochos del gilet que ſe tufiabon en plam-pli.

— Bous inquiettetz pos ſi n'etz pos riches, mous
amics, le coumte ba bous douna de que merca,
dins le tournoi, bostre renc ; en attendant que
moun bel-paire bous emboye çò ſiu, me faretz le
plaze de receure les presents que ma ma bous
fara teni. Biretz; boli, e ſiretz un des pu' couſſuts
al tournoi; e coumo, d'assi, debetz ana 'l ſieche
de Castelnaut, boli, tabes, que res bous manque;
e ſaurem, ſi mal bous ſerbirai.

— Mal de bous, Coumteſſo, respoundec Montſe-
gur, nou cresí jamais que nou m'en bengue ; pas
memes de boſtris belis els, car n'abetz un pareil
de tant doucis que...

— Semblon as de Maenz, y bertat, Monsegur ?

— Est pla de pena a ſa doumayselo ditz la prin-
ceſſo, en fasen uno reberenco, e t'y dounec un
manat de rubans que d'echarpo debion ſerbi.

En ſourtiffen del castel, çò qu'ajec de pu' pressat

a fe 'l Blound-Faydit, est de courre che' la bel'
Esclarmondo.

— Ebe, diguèc, est estat pla recebut ?

— A merbeillo. Et y countec, del fiel à l'agulho,
de tout co que sero passat.

Le lendema, la Comtesso de Toulous, nou fec
fauto d'embouya 'ls presents dount y abio parlat :
casaquos d'estoffos d'or e d'argent, cedos trama-
dos dins las Indos, un casquo daurat, gantelets
d'acier que lampeguejabon, un superbe capara-
coun et uno lanco de parado. Mes co qu'y fec mais
plase : tres chabals d'Andalousio pe' l' pas d'ar-
mo.

Y fec carreja, tabes, un floc de rubans per ba-
rioula les chebalies serbants, les estafiers, les da-
merets, e 'ls pajos que le debion assista.

La Coumesso y demandec, en temoinache
public de sa recouneychenco, le prumie pas d'armo
e de roumpre dos lancos per elo.

Per bese si tendra paraulo, le nostre balent
Montsegur.

Dins la maytinado, el es mandat à la cour d'hau-
nou del Castel Narbounnais ; aqui, troubec enca-
teilhado la flou de la chabalario ; y ero : Ramon
le Bieil, 'l Coumte-Joube, 'l coumte de Commenje,
Ramon-Roger, coumte de Fouych, Roger-Bernard,
Pierre-Roger de Bellissen, Pierre de Fenouillet,
le seignou de Sabardu, Ramon d'Aniort, Pierre de

Durban, Sicart de Montaut, Ramon de Pereilha, Beranger de Labelanet, Alseu de Massabrac (Benaix) ; les counsuls de Toulouso, la noublesso de la bilo : les Alfar, les Villonubos, les Roaix, les Arnaud-Bernard, etc., etc.

Les saludec toutis hounestoment, et attendec.

Le courachous chebalie de Lantar, parent de Ramon de Pereilha, t'y bol serbi de pairi, le benguec prene pes dits,e toutis fourmabon cercl' alentour.

Tenio dins sas mas un papassart, le grand referendari, Pierre-Roger de Bellissen.

Le coumto bieil t'y fasquec un sinne e legisquec fort co qu'abion en escriut su la fulho que tenio : eron les exploits del Blound-Faydit :

A Montsegur que ba serca soun paire, haunou e merci !

Prumie fait d'armo. — A battut al dessus del pas de Lassur (1), un chebalie crouzat e cinq esfliers.

Douxiemo. — A attaquat dins la plano de la Garonno, le chebalie Joris, lieutenant de Montfort, que s'es rendut a merci.

Tresieme. — Al sietje de Toulouso a défendut, penden sieys meses la barbacanno de Moutouliu.

Quatrieme. — A terrassat douz chebaliers crouzats a la porto de Muret.

(1) Lassur, commune d'Ax (Ariège).

Cinquiemo. — A ferraillat e blassat Simon de Montfort.

Sixieme. — A re¹countrat uno doumayzelo, l'a respectad' autant que l'aymabo.

— Oh ! praco, ajustec Montsegur, digu' nou l'aymo tant e la respecto tant que ieu.

— Qui merito mais, s'escridec un heraut d'armos, autant que Montsegur l'ordre de la chebalario ?

— Digus ! cridec le brabe Ramon de Montaut.

— Abancats, Montsegur, e recebetz l'ordre des chebalies d'Aquitaino e de sant Geli, diguec Ramon VI.

Et, en se rebiran cap as chebaliers, ajustec : un guerrier que bol esse de l'ordre tant grandous de la chebalario deu, abans, affirma, en juran, que noble de paratche es ; ieu, qu'ai counegut le paire de Montsegur....

E larmos rajeguen de sous els.

Ieu, que 'l plouri encaro, podi bous assertena qu'es de raco bouno, bou ba juri, fe de chebalie !

Le Coumte-Bieil debout, brandisquec soun es-paso que lampejabo, e cridec :

— Chebalies ba juri !

Toutis chebalies, l'espas' a la ma, saludeguen de l'acie, en sinne de cunsentoment.

Montsegur al miey d'aquelo ferrailhado alandado, s'abanco cap al bieil coumte de Toulouso,

qui dounec l'acoulado, le soufflet, l'espaso e 'ls esperous. Toutis chebalies y dounon l'acoulado, tabes.

— Al chebalie Montsegur ! fousquec qu'un crit.
Le Coumte-Bieil ajusto :

— Si n'eros le fils d'un ta' brabe guerrier, te dirio : Est deja digne de toun paire : mes quicon a fe te resto : bast' en al sieche de Castelnaut, e, quand Carcassouno auras feyt capitula, te dirai... qu'un sang batejo dins tas benos. Bay, moun fils!

E les sanglots y tampon l'ale al bieillard.

Montsegur s'inclinec, embrassec la ma del Coumte-Bieil, sarrec la del Coumte-Joube ; se penjo 'l colh de Ramon-Roger soun pairi, soun proutectou, saut' a Ramon de Pereilla et a Ramon-Bernard; aprex, a toutis chebalies, la ma t'ysarrec.

Dins un cantou, t'abise Bertrand de Saissac, immobile : las larmos y goutejabon pe's ridos de 's gautos, coumo requets aprex auratche degringolon des escaraugnados de la mountagno.

— E dount sourtetz, o moun mestre ?

— O mou fils !

E l'enlasssec. Lountemps aquels douz homes se tenen embrassats.

— Aro que t'ai bist chebalie armat, podi mourir.... Adiu, moun fils, m'en tourni..., adiu !



XI

COUR D'AMOUR

Le prumie deber del chebalie Montsegur fousquec de se rendre al prex de la coumesso de Toulouso, dona Sancha d'Aragoun, per sous sentiments de recouneychenso t'y ouffri.

— Aymable chebalie, y diguec la coumesso, m'abiotz pos countat qu'ambe bous abiotz uno doumaysello. M'a calgut auzi bostris belis faits d'armo per...

— Brico nou m'abetz demandat...

— Anem, parlatz francoment, me b'auriotz pos dit ?

Montségur se caillec, roujisquec, e soun cap, tout discountenexat, acatec.

— Besi pla a bostr' engauchis que nou sabetz menti.

— Jamais nou mentirai. Aprex Esclarmondo, coumesso, bous douni mas pensados.

— Bou' n' demandi pos mais ; desiri soulement
bese la belo doumaysello, ne farai moun amigo.

— Boli pla, bostr' amigo sira : es bouno, es
douço... Oh n'a pos autant de gracio que bous,
coumtesso, mes... a un cor.

— Escoutatz,dema est uno grando rejouissenço,
debem courouna les gagnants : est Cour d'amour.
Menatz-me los Esclarmond' e sas amigos, m'aju-
daran a curbeilla de palmos la pouesio, a ablada
de flous les troubadours, a jeta rubans as can-
tayres.

E me faran plaze si bolen accepta quelques pre-
sents, en amistancado.

Dins la souerado, en effet, del Palais Countal,
tres grossos descos eron pourtados ches Esclar-
mondo : uno per elo, uno per Maenz et uno per
Francia. Las nostros manaydos, d'empressoment
lebon la couberto; e soun emerbeillados, e estasia-
dos de tant de munificenço, de tant de bountat de
la part de la coumtesso de Toulouso. Jamais nou
n'accababon de bouyda 'ls desquets , toutjoun
tirabon : e raubos de cedo en broudarios, e den-
telos, e costos de belous d'Andalousio, e malinos
en mantelets, e mantillos de Segovio, e paquets
de rubans, e couliès de grenat, e rajados de per-
los, e bracelets d'or mirgaillats de diamants, e
pendents de Grenado ; tout d'un travail précius.

— Coussi farem, nous autres, per remercia tant hounest' e grando damo !

— Grand plaze y faretz, ditz Montségur, de l'ana assist' a la cour d'Amour..., enfardados de tout ço que ben de bous fe present.

— Y anirem ; sigur ne poudetz esse.

Anabon assista a uno cour d'Amour, la d'arniero, beleu !

Renoubelou de la pouesio romano, qu'anabos refloureja, nou de loungo durado, coum' a Sant-Marti, aquels estius tardibals que lusicen, a peno, entre las plejadous d'autouno e las nebassados d'iber, fas-te grandet, paurou !

Malgre tout, le cel del miegjoun, toutjoun fe-coun, memes dins las trumados, carressabo las flous de pouesio que, sen' semenço, grilhabon del sol.

Les troubadours n'abion pos perdu temps; abion mes a prouit les quelques meses de calme que dichec, alabets, aquelo guerr' injusto, ount douz poples, douz fraires accarcinats per Roumo s'egourjabon, sans trebo ni merci, al noun d'Aquel qu'ero bengut sus terro pourta... pax et amour.

Que se couyten de bresilla las cansous ! Uflats bite bostres gargailhols, Aquitains ! les cants des troubadours siran leu estouffats ; nou fen loun-temps restrouni louros musetos ; e la guerro reprendra de pu fort encaro qu'englandara a jamais

le pu bel pays del mound', esclafara tout un pople, matara soun genio, assassinara sa cibilisatiou, cargara de fers la libertat, reculara en s'espatarnan, de tres siecles, la reneychenco de l'Occident, et estouffara, crime imperdounable, estouffara penden sieys cens ans, nou per jamais, la pu' belo, la pu harmouniuso lengo del moud' que Diu per sous angelotos abio creado dins le cel : la lango Romano.

Mes, aro, eron toutis a la joyo e dins las carrieros le pople cantabo :

Assi, l'estelo del mayti; aro abem Jesus-Christ, paratche et haunou soun tournats, bibo Toulouso, la grando, la puissent, la roso des citats (1) !

L'embroundis de la trebo, l'announco de la cour d'Amour que debio presida la coumtesso de Toulouso, abio mes en branlo les pu fiers troubadours, e n'y abio a manats ; car, dins un pays ou toutos las fennos eron aymados, tous 'ls chebalies eron pouetos : les plus nobles seignous, les coumtes de Toulouso, les ducs d'Aquitaino, les dauphins de Vienno e d'Aubergne, les princes d'Ouranjo, les coumtes de Fouych coumpousabon e cantabon canssous (2).

E dins la salo des Capitouls toutos las chate

(1) Guilhem DE TUDELLA.

(2) V. DURUY. — *Histoire populaire de la France*.

lenos, toutos las damos de la bilo se pressabon
a l'entour del trone de Dona Sancha.

O qu' une fourro! Ce que despey lountemps las
canssous abion pos restrounit a lour' aureilhos ;
despey lountemps n'eron despoupados,e, bey, ana-
bon auzi les pu' grandis lettruts !

Ramon de Miraval, chebalie del Carcassez, Pierre
Vidal, Ramon Jordan vicoumte de Sant-Antoni,
Guilhem de Tudella, Guilhem Figueyras, Cadenet,
le couumte de Fouych Ramon Roger, Hugues de
Sant-Cyr. Aymar-le-negre, Savarie de Mauleon,
Pierre Cardinal, Guilhem de Bergnadou, Arnauld
de Marveil, s'anabon, a qui bel bel, disputa las
courounos.

La un benguec canta : Loba de Pech-Nautier e
sas ingratitudos; l'autre, Remesquia de Menerva
e soun boun cor; aqueste pourtabo a las brumos
la gracio e l'image de la bel' Adalais de Boisse-
ron ; un quatrieme louanje Emengardo de Cas-
tros, la bel' Albigeoiso ; le darnie, la flou de la
flous, la bel' Eleonor d'Aragoun, ensencec.

Toutis abion cantat.

Las damos se retireron per delibera.

Le prumie prex fousquec dounat al couumte de
Fouych, Roger-Bernard, per sa cansounetto :

Rosos e POUTOUS.

M'en bouldriotz, beleu, de bous abe desfrustrat
d'aquel boussi de regal, que benguec gargailleja
le coumte de Fouych al tant bel parterro de flous
del miegjoun.

Ausissets.



XII

ROSOS E POUTOUS

— Ah ! sabetz pos, belos e graciusos damos,
tout co qu'al Diu Amour debetz.

Ausissetz merbeillousos causos que bau bous
marmusa :

Abetz bist al castel de Labelanet aquelis barreus,
tout emmantats de rousil, que tampabon l'embut
d'un cabot, qu' appelan soupirail, a causò des
soupirs que Blanco de Labelanet poussabo cap as
brumels.

Un paire cruel, piri qu'un ours salbatje, l'abio
butassado dins aquel affrous souterrain parce que
l'abio trapado 'n joun... nanni, un souer, sa ma
dins la ma del coumte Alzen de Massabrac (bey
Benaix). Brico nou boulio creyre, aquel cruel
seignou, que la poü destrabunca, su 'l soumbre,
abio incitat Blanco a sa ma douna.

— Est pos, nou ! renegabo le coumte de Labe-

lanet. Doumayselo que pla affourti se bol, la pauso su 'l bras de soun ecuyer per se sousteni et ouncos nou la met nudo e... tiedo dins la ma amourouso d'un chebalie... se nou est le siu serbitou... E, jamais, nou boli d'Alzeu. Nou !

Doumayselo debergoundado, ajustec le pairastre, dins soun iro, ja t'empacharai de te dicha prendre mais.

E, le maychant, desterra fec aquel souterrain, e... mettre le boucal a flou de terro.

— Atal, qu'y bengue... ?

Mes Amour beilhabo. Benio, cado souer, su' bouco de neyt, le malhurous coumte Alzeu de Massabrac. Coumo se poudio pos dreit teni, s'espatarabon su' la terro per barailha ambe sa paür' amigo. E, dins le genadis ount eron, troubabon encaro cami per se fe magnagotos e memes...

Pas nou eron trop espessis les barreus, bouco approuchabo, alisabo, passabo en trabex; e se poudion junta. Bountat del Cel ! Ou milhou, o mer-beilho d'amour ! Les pots del coumte Alzeu fourrupoabon les de Blanco, e les serments que sa lengo marmusabo, coumo parpailhols, se benion en-nisa sus poutots de soun adourado. Jamais paraulos nou fousqueguen tant bien auzidos e tant meriteguen d'esse churlucados.

Eron hurosis, les paurots ! per un emiro, Massabrac n'aurio manquat a l'esperado. Et, aqui,

ajoufit, aurio feyt mexpress de toutos las pu' belos courounos del mounde.

D'aquelo geno, le langatje d'amour gagnec un mot charmant, e que, deja, mas damos, per deliciuso esperienço, abetz appres.

A mesuro que s'abancabo, s'escridabo le coumte :

— O amigo miouno, beni me bese.

— Las ! respoundio Blanco, nou te podi gayta... acato-te.

E le coumte s'espatarnabo.

— E que me dounaras per mas penos ?

— Poutots, poutots ! disio mignardoment la maynado.

A la fi, tant paresquec dous, tant ero discret aquel mot, que l'amistanceguen, l'apichouneguen encaro; e, quand sous pots s'apasimabon su' la bouco amourouso del coumte, apelabon pos aquel delicius repaus : que le prèx des poutots. E, coumo Blanco blazigabo un chic, on aurio dit que disio : poutous, poutous !

Le coumte, amourousoment, l'escarnissio e repetabo : poutous, poutous !

Leu, se serbisqueguen pos que del mot poutou, un poutou, dous poutous, tres poutous, per paga les cops que le coumte s'adenouilhabo.

Mes Amour que tout perfectiouno a enguirlandat aquel mot de tant de causos, soubenis e pensados, craintos et esperencos que jamais nou s'es

bist mot dins le mounde tant emplouyat. Sauretz, tabes, belos damos que de poutous rosos espelissen. Car rousie es fils d'Amour; ba cresetz sans peno, per que rosos flourejon su' bostres poutots, o gentios damos.

Abans aquel temps de rosos nou eron sus terro que las blanquettos. Alzeu, cado souer que Diu fasio, pourtabo rosos a la pauro Blanco; mes tant ero barailhat le soupirail que calio diffe 'l bouquet et engulha roso aprex l'autro. S'expellassabon, calque cop, e las feilhos toumbabon ambe la grano sul bord del finestrhou.

Un joun, un grajisquo al miey, e te ba grilha. Blanco l'asaguo de sas larmos.

Excusatz, si aquel soubeni... souspira me fa!

'l geichou, nescut del poutou, mes assagat de larmos, d'espinos s'heyrisko.

Le paure coumte nou fourrupo un poutou que nou sio picat d'un' espinoto. Las! despey alabets rosos d'amour espinos carrejon.

Pounchous brico arreston Alzeu.

— Me les dounos tous poutous, puris e doucis coumo la mel, aro les croumpi en doulou, e les trobi pu' gintets, e mais me rememorion.

Soun sang jiscabo pe' las picaduros del garabie, e goutt' a goutto, empintarnabo la roso coumo la layt blanco, e t'y fa tacos, e touto sannouso, leu, fousquec. Atal, roso de blanco, roujo ben; e des-

pey, es merco de doun d'amour e de flou d'innoucenso.

En aquelo lecturo, toutos las damos de las mas pata e de curbeilha de flourettos le noble coumte de Fouych.

— E perqu' a embentat les poutous... poutous aura.

E toutos las damos le poutounejeguen.

Esclarmondo que jamais, dins le Nord, abio assistat a pareilho festo er' estasiad' e, elo, tabes, courounec de rosos soun Montsegur que cantec soun ramelet.

— Aro belos damos, bous embiti dema al grand tournoi diguec, en se leban, Dona Sancha.



XIII

LE TOURNOIS

Les préparatifs del tournois s'aprestabon. Et, entre temps, des quatre bents del mound' eron arribadis à Toulouso, la reyno de las citats, en même temps qu'es troubadours, chebaliers armat de toutos pessos. Le noubel de la trebo e des coumbats à mort les fasio accouri. Tout pla arren-gat er' al Prat-Coumtal. Le joun indicat, las barrieros fousqueguen fermados as dous caps de carriero; un amphitheatre er' estat dressat pe' las dames, su 'l miey, en faco des juches del camp (1).

Le bieil coumte Ramon VI, abio boulgut presida.

Les serjents d'armos... Loup de Fouych (2) et Ugo d'Alfar debion surbeilha les coumbats.

Las troumpetos fan signal.

(1) De Boyer.

(2) Loup de Foix, fils naturel de Ramon-Roger et de Bissenda du Telh et frère d'Esclarmonde d'Alior.

Pierre de Voisins se presento le prumie.

Montsegur, le darrie chebalie , abio recebut l'haunou d'esse le chebalie tenant pe'l prumie joun ; e, haunou supreme , y abio permes de se declara soun chebalie, la coumesso de Toulouso.

Montsegur, se passejabo de loung en large, sans brabado, su' soun bel chabal andalous, en fasen cascailheja al bent le ruban de sa lanco.

Bertrand de Saissac, le bieil ecuyer, abio feit semblan de parti ; mais er' aqui, e, toutjoun masquat , le tenio de pres.

Jordan ero pos lenc. Le Blound-Faydit, sans rancuno, attendio al cap de la lico que Pierre de Voisins, tout paradan dabant las damos, ajesse saludat les juches del camp.

Tout d'un cop, bramo le cor d'un archer. Montsegur fa sinnes à l'ecuyer mascat d'en fe autant.

De Voisins fa çò memo al siu.

A la prumiero passo, Montsegur, sentis que soun adbersari n'abio pla siguro la sarro. A la seconde, prend sas mesuros, e, d'un cop allerto, te me l'arrinco de sous arçous, e l'estiro per dessus la barriero. De Voisins, se lebec tout moustit de sa chuto, et hountous de sa faiblo defenso.

Guy de Montfort, un grand guerrier, se presento 'l secound; caracoulabo su' soun chabal amb' uno gracio et uno souplesso estouemento. A la rencountro del Blound-Faydit t'y ditz :

— Me play, bostro damo... bous y bouldrio pla
fe pourta mas coulous ; en dounc... ennemis à
mort.

En aquels mots, jeto sa lanco, y presento la ma,
et ajusto :

— Est le fer que la gagnara !

Montsegur , assouscat qu'y parlassen atal de
sa damo, fico, tabes, sa lanco 'l sol, e, la bisiero de
soun casquo rebledo, brandis, en lampan, soun
espaso.

Toutis douz descenden de chabal que Jordan et
un autre mestrejabon, e s'abancaron al miey de la
lico.

La lamo lampeguejabo,e la punto menacant se
refliscabo coum' uno cugo de serpent.

Al signal, crouson le fer ; e l'adresso soulo le
parabo. Las espasos tirabon foc, les bouclies gnac-
cats des cops de tail , d'estoc , escalampetabon
jisquec de foc e fasion restrouni l'ayre e sanglassa
'ls assistants. Un cop, attaquat, un cop, attaquabo,
Montsegur ; tantot abancabo, tantot reculabo ;
roundinejabo al tour de Guy de Montfort, parabo
sous cops,e de toutis douz entendiotz jisca crits de
ratjo. La mort semblabo menaca tantot la un, aro,
l'autr' aprex. Er' a peno si l'eil poudio siegue lou-
ris cops, louros passos e simulacres. Touto l'as-
semblado counsternado mounabo pos. Enfin,
Montsegur t'y trabexo 'l bras al defaut del plec :

le sang coulo. Guy de Montfort deycho toumba soun espaso.

Montsegur diguec a l'ecuyer del secouri ; emporton le blassat.

Guy de Levis, un des seignous crouzats des pu' rettes, demandec a dintra. En aquel noum, Montsegur tressaillisquec, la reputatiu de soun adbersari ero feyto pe' l'intimida. Lebec les els al cel :

— O moun paire, proutecho-me !

E soun sang que bouillissio y dounec un' ardou pu follo.

Al prumie choc, les douz ennemis, la lanço 'n arrest, s'enfounseguen, del memo truc, louris escuts : ero cop per cop ; toutis apploudisqueguen.

Guy de Levis jetec soun escut, Montsegur ne fec autant ; se lanceguen la un su' l'autre ambe tant de biülenço que les chabals se cabreguen e se refouleguen de dex passes. Les douz combatants brandisqueguen l'espaso. Guy de Levis carrejabo la même qu'abio dounat la mort al rey d'Aragoun dins la barrejo sanglanto de Muret. Al prumie choc, escalampets de foc berds e fulgurents jisquon del fer ; las espasos se brigoulon, se torsen ; e, d'un cop d'estoc su' la ma de soun adbersari, Montsegur t'y fa boula l'espaso en l'ayre, e se precipito pe' l'arrispa. Guy de Levis defendio sa falhado, Montsegur l'empachabo de

l'agafa ; louros mas enlacados semblabon dos coulobros ; genouil countro genouil, auriotz bist les nerbis tibats que rebourdabon coumo cordos. Ni la un ni l'autre n'abion perdu terro ; se plegabon e se celebabon, auriotz dit un aybre fliscat per la bentorio. L'assemblado mounabo pos, toutis bada; attendion, attristats, la fi de la lutto. Guy de Levis, terrible dins les coumbats, Montsegur, joubé, bigourous, et animat de l'amour de la glorio, eron dignes la un de l'autre, les dous ribals.

Guy demandec trebo, Montsegur refusec ; de Levis, irritat, dins soun iro, jurec que nou fario pos quartie.

— Pas pus à tu, qu'a Pierre d'Aragoun ! Cridec, accarnissat.

La lutto reprend de pus en pus fort ; anfin, Montsegur, que sero degafat un chicot, abio feyt un rebiroulet, sero elançat, un genouil en l'ayre, su' l'estoumac de soun adbersari. Le butassal t'es ta terrible que Guy de Levis s'ebranlo; Montségur redoublo d'efforts, e te toumbo d'esquinos le maréchal de Simon de Montfort. Le pe su' la poitrino, l'espaso menacento.

— Es a ieu, es miu toun espaso..., babouos ?

— Per forço ! reneguec de Levis.

Montsegur y presentec la ma, et y rendec soun espaso.

— Aqui l'abetz ! nou n' boli pos pourta d'autro

que la miu : l'espaso de moun paire ; quoique bous aje terrassat, bous teni per la flou de la chebalario, e sabi que, toutjoun, countro 'ls nostris, bous etz coundezit en chebalie loyal ; toutis n'en pos feyt coumo bous.

Les dous adbersaris se sarreguen la ma.

Aprex, un floc de chebalies se mesureguen jusquos la brespado. Del coustat des Crouzats y benguec Bouchard de Marly, Euguerrand de Coucy, Robert de Courtenay, Juel de Mayenno, etc.

Le lendema, Montsegur, tout fresquec, ero prest a noubelis coumbats. Mes, si 'l prumie joun er' estat dounat, tout entier, en hounestetat, a la coumesso de Toulouso, le secound fousquec reserbat a Esclarmondo. La doumayselo ero 'l coustat de dona Sancha, pla pallo, pla tristouso, praco.

En coumençan, Guy de Bigorro, Roger-Bernard e d'autris chebalies se mesureguen.

Nou countarem pos les cops de lanços, d'espasos, las blassaduros, les chocs, les noums des gagnants e des perdents; retendrem pos d'aquelo secoundo brespado que la lutto la pus interessento per Montsegur.

Bers'las tres houros, al mitan de la festo, un chebalie en negre, le chabal caparassounnat de dol, tout d'un cop, fa fac' a la barriero ; pourtabo un escut de fer, al miey, un cap de mort y ero grabat ; a l'entour aquesto debiso :

« Baü... serqui e douni la mort ! »

Le chebalie ennegrat se ten sa bisiero toutjoun acatado, e refuso de douna soun noum as « herauts d'armos ».

Soun refus le soumétio dounc a tous los rigous d'un còumbat a mort : sero battut, incounegut, soun cos debi' esse chaupit pe'l's pes del chabal de soun adbersari, e jetat, aprex, as courbasses.

Montsegur se presentec per se pilla.

Abans de se douna de barrejo amb' aquel tarrible adbersari, fasquec le sinne catharo, e jetec un regard attristat sur Esclarmondo, que, touto en larmos, suppliabo 'l coumte d'espargna soun fiancat. La coumesso, les plours als els, pregabo, tabes. Toutis assistants eron matats. Le coumte bieil boulguec empacha 'l coumbat amb' aquel incounegut.

— Perque refuso soun noum, merito pos haunou, ditz Ramon VI.

Dous cops, Montsegur, le fec prega de permettre que se pillesse amb' aquel mysterious adbersari. Dous refus s'amaço. Le Blound-Faidit bol que bol.

A la fi, le deychon fe.

Montsegur, saisit en el d'un frissou d'abant l'ennegrat, t'y rejeto d'y tusta la ma, e nou t'y fa les saluts d'usatje ; ço pu fort : coupo 'mbe soun

espaso l'ayre que respirabo, per y fe pla bese que
boulio pos abe res de mitan amb'el.

Alabets, le chebalie de la mort jeto soun escut,
descurbis sa poitrino ; ero nudo, cap de cotto de
maillo la curbissio. Montsegur, se tirec la siu,
jeto soun casquo, e coumbat cap a pel. L'ennegrat
gardec soun casquo, sa bisiero assigurado. Se
t'entreprengueguen amb' uno racho tarriblo, es-
pantento ; ero l'escarniment, la racho, le deliri.

— Mort ! Mort ! cridabo l'ennegrat.

— Montsegur ! Montsegur ! jiscabo 'l Blound-
Faidit.

Deja le sang rajabo des tails ; d'un meme truc
louros espasos abion cricat, e se fourrupabon
ambe's trougnocs qu'y eron demourats as dits, e
qu'y entaillabon plagos hourriblos e largos. Un cop
a la ceicho, pourtant, fasquec chanceleja le che-
balie demoun, e d'esquino se t'espatarno.

— Acabo-me ! y diguec ; moun cos es a tu ;
truco !.. Despey trop loungtemps, patissi... acabo-
me... te perdouni !

— Nou, respond Montsegur, gracio te fau... as
ta libertat... Es malhurous, ba besi : toutis les mal-
hurousis soun pietadouses. Te demandi soulo-
ment de te presenta a ma doumayselo ; siras
libre, apey.

— Boli pla, respond le porto-mort.

Montsegur le presentec a Esclarmondo.

— Migoto, y marmuso, aqui bostre captif,
abetz bist co qu'ai feyt pe' terrassa : nou y a res
que per bous nou fasque.

L'ennegrat, immobile er' estasiat ; les els re-gagnats su' Esclarmondo, er' esbaubit ; nou n' poudio pos rebeni : semblab' uno statuo. Pauc a pauc se remetec ; et, en gemegan, se te plego un chicot a l'aureilho d'Esclarmondo :

— N'etz pos, per hasart, y diguec, la filho de la pauro Brianda de Monteil-Adhemar?... N'etz la bibent' imajo !

— Boui, respoundec Esclarmondo, touto trem-blento; e, tout en fresiment, soun cos, coumo feilho 'l bent, tremoulabo.

— Ebe, assi, as toun paire!...

— Moun paire!...

— Chut! malhurouso..., ta joyo me pouyro debeni funesto, soun escarnit assi...; Aquel brabe que ma battut est, ba besi, toun chebalie ?

— Tio, paire, marmusec, adalido, la maynado.

— Alabets, me pouyre aquitta embers el en t'y dounant, un joun. Cour announça a ta grand-maire, a la pauro Mathildo que m'as bist assi, que l'ai pos debrembado. Et Agnes... es bibo ? Ditz-y que se poden mettre en marcho, toutos dos, cap a Castelnaut; y serbirai, al sieche, dins le partit del rey de Franço.

Douno, bitoment, sa ma a Esclarmondo que la clausis de larmos e de poutous.

— Chebalie, diguec a Montsegur, pensi que nous troubarem al sieche de Castelnaut. Y sirai. Souhaiti de te counserba la bido qu'assi m'as di chado. E, beleu, te pouyrio douna un pu' grand be... debino, si podes ?... Adiu.


Toutis estounats, en aquelis mots. El, affrouso-
ment blassat, piquec de racho soun chabal; las
barrieros s'alandeguen, e, partisquec, coum' un
lausset.

Le Blound-Faydit, pla ablazigat, le sang pertouf,
es trigoussat al Castel-Narbounnais. Esclarmon-
do, Maenz e Francia le beillon. Jordan, las assis-
tabo, quoique blassat, el tabes, a uno passo. Mes,
gracio as souens, las blassaduros se cicatrison, les
blaus s'apazimon ; e, al cap de dex jouns, nostre
balent guarit es.



III

AI ! TOLOSA E PROVENSA !



LE SIECHE DE CASTELNAUT

Aprex le tournois, festos duron : fenetras e re-jouissenços pe'l pople. Semblabo que le miegjoun boulguesse mouri abbadat de plases e de flous.

Al mieg del festina, noubelos grabos arribon al coumte de Toulouso, uno noubelo croisado benio al secours de Castelnaut; er'urgent d' enleba, bito-ment, la placo.

Montsegur, Jordan e les autres chebalies, se preparabon d'an' armasseja d'aquel coustat. Roger-Bernard, coumte de Fouych, es le directou general ; Montsegur prend le coumandoment de la cabalario boulanto que debio fe les cops de mas hasardousis.

Abans de parti, toutis chebalies douneguen a las damos un spectacle d'uno curso de chabals e d'autris jocs que s'irion estadis pla recebutis, si l'ideo de la guerra nou b'abio pos assoumbrit.

Montsegur se flatabo de coundesi al sieche de Castelnaut la bel' Esclarmondo. Mes, despey qu'alesques jouns, la troubabo de mais en mais tristouso, de mais en mais pensibo.

- Migoto, y diguec, qu' as ?
- Ai grando doulou de te quitta.
- Qu' as dit ?
- Las ! ai dit la bertat.
- Est atal qu' est estacado 'l malhuroux prouscrit !
- Podes abe aquelo maychanto pensado ?
- Alabets perque me quitta ?
- Ba cal ; me cal tourna bese grand'maire, la coumesso, e y dire qu' assi, ai trapat soun fil... qu' ai troubat moun paire, que, pr' assi, benio cerca.
- Toun paire ?
- Tio, Seignou... l' as coumbattut ; yas salbat la bido.
- El, l'Ennegrat... aquel bieil e tarrible chebalie ?
- El memes. Te n'es pla recouneychent, e ma proumes de te douna... mais que la bido.
- Oh ! me pot douna mais que la bido, si te doun' a ieü.
- Adiu, moun paure amic, soubente d' Esclarmondo, elo nou pensara qu' a tu.
- Adiu, migoto, tourno leu.
- Jamais cap de frounisou n' alatejo pu' bite a

soun nids, que jou assi; tourna bese moun paire
e moun bien aymat... S'ens' aquelo pensado,
jamais nou pourio te quitta..., toumbario rett' a
tous pes.

— Soulo l'ideo de toun retour me fara sup-
pourta toun absenco, o moun Esclarmondo ! O
moun soul be sus terro !

Francia, pu trist' encaro, ben annouça que tout
ero prest a parti.

Montsegur, las larmos raja, barrejo sous plours
as plours d'Esclarmondo que tenio embrassado, e
lountemps, lountemps.

Las boulguec pos dicha parti soulos,

— Jordan e cinq estafies tous accoumpagna-
ran. Moun amic, diguec a soun coumpagnou, uno
probo de toun amistat me dounaras en beillant,
neyt e joun, su'l precius depot que te bailli en
gardo. Res nou me sira coum' aco. M'en fisi a tu.

— Seignur, respoundec Jordan, y perdre, pu'
leu, la bido.

E Jordan gaytabo de cougo d'el sa Na-Maenz.

Soun partits; y demourec ambe Montsegur, le
bieil guerrier, toutjoun mascot qui serbissio
d'ecuyer, e qu'el boulguec accoumpagn' al sieche.

Despey le depart d'Esclarmond' ero pos pu' el,
sentissio uno faiblesso que ne fasio pos que la
mitat d'el memes. Soun frount rembrunit, le re-
gard triste, jamais nou parlabo, Montsegur.

— Ah! souspirabo, qu'es triste d'esse lenc de soun adourado.

Partissen per Castelnaut.

Le joun del depart, touto l'ascorto chebaliero debaillec jou' la finestro del Castel-Narbounais, e le Blound-Faydit saludec de la punto de sa lanço la coumesso de Toulouso, qu'abans de parti, y abio feyt cado d'uno tendo superbo. Su' lour passatche las damos les curbeillabon de flous.

Las troupos croisados de Castelnaut, eron pos noumbrouzos, mes balentos eron, e las sourtidos, perilhousos.

Le coumte joube s'emparec de la plaço e rapi-doment.

En aquelo noubelo, Amaury de Montfort desesperat d'abe perdu aquel rempart, le tourno assiecha ambe Guy sou' fraye, e Guy de Levis, e un floc de seignous.

Del coustat des Albigeoises tenion ferme.

Un mayti, Guy de Montfort e sa troupo escala-do las muraillos, mes les Faydits les repousson ; e, endurbissent la porto de Toulouso, se quillon su' l glacis, e toumbon su' Françaises ; deja une parti-do reculabo.

Ramon de se presenta countro Guy de Levis e defendr' uno alo.

Montsegur se pillec ambe Guy de Montfort que

blassec e fec prisounier; aprex, se met encaro dins la bataillo, dins la fourro.

A un moument las dos armados s'ebranleguen al cop ; jamais on n'a bist une pilho-milho tant affrouso, ni mouboments pu' barrejats, ni pu' rapi-des. On nou besio que le cap des casquos e de las espazos que cliquejabon, lampeguejabon e se toursission. Pes countro pes, mas countro mas : ero uno lutto tarriblo. Toutis redoublabon d'efforts e fasion prouidies.

Mes a l'extremitat de la ligno de bataillo, le chebalier de la mort, le negre demoun, toutjoun masquat, executabo sa debiso : *douni la mort*. Sa lanço dins sas mas, er' uno masso; e, deja, un floc de chebaliers e soulzarts, patobirats, mourejabon poussiero. S'abio fourmat uno cinto de morts, de mourents al tour del. Les soulzarts, a la fi, escarnits de tant de cruoutat, s'eron jetat su' el; e, deja, tres albigeoises l'abion mattat, e le sang t'y fasion raja. E, se ma forto nou y arribo, l'Ennegrat es perdu.

Ba betz, de lenc, Montsegur; accourt, escarto 'ls soulzarts, les apasim' e salbo la bido 'l negre. Le chebalie de la mort, faible que las forcos trahision per la perto de soun sang, y presentec la ma.

— Encaro un cop, dounc, te debi la bido; çò que me counsol' est que me pouyr' acquitta embers tu. Senti que mas blassuros soun danjerousqs. Bau

abandouna 'l sieche, e me fe pourta 'l coubent de Prouilho... Benes-y abans que cluque, ai un grand secret a te counfia.

— Al coubent de Prouilho? Est pos aqui que s'apielo, d'aprex co que m'a countat moun ecuyer, le peyram de Ramon-Roger I, comte de Carcas-sounno ?

— Tio... Est trop jouene per abe counegut aquel chebalier.

— L' entendut nouummença de renouummado, t'y respond Montsegur, e pla intrigat, t'ajusto :

— Aprex le sieche, si soun biu, y anirai.

— Et encaro uno gracio a te demanda : s' Esclarmond' e sa maire que se deben transpourt' a Castelnaut benen assi, emboyo-los al coubent de Prouilho ; e si, per hasart, partisses abans lour' arribado, deych' assi un ecuyer fidel per las fe's apientos de ma demouranço.

— Atal, sira feyt.

Le chebalie de la mort, su' un bayart, s'arretirec.

Le sieche durec cinq ou sieys meses, jusquos a la primo de 1221. A la fi, Amaury de Montfort, se repleguec sus Carcassounno.


A peino, le 22 de mars 1221, Amaury ajec decampat de Castelnaut que Montsegur anguec assiecha la bilo e 'l Castel de Montreal que defendio Alain de Rouci pair' e fils.

La bilo se rendec leu, e les faidits douneguen

l'assaut al castel le segound joun. Alain de Rouci
le paire, grabomant blassat, te rend la plaço.
Amaury de Montfort qu'y benio presta ma forto
arribec trop tard, fousquec oublijat de se reple-
ga sus Carcassounno.

D'aquel moument, trebo y ajec.





LE BUCHER

Montsegur anabo proufita de la trebo per se
 rendr' al couvent de Sant-Dominic' a Prouilho,
 qu'er' a un pas, quand, en degarat, arribec al
 camp, Jordan, blassat, mourent, tout desoulat.

— O moun seignou! a nostre secours! grand
 malhur menaco Esclarmondo, Agnes de Montpel-
 lier, Francia, Maenz,... pauros damos!

« Que dises ?

E Jordan y coumtec :

Eron arribados, las fennos, pla pourtantos,
 al Castel de Montfort-l'Amaury. Abion counsou-
 lat Agnes toutjoun tristous' embrassat Mathildo
 de Marly que, bieillo, n'abio pos pouscut siegue,
 e toutos quatre s'eron mesos en routo per beni a
 Castelnaut, junta 'l paire.

Presque tout la Franc'abiom respassat; anabom just arriba, proche 'l Castel de Bruniquel nous troubabom. Agnes, toutjoun timido, tout cop que la neyt s'aprouchabo, paurejabo 'l secours d'un chebalie, a tout hasart.

M' embauyon demand' al Castel de Bruniquel assistenc' e respect per la grando damo. A la neyt, le seignou, intrigat, ben a la demouranco d'Agnes:

— Damo, y ditz, poudetz counta su' ma prouteciu, fisatz bous-y ; etz tous la gardo d'un brabe chebalier que toutjoun es estat jalous de l'haunou de las damos.

En aquelo boux, Agnes, pallis, crancourinejo, pot pos mouna respounxo : abio recounegut soun parent, Baudouin le fraire feloun del coumte de Toulouso, que n'y boulio uno racino de malboulenco. Le trouble de la feno, intrigujo 'l chebalier mais que mais.

— Bostre noum ? t'y ditz, d'un ayre regagnat.

— Agnes de Montpellier, respound Esclarmondo per sa maire, que poudio pos piula.

— Ount anatz ?

— Al siechē de Castelnaut, rejugne moun paire, Lambert de Croissy ?

— Frimos, asso!.. Agnes de Montpellier ? Agnes, es pos la feno de Lambert de Croissy... ; es la de Ramon-Roger de Carcassouno, moun ennemic

personnel. Sang de..., reneguec, brutaloment, Baudouin.

Agnes, fec un crit e se jetec as pes del frayre del coumte de Toulouso.

— Pietat, pietat... seignou !

— Arre !... Faydito ! sectatouro del Paraclet..., lenc de ieu ! Sirai de rococor tant qu'aurai pos jetat bostros carcassos al brasier ! al foc ! al foc ! a mort ! breychos d'infer ! milliard de noum !...

Les crits d'Esclarmondo, las larmos d'Agnes, las prieros de Francia, les jisquets de sa filho, res n'apasimo la coulero de Baudouin. Mando sous homes; e, per ordre, soun garroutados, las fennos.

Bit'en des écuyers e la suito, me met-y en defenço; mes, aprex uno lutto countro 100 homes, brigoulats en prisouniers, blassats ou enrettits. Ieu, corfaillit, soun dichat per mort dins un bail. La frescou de la neyt m'a rebiscoulat e courri a tu ».

Baudoin abio pres la routo del castel, en roussegan darre el, encadenados, aquellos quatre malhurousos. O le bel butin,... fennos !... lache !

— Ah ! s'escridabo Esclarmondo, dins sa prisou, si Montsegur, si Montsegur sabio sa bien-aymado tant indignoment tratado, bendrio del cap' del mound' per la salba.

— O paure Ramon-Roger ! aurai passat moun existenço a te ploura ; et est uno counsoulatiu de perdre ma bido per tu ! marmusabo Agnes. Oh

que les aurai pagats car les doucis mouments
enfujits ambe tu !...

Tout ço que la barbario pot embenta per rendr'
uno prisou atroço, toutis tourments les pu' cruels
countr' aquelos quatre creaturos, Baudouin s'y
accarnissec.

Abio pos reunit cap de tribunal per jucha las
soi-disant hereticos. Qu'un besoun ?... N'ero pos
seignou, mestre ? E se despachabo de buta les
preparatifs del supplici de poü que l'hasart de la
guerro arrinquesse aquelos bictimos as brasiers.

Bous deychi-a bous imagina, s'an aquel terrible
noubel, Montsegur, ferit, fec diligenço. E courre,
brid' abatudo, cap a Bruniquel, degarat, enrachat.
Jordan, quoique pla blassat e pla souffrent, s'y
fa arrousega, et accoumpagnats d'estafiers, arri-
bon su' bouco de neyt, e s'en ban remisa dins un
bosc, a dous tirats de barbacano del castel. Aqui,
s'escaudureguen a la cabano d'un deroucaire, que,
per bounhur, er' un faydit.

Montsegur se fasquec prestá 'ls habits del car-
bougnie ; et, a punto de joun, se passejabo su 'l
prat del castel de Bruniquel.

Deguisat, atal, se bouljo assura de la plaço, e
beire ço que calio hasarda per arrispa, d'arreu, sa
fiançado.

Su' la plaço te ba bese quatre pouteus plantats,
un manat de fagoutailho, estoupos : les apprestis

d'un abucher. Les bassals del seignou, serfs e
souldats assemblats su' la plaço, countemplabon
aquelis preparatifs d'un ayre attristat.

— Est pos criminels que ban mouri ? demandec
le nostre carbougnie.

— Nanni, soun quatre pauros fennos que ban
flambusca.

— Quatre fennos ?...

— Boui, dos bieilllos e dos joubes ; dos joubes
que soun superbos, qu'un doumatje !...

— E, qu'an feyt per merita ?...

— Res..., las fan... hereticos, disen.

— Puissenço del cel ! S'escridec Montsegur,
que pensec se trahi, qu'un' infamio ! Diu ! Dou-
natz-me 'l couratje ! Tout ço qu'ai feyt jusquos
aro, est foutezo de maynatje. Nou sabi çò que fario
per empacha aquelo sceleratesso.

Les badalucs se biron, un pauc interdits.

— Malhur a qui tustara a Esclarmondo ! Esclar-
mond' es a ieu ! Malhur ! Biretz, paysants, si les
supplices, si les crimes faran rougi la terro ou
Montsegur sira ?...

Ajec poü d'abe trop barailhat, s'arretiro bito-
ment. De retour al bosc fa mounta sous homes a
chabal, e t'y ourdouno de brigoula les trucs les
pu' rudes.

M'oubeiretz, diguec, la racho al cor, al prumier
signal. Brico nou fasquetz bruch ; que nous bejen

pos; sens' aco, las fennos qu'a la mort boli arrinca,
la pouyrion pla subi dins quelque founze de tour
d'aquel maudit castelas. Cal enleba al coumte sas
bictimos, e cal que nous sion rendudos sans malou
per elos.

Montsegur, Jordan, sous souldats abion cami-
nat d'amagoutal e de gratipaulos dins le bosc, e
seron anadis arricantouna darre uno paret que
cintabo 'l dounjoun, e, tout just, douminabo la
plaço. Despey aquel recantou, per un chic d'escre-
basso, besion tout ço que se passabo su' l' loc.

O qu'uno agounio pe' l paure Montsegur e pe'l
malhurous Jordan ! Le paurou, y escouzission
pos mais sous tails e sas plagos, tant soun am' ero
rousegado de doulou.

Montsegur, sous gantelets moutssegabo e pou-
sabot crits enraucats, qu'announcabon uno racho
infernalo.

Anfin le bourreau fa mostro ; pourtabo un bran-
dou abrandat. En aquelo bisto, Montsegur tre-
moulec de tout soun cos, les pelses eyrrissats, les
els y sourtission del cap, las densses y clacabon.

Un moument aprex, la pôrto sinistro del castel
lentoment s'aland' e las quatre bictimos, mitat
nudos, les pelses al bent, se roussegueguen dabant
les bistous de nostris malhurousis chebaliers. Las
paurotos, plourabon, jiscabon e se tourcission les
brasses, trigoussados per l'engenco de Baudouin.

Cordos y segabon la car ; les pugnets usflats, embluits, raja bon de sang gout' a gouto.

Le coumte es al dabant, e douno ordres de courda las bictimos.

Se passo un moument tarrible, cap de plumo nou l' pot pintra.

— Montsegur ! Montsegur !!

En aquel crit, la troupo, al grand galaup, s'ebranlo, e coum' un laucet touumbo su' souldats del coumte. Penden qu'un partit gardo le pountlebis, Jordan e sous amics d'estacabon las malhurousos fennos, e Montsegur, coumó un esclaire, se te quilho dabant le coumte :

— Lache !... y diguec, gayto de te mesura 'mbe ieu, sira pos pus t'en prendr' a fennos... Lache ! aquellos fennos soun mius...

Esclarmondo abio lebat les els ; estasiado, ne poudio pos rebeni de sa poü. La fresou y abio enlebat soun couratje.

— Est tu, Montsegur ?... Oh moun Diu... Santo Biergo... merci !

E toumb' a genoux, las mas al Cel.

Baudouin se precipito sus Montsegur e sa troupo, remeso del prumier espant, se barrej' ambe souldats Albigeoises.

Le choc fousquec tarrible entre Montsegur e Baudouin.

Baudouin abio tant de forco que de couratge e tarribl' er' en coumbat cos a cos.

Le feloun s'abat su' Montsegur ambe sa lanco. Nostr' heros l'attendec de pe ferme, parec le cop, e t'y fico un truc de lanco dins le coustat que 'l fec chancela. Ero pos remes su' sous etriots que Montsegur t'y tourno estanilla uno botto que t'el capillec, al moument ount les chabals butassats de frout; le del feloun toumbec su' soun mestre.

Un estafie prend le chabal ; douz autris encadenon Baudouin. Quand la siu troupo betz le mestre al sol, fuje que fujiras ; deychon le castel e le camp de batailio et escarpina qu'escarpinaras.

Montsegur y dichec dex homes et un serjent al seignou de l'Olmes per garda Baudouin que fa mena a Mountalba, e libra al Coumte bieil ; e s'en courris cap a Esclarmondo et a las fennos que Jordan s'entrigoussabo, bitoment. Abio, le paurou, dex cops birat les els bers elo, e soupirat en la gaytan. Jordan tenio Maenz embrassado ; mes ni Esclarmondo, ni Maenz, ni Agnes, ni Francia nou poudion mouna : la pou las sanglassabo, la flammo del bucher las persequissio encaro. Mudos e coumo stupidos, s'accaminabon ; seron dichados mount' a chabal, mes les guidabon pos.

La troupo tourno trabexa le bosc qu'abio quittat le mayti, e marcho penden tres houros. E, taleu, qu'an trapat un chic de gazoun, un' oumbretto et

uno boudoto, t'y fan repausa las pauros malhurousos e prene un pauc de lait.

Las damos n'abalon quelques goutos, et insensiblement elos se rassiguron. Esclarmondo prend la ma de Montsegur e la placo dins la ma d'Agnes. Y ajec entre la pauro feno e 'l jun' home coum' un pressentiment indefinissable; e larmos couleguen des els de la malhurouso maire.

— Em dounco encaro en bido... est a bous, brabe chebalier, que ba debem. M'abio pla soubent parlat de bous, Esclarmondo... Oh ! la rendretz hurouso... Est bous encaro qu'abetz espargnat moun... marit... soun paire. Bous debem tout.

— N'ai res feyt, respoundec Montsegur ; en trabaillan per bous autres ai feyt per ieu. Est ieu que bous debi tout.

Aprex un moument de repaus e de reflexiu, jutjeguen prudent de tourna fe bira cami a Jordan, per surbeilla Baudouin ; beleu que l'aurion pouscut lacha e se mettre su' las tracos. Jordan oubéis; mes sous els dision prou que ba fasio per Maenz.

Mounton a chabal, en risen de la mino pitouso de Jordan, e cad'un tiro soun cami. La routo paresquec courto, et aprex uno neyt de repaus al castel d'Alzouno, s'accaminon de mayti per Prouilho.

Arribon a punto de joun d'abant l'obelisquo

qu'ero darre uno naussuro de terrain a dous passes
de la capelo del coubent.

Aqui, tout quilhat, ban bese un guerrier cargat
tout d'un' armuro noü ... Quicon semblabo espiga.



XVI

LE CLOUQUIE DE PEYRO

Y semblec a Montsegur e memo a Esclarmondo
qu' aquelo tournuro d'home y ero pos estranjero.

Le chebalier saludec.

— Me pouyrotz pos enseigna 'l seignou Lambert de Croissy ?

— Precisoment le cercan.

Mes les els del chebalier debisatchabon la paur'
Agnes.

— Si las mercos nou soun falsousos, me semblo
que Madamo est pla la vicoumtesso Agnes de
Montpellier, fenco de Ramon-Roger, vicoume de
Carcassounno ?

La malhurouso damo, en aquelis mots, tremoulec e marmusec :

— E aro... fenco de Lambert de Croissy...

De Lambert de Croissy ?... l' assa...

E le bieil chebalier pourtec sa ma a l' cap, pe l'affourti : coumo si, tout d'un cop, uno brumo y excurcissio 'l cirbel. Aprex un moument, prend résolutiü.

— Madamo t'y ditz, ambe la permissiu de la coumpagno aurio douz mots a bous parla.

Francia e sa filho l'accoumpagnon ; Agnes e 'l chebalie, tout doucomentounos, tout en babardejan fan le tour de 'l mounticulo, penden que les autris dintrabon dins le coubent. Su' la porto, Lambert de Croissy cridat, arribo a courso...

— Ma filho !

— Moun paire !

— Et... ount es Agnes ?

— Es aqui, paire...

Agnes ! Agnes !...

Mes Agnes, Mahens e sa maire enlebados coum' un esclaire per un clan de souldats amagats 'e sus un sinne del chebalier, a triple galaup des chabals pujabon al castel de Fanjaux, dins la demoro d' Isarn de Fanjaux (1).

— Agnes ! Agnes !

E coumo les de Prouilho sercabon Agnes per tout, un ecuyer remettec a Lambert de Croissy uno tabletto ; le stylet y benio de graba :

— « Serquetz pos la vicountesso de Carcassoun-

(1). Un des fils de Bellissenà.

no, es reccattado. En fasen aco, pla trabaillat ai pe'l miu ancien mestre, noble Ramon-Roger I, coumo ai remplit toutis mous debers d'amic, d' ecuyer, en poupejan e dressan soun benjou.

Leu, bendra aquel benjou que tout brigoulo. Tremblo Lambert de Croissy! Per ieu, me resto pos qu' a mouri, mes abans, le miu mestre bouldrio benja... Dema mayti, s'es pos un lache, t'attendre, al lebat del souleil, dabant le clouquie de peyro.

Lambert de Croissy, folh de racho, a punto d'albo, s' ero armat, couffat de soun casquo, la bisiero acatado, arpentabo fiebrousomment le pradel emberdit que fa faco as quatre camis, de Carcas-sounno, Castelnaut, Fanjaux e Bram. Un mouvement aprex, te ba beso dex estafiers e un chebalier, degringoula la pento de Fanjaux.

En arriban dabant l'obelisquo, le chebalier mascat qu' ero le goubernur del Blound-Faydit, le brabe e fidel Bertrand de Saissac, s'ajenouilhec dabant la coulouno peyrado :

— Mestre, moun paure mestre ! biretz si bostro counfienc' ai trahit; biretz si bostre fils es digne de bous ; Et, aro, moun trabail raccattat, boli beni mouri su 'l bostre toumbel ; car ai sapiut que le miserable qu'assassinat bous a, paure Trencabel ! a abut l'affrount de s'arretira dins aquel coubent, jous la gardo des coumpagnous de Dominiquo e que cado joun, me ban dit, bostris osse ben renega..

Despey lountemps l'espigabi...mes le lache s'amagabo... Mestre, bey, le teni, mourejara 'l sol de ma ma ou mourirai de la siu.

Et, en se releban, embrassec le clouquie de peyro, e tres cops le tustec de sa lancou como per desperta 'l mort.

— Jury de mouri ou de tous benja, seignou !

S'abancec cap a Lambert de Croissy, sa lancou e soun bouclie al sol; l'autre autant ne fec. Les dous abbersaris s'elanceguen dessus amb' un' iro, uno furou, uno racho indemounado, en cridan:

— A mort ! a mort !

Le coumbat es terrible entr' aquelis dous enrauchats; un' egalo furou les moutssego. Dins sa coulero, les els enjectats, Lambert de Croissy, er' abuclat, sabio posount patabo 'ls trucs. Bertrand parab' e fouychinabo cop de pouchous dins le flanc de soun ennemic. Deja, soun espaz' ero rougido del sang de Lambert de Croissy que las doulous rendion fat, folh, enferounit.

Bertrand de Saissac betz le sang luze, fuma, e ritz de racho, en miran la lamo fumanto de la sanguinoulado de soun ennemic.

— O moun mestre ! siretz benjat, ajedatz-m' a matta de ma ma le chebalier, le pu' feloun que jous la cap del cel, jamais se sio bist.

Deja Lambert chancelabo e soun sang qui raja bo pe' las camos, dichabo mercos ensanglantados

jous sous passes ; sentissio soun bras defailli,
soun eil en brumareils, sa ma de mais en mais
egarado.

Montsegur, que de lenc espigabo la batesto, en
bejen le paire d'Esclarmondo chancel', accouris-
quec, tout armat, a soun secours, la bisiero acca-
tado, en se countrofen, coumo si malactiu prepa-
rabo.

Ero temps, Bertrand quand betz l'home qu'y
anabo escapa, boulguec pos recoumenca 'l coum-
bat; accatet soun espazo, e diguec :

— A dema, chebalier masquat, bous farai repenti
d'abe dounat assistenco a un chebalier traito, en-
jendrat del demoun. Si abetz un amic, un mestre
ou un paire a benja un joun, sentirez co que me
fasetz pati... A dema.

— A dema ?... Y sirai, diguec le Blound-Faydit.
Mes le mot de paire e la boux de Bertrand qu'abio
pos recounegudo, le fasqueguen tremoula. Coum'
un espeço de regret abio d'abe salbat la bido de
Lambert de Croissy.

La bisto de las peyros quillados, malgre el, le
fan fremi ; un sentiment counfus fliscabo soun
amo; e, sense se douna mouboment mais de Lam-
bert de Croissy qu'els mounjes carrejabon dins le
coubent, el s'ero anat agenouilha dins la capello.
Aqui, accoufignat à un pillie, plourabo, pregabo e,
dins l'abatoment terrible s'ero coumo assoupit.

Mes uno boux, uno boux pla douco a soun au-reillo le benguec desensoumia. Entend :

— Moun paire, t'a reclamat mais d'un cop, amic, amic.

Lambert de Croissy, en effet, que sentissio sas forceos l'abandouna per toutjoun, abio poü de mouri. Esclarmondo plourabo. Montsegur se sou-cadis coumo d'un rebe, se lebo e la talounejo,sans mouna, as pes del mourent.

— Approuchatz, brabe chebalier, deycho-nous, un moument, migoto.

La doumayselo se retiro de reculous.

— Brabe chebalier, bous debi tres cops la bido, tres cops ; sabi coussi bous paga de tant de ser-bicis : bous douni Esclarmondo. Siretz le cheba-lie le pus hurous coumo etz le pu' brabe.

— Oh merci! me rendetz la bido, seignou !

— Aro,qu'est moun fils ai un grand secret à te rebela; o me peso su' l'estoumac! Mes, abans,juro-me, juro-me su' toun espazo,et al noum de la che-balario, que descurbiras pos moun secret a digus. Juro su' moun espazo, juro... juro !

— Ba jury !

Te me cal encaro proumettre mais: oubiessenco su' un' autre punt... ba faras ?... amic?

— Est proumes.

— Aro, mourirai tranquille ; ausis, moun fils.

Lambert de Croissy prend la ma de Montsegur ;

biro le cap, et acato la boux, e doucoumentounos,
doucoumentounos marmuso :

— Aquel brabe Ramon-Roger, la flou des chebaliers, le coumpagnou d'armo del coumte de Toulouso e del coumte de Fouych est ieu que le coumbattut à mort.

— N'ai entendut parla.

— Mes co que nou sabes, est que Ramon-Roger es en bido.

— El... biü ?

— Tio, chebalie, biü, respiro... e... patis, patis... e soun benjat..., le brigand...

— Per qu'un sort, seignou ?

— L'abio capilhat, le poudio egourja; mestre del pe' las armos, coumo sabes, ne poudio fe à moun grat. Y dichey la bido, mes encadenat; e, perque digus le sapiesse pos, t'y fau traуча uno prisou, assi, jous terro, entre le clouquie peyral e la capello, e le t'y jeti. Embroundissi sa mort ; te fau esparrica qu'a crebat de coulliquo dins la Mura de Carcassouno soun ancien palaych ; e te l' teni bourroulhat, en cadenos ribat... un mounje te me l' nouyris. Cad' an... o manqui pos, beni assi descendи dins la prisou, e me regali de soun supplici... o le brigand...

Despey, sous pelses blanquejon coumo neu, sas forcos brigoulados soun, es a cap de cami; nou tardara pos a passa. Si mori abans el, te douni

souen, brabe chebalier, de 'l fe nouyrie de 'l teni toutjoun en prisou, toutjoun fer as pes, carcan al colh!... car, ma benjenço, ba boli..., me surbibra.

T'ai counfiat un secret tarrible ; gardo le, o moun fils, me b'as jurat. Soubens-te... Dous debers as a rempli : le secret e... le pa del prisounier.

— Les remplirai... mes, m' es abis que bostro bejenco, resound Montsegur, tout frissounant... bostro benjenco tiro loung. Est trop, est trop !...

— Que dises ? O m'abio enlebat Agnes de Montpellier, le brigand, Agnes, Agnes ! jusquec. Agnes qu'aymabo al deliri. Oh ! si jamais troubabos un chebalier que t'arrinquesse 'l cor, la tendresso entiero d'Esclarmondo, alabets sentirios, beleu, raja dins toun amo le jus de la haino, et aurios set de benjenco.

— Ce pot... mes Agnes ?...

— Agnes, malhurous, jamais, a ieu, nou es estado, coumo l'abio enlebado e qu'abio feyt embroundi le bruch de la mort de soun marit pe' la decida a m'espousa... e... qu'anfin anabo arrib' a mas espérencos, just, su 'l pe de la gleyzo un messache m'announcec qu... a Gajan-la-Selva. Pierre Gausbert (1) le mounje que gardabo ! prisounier m'abio

(1) Pierre Gausbert, chapelain d'Amaury de Montfort fut converti au Catharisme par le vieux Ramon Mercier, neveu du premier évêque Cathare de Carcassonne.

Cette conversion eut lieu à Gajan-la-Selva, commune de Belpech (Aude), en présence de Pons Capela, Pons del Mas, Pons de Toulouse, Pierre de Saint-Julien et Arnaud de Prades diacre de Fanjaux.

trahit e sero feyt Faydit. La racho m'allumo, coum, un fat parti, tourni tout adouba; mes abio abut l'imprudenco d'ana bisita moun ancien castel de Limoux, soun agaffat e librat as gens del rey d'Aragoun. Le rey nou m'accourdec la libertat qu'a la counditiü qu'anirio dex ans en Palestino. Dins le Liban, appreni que Simon es tuat, la counqueto coumproumeso..., parti, arribi, ço d'autre ba sabes...

E Lambert coum' adalit n'oun pos, pus. Leu repren :

— Et, aro, o desespoir ! Aro, b' as bist, al moument qu'Agnes m'ero rendudo, me l'enlebon encaro, jous tous els. O la racho me doumino !... Si t' abion rispat Esclarmondo, sang de...

— Sabi pos co que fario... mes...


— Alabets, me blames pos... caillo te !

Aquel entretien pesabo coum' uno mountagno al cor de Montsegur. Le secret e 'l souen del prisounnier ero trop per soun amo boun' e delicato. Montsegur, dins un moument de racho, aurio platuat un ennemic... mes le garda, l'encadena biu ou prisounie !... jamais.

Aquelo pensado l'indignabo; quicon le poussabo cap a la coulouno. Et aprex... a la coulouno ? Est qu' abio pos proumes a un chebalier d' y fe faco;

Y abio pos respoundut :

Dema ? Y sirai...



XVII

RAMON-ROGER I

VICOUMTE DE CARCASSOUNNO

S'armo de toutos pessos, Montsegur, e se rend a l' Peyrie. Quand de su'l pe de la porto del coubent de Prouilho t'abis' as pes del quilhe dous chebalies, descoufats, que, d'agenouillous, pregabon. S'approch', y semblec recounegue soun ancien seignou e meme soun ancien preceptou : soun mestre e soun amic. Gayto d'attentiu. Soun cor battio ferme; precipito sous passes.

— Mous amics, seignou ! brabe Bertrand !

Ramon de Pereilha e Bertrand de Saissac te biron le cap e te ban recounegue le Blound-Faydit. Se jettec dins louris brasses, les asaguec de larmos.

— Enfins est assi, t'abiome mbouyat de t'y rendre, e t'esperabon.

— M'abiotz embouyat?... ai pos bist digus.

— Eros pos, dounco, al sieche de Carcassounno?

Montsegur accatec le cap.

— Ah ! las fennos... las fennos !... te b'abio pla
recoumandat.

— Mais si...

— Parlem pos pus d'aco... que dises ? recoune-
gues pos le chebalie mascat, toun oumbro, que
pertout te seguissio ?

— Ah ! erotz tous, brabe Bertrand.

— Est pos tout, diguec Ramon de Pereilha ; ap-
presto toun amo a la fourtiso... uno grando sen-
satiu t'attend ! Apprend, o fantou, que beses, assi,
'l toumbel de toun paire !

— Qu'abetz dit ?...

— Le toumbel de toun seignou, toun mestre ; e,
aro, sabes toun noum. Le que t'a dounat le joun,
ero le grand, le brabe Ramon-Roger, vicoumte
de Carcassounno, e toun noum, Blound-Faydit
toun noum es : Trencabel Ramon-Roger II.

— Qu'abetz dit ? qu'abetz dit ? Nou podi creyre...
mais tenetz, seignou, que disetz... Le grand Ra-
mon-Roger ?...

— Est toun paire, mou fils... sios fier de pourta
soun noum.

— Moun paire ?... Ount soun ?...

E toumbo enrretit dins les brasses de Ramon

de Pereilha; e, tout cor-faillit, sa bouco marmusabo encaro.

— Moun paire !... paire !!

— Un moument, grands alandec les els :

— Apprenetz... sapietz... escoutatz... Lambert de Croissy... moun paire !...

E, la ma su' l' frount, se palpabo.

— Ount soun?... ount soun ? oh ! nou podi parla...

Sas larmos rajabon, sa doulou ero proufoundo, e coumo un fat, un cop s'eloignabo de la coulouno, un cop l'embrassabo.

— O cruel Lambert, m'as feyt jura un secret... qui me pouyrio degacha d'un serment temerari ? Cel ou terro.... qui ?...

— Le coumte de Toulouso b'a pot.

— Ba cresetz ?... e ount es ?

— Sigur, a Carcassounno...

— Bitte, bitte, un chabal; sauretz un secret terrible... bitte bitte... que demouratz ?

— Podi pos parti, ieu,diguec Bertrand,ai proumes, dasie, a un chebalie de l'attendre assi per coumbattre,... o le fatigous, que m'a empachat d'acaba Lambert de Croissy.

— Auel chebalie diguec Trencadel, Montsegur, en acatan le cap, l'esperetz pos... est... est...

— Tu !... est tu, malhurous ?... qu'as feyt ?

— Nou sabio a ço qu'aro...

— Partem a chabal, bitte, presso, presso!
E, bentr' a terro, soulebabon un tourbillon de
poussiero, e 'l cami fujio jous els.

Le coumte de Toulouso Ramon VI l' embrasssec
en arriban. Et y counto Montsegur... Mes, soul, le
poudio pos degacha del serment: calio la presenco
de bint chebalies. Bitte, fan serca : le coumte Joube,
Ramon-Roger, Roger-Bernard, le coumte de
Couminge, Guillabert de Castros, Pierre-Roger de
Cab-Aret, Olivier e Bernard de Termes, Bernard
de Castros, Bertrand de Saissac, Ramon de Pe-
reilha, Bernard de Boisseron, Ramon de Menerba,
Bernard et Olivier de Penne, Ramon de Miraval,
Roger de Montaut, Roger d'Aspet, vicoumte de
Castelbon, Roger de Bellissen.

Les bints assemblats.

— Al noum de la chebalario, te remetti de ta
paraulo. Parlo... te b'a coumandi, parlo, diguec
le patriarche Guillabert de Castros.

Quand ajec tout narrat, un fremissoment de ratjo
s'emparec des chebalies albigeoises. Ramon de
Pereilha, Bertrand de Saissac, le coumte de Tou-
louso, Ramon-Roger, s'arrincabon 'ls pelses, nou
poudion rebeni d'uno pareillo felounio.

— Que b'a sabetz tout! hurlec Bertrand... Est que
'l brigand abio pos enlebat la feno del vicoumte
de Carcassouno, la paur'.

— Agnes de Montpellier ?

— Agnès ! cridec Trencabel-Montsegur, Agnès,
ma maire !

E s'adalis ; tant de malcourados, cop sus cop,
le paurou, l'abion abut.

En durbin les els :

— Ma maire, que Baudouin anabo crema....
malhur ! ma maire...

— Qu'as dit ? diguec le coumte de Toulouso...
de Baudouin ?

ETrencabel-Montsegur-Ramon-Roger racountec
le dramo del castel de Bruniquel, e qu'abio en-
cadenac Baudouin e fisat en gardo à Jordan.

Le coumte de Toulouso, le coumte de Fouych e
toutis chabalies ne poudion pos rebeni de tant de
sceleratesso.

— E moun paire ?

— Bay bitte, moun amic, meno l' m'e assi, t'y
ditz, en l'embrassan, le Coumte-Bieil.

Toutis boulion fe escorto.

— Cal pos degarni le sieche de Carcassounno,
diguec 'l Coumte-Joube.

Pauc l'accoumpagneguen.

Le bent, le trou, l'esclaire, n'an pos mais de ra-
piditat que Trencabel-Montsegur e sa troupo ne
metteguen a respassa las cinq leos que separon
Carcassounno de Prouilho.

La lanço al pung se fan coundesi pel mounje al
souterrain... la porto, su' gouns rousillats, grinso;

un bieillard se lebo ; bite le descadenon. Tout d'abord, nou recouney pos soun fidel ecuyer, Bertrand. Le fan beni. Les seguissio, pourtant, d'un pas pla tremourent, pilhat : despey le temps qu'ero estat estaquat las camos y fasion trabadeillos ; en sourtissen, res y bejec; le joun t'y embescabo, embarbinabo 'ls els e les clucabo bitoment, a peno las perpeillos dubertos. Montsegur er' a sous pes, embrassabo sous genoux.

— O nostre mestre ! crido Ramon de Pereilha.

— O moun seignou ! fa Bertrand, lebatz-bous, que 'l souleil lusisquo lountemps su' bostre cap. Aqui bostre fils.

— Moun paire !!

En aquelis mots, Ramon-Roger, approuchec de sa poitrino le cap de soun maynatche qu'amantoulec de soun mantel... Poudio pos mouna.

— O moun paire ! moun paire ! cridabo Ramon-Montsegur. Diu sio benezit, bous ai troubat !

Ajudon a sousteni 'l bieillard, le fan camina pas a pas, coum' un poupel : s'ensajo a respira aquel aire pur dount ta lountemps sous palmous eron destalentats ; gaytabo, tout estasiat, co que besio dabant el ; e, tout d'u cop, se remourieec pourtant e sous pots palles :

— Agnes ! Agnes ! ount es ? palsemeguen.

— Salvado, salvado ! diguec Bertrand, es en
co d'Isarn de Fanjaus, nostre amic.

— La boli bese, la miu migo...

— Penden aquel temps, la troupo des souldats
abatio l'obelisquo, rasabo la presou a ras, a ras.

Porton un brancard, y arrepauson le vicounte
de Carcassounno e la troupo s'acamino cap a Fan-
jaux.

Trencabel-Montsegur, marchabo al coustat del,
e, de l'autre part, Bertrand e Ramon de Pereilha.

En caminan, Ramon de Perelha y diguec ;

— T'ai pos demandat encaro noubelos de mou
fils.

— Jordan, es pla, fa garda le prisounie, coumo
sabetz ; leu, tournara.

— Oh ! que me tardo del bese, et a sa maire....

— Mes me semblo, Trencabel-Montsegur, qu'es
triste, ajusto Ramon de Pereilha.

— Qu'as ? diguec Bertrand.

— Bous ba dire a Fanjaux..... b'auriotz digit
debina.

Qu'un effort que fasquesse per dissimula sa
peno, Trencabel-Montsegur ba poudio pos cachà ;
e, tristoment, pujabo la costo. Que le poudio atrista ?

Bous dirai pos la joyo d'Agnes en retrouban
soun marit e soun fils ; tout sangloutan, embras-
sabo soun paure Ramon Roger ; tenio, tabes, su'
soun cor soun Trencabelou ; e, d'uno ma fiebrouso,

y palpabo su' l'estouumac. T'y arrinquo uno pi-chouno boito, penjado a un cadenou, que 'l Blound-Faidit toutjoun carrejabo. Su' la tampo, l'empreinto d'un garrie, d'un roc ; al tour, aquels mots :

QUER-CASSER.

— Trencabel ! es pla tu, moun fils !

Ero 'no joyo, un deliri, unis critz d'allegrenço.

Ramon Roger et Agnes soun menats en trioumph'e al' sietje de Carcassounno ; e, dins un grand rep̄eis que se douneç, tutto la chebalario, toutis jureguen de coumbattre a mort Lambert de Croissy. Ramon Roger I birec, bers soun fils, soun cap de pel blanc :

— Es a tu que rebeng... Trencabel, moun fils.

— Ba jury, respoundec Montsegur, ba... jury, o moun paire !...

Mes, le paurou, fa aquel serment d'uno boux tremblanto. Soun bisatje ero rouje, sous els di-chabon raja larmos, e sa ma, coumo feilho 'l bent, tremoulab' en brandin soun espazo.

Aquel' agitatiu, aquel fiebradis nou escapec pos as els de sa maire ; ne fa abisa soun marit, le vicoumte de Carcassounno ; e, taleu que soun souls :

— Trencabel, y diguec Ramon-Roger, Trencabelou, moun fils, qu'as dounc ? besi punteja tous

plours... Aise brico nou sirios d'abe troubat ta
maire e toun paire ; e... de les... benja ?

— Paire benazit ! maire adourado ! respoundeç
Ramon II, despey que podi teni uno lanço, courri
mounts e planos per bous serca. M'accusaretz
pos de... felounio ?

E les embrassec, en les enlacan toutis dous.

As battoment de soun cor :

— Oh ! debini, cridec la maire... Esclarmondo?
...pietat !

— Esclarmondo ? Qu'est aquelo doumaysello,
migoto ?

— Uno merbeilho, ajustec Agnes. O la brabo
filho ! qu'un doumatje que sio...

— Alabetz, moun fils, l'aymos. Y besi pos cap
de mal.

— O moun paire, si sabiotz !... o ma maire, per
pietat, parlatz... ieu, nou pouyrai jamais. Paire,
bous benjarai, mes... que soun malhurous !

— Escouto, diguec Agnes, nostre fils, nostre
Trencabel, es pla malhurous, en effet... aquelo
belo doumayselo, aquel' anjo... est... la filho de...

— De Lambert de Croissy, beleu ?... Jisquo 'l
bieillard, s'agenouilhan las mas al Cel.

— Que triste, es le siu sort, soupiro la maire !...
E Trencabel es le chebalie d'Eclarmondo..., e cal
que te benje..., tu, soun paire.

— Tua ou me fe tua pel paire d'Esclarmondo !
...moun Diu !

E, l'ancien, en prieros, coumo dins un rebo,
marmusabo :

— Me benja?.. A ieu, brico nou ba boli; que nou
me benjes pos, eridabo 'l paure delibrat. Tenetz,
bous ba disi pla : Benjenco trobo pos mais de
placo dins moun cor, soun trop hurous d'abe
troubat ma fenno, moun fantou e mous amics,
moun cel, moun souleil, mas flous e moun Car-
cassez ! Perque moun bras nou pot teni l'espazo...
perque dins moun cor le desir de m'en serbi ? Qui
nou pot se battre... nou pot haï. Brico nou haïssi !
Bibo Lambert de Croissy, pourvu que bous aus
siotz en bido. Paure fils, nou te demandi pos ben-
jenco, deycho... Diu sap çò que a a fe. Benjenco
pus... Amour e perdou, moun Diu !...

E le bieil prisounnier acabec sa prierो agenouil-
lat, las mas toutjoun al Cel :

— E perdounatz, moun Diu, mas ouffenxos,
coumo las perdouni as que m'en ouffenxat...

Trencabel-Montsegur, tout triste, respoundec :

— O moun paire ! counegui trop moun deber,
farai çò que la naturo, le sang e la chebalario me
coumandon... O Lambert de Croissy, perqu'
est le paire d'Esclarmondo !...

E sangloutabo.

Sa maire ensajec del counsoula.

Pauro maire, n'ai pos que larmos a raja, qu'uno
tristo existenco es la miu ! Adiu, bau parti, bau
benja moun Seignou, moun paire. Oh que pagi
car l'haunou de pourta un noum tant glourius.
Oh ! que la mort bengue bitte. Mort ! o ben a
moun secours !

.....

Qu'ero debengut Lambert de Croissy ? Ount
ero la pauro Esclarmondo ?

Abio seguido, tout' en larmos, soun paire, qu'en
bezen pos tourna Montsegur, aprex le terrible
secret qu' y abio counfiat, pensabo pla que secu-
ritat pus n'y abio per el al couvent de Prouilho;
e ni la santetat del loc, ni sa faiblesso nou 'l
debion proutetja de sous ennemis : malaut,
presque mourent, cal dire, sans defenso, se besio
perdut et espausat a quelque affroux supplici.
D'autant pu' menacent, qu'un souldat qu'abio
dichat a Prouilho, l'abio feyt sapient de tout çò
que s'ero passat : Montsegur... esse 'l fils de soun
ennemic!...

Esclarmondo dounec a soun paire toutis soins,
e le rejugnisquec dabort al castel de Limoux e,
d'aqui, de Perpigna, ban a Narbounno chez sa
sor la coumtesse Americ de Lara. Aprex repaus,
a trabex la Franco, s'accaminon cap al soumbre
castel de Montfort, que 'l bieil guerrier abio
quittat despey tant d'annados.

De temps en temps, Esclarmondo birabo 'ls els
cap al mieyjoun, coumo per serca soun adourat.
Oh qu'un desert en elo ! Ount le bese ? Ount le
trouba ? Oh qu'un malhur ero 'l siu !

— O moun Montsegur ! qu'uno fatalitat es la
nostro ! Las ! de qui soun filho...las ! qui t'a dounat
le joun !

E, deja, ero pos pus elo, la beutatabio fletrido,
las rosos de sas gautos fanados, les plours toumbabon
sans cesso, le chagrin, le dol, la malencoulio
la minabon, e toutjoun soun cap amantat d' un
bouelo negre semblabo la statuo del desespoir.
Mes elo jamais nou mounabo; exceptat per bal-
busseja le noum : Montsegur... ! jamais noun ba-
dabo, jamais.

— Montsegur !... Montsegur !...



XVIII

PRESO DE CARGASSOUNNO

Abem dichat Giralda de Laurac (Francia) a Faux ambe sa filho. Aqui, apprenguec que sa maire Blanco de Laurac e sas sors Mabilia et Esclarmondo eron toutjoun refugiados al Castel de Montsegur. S'empressec de las y ana rejoindre. Inutile de bous representar le bounhur de la bieilho Blanca en retrouban sa Giralda que cresio morto, e Maenz que jamais n'abio poutounejat. Bous imaginatz, tabes, coussi Jordan, de retour a Carcassounno, apres abe remes Baudouin alcoumte de Toulouso, escarpinec cap a Montsegur, ount, dins un meme nids, debio trouba sa familho e sa pourido fiancado. Qu'uno noco tremblento que se t'y fa; Jordan receu de soun paire Ramon de Pereilha, en douari, le Castel de Roquofissado, ount, aprex la guerro, Jordan e Na-Maenz debion ana... aniza.

Le sieche de Carcassounno se continuec proche d'un an, a la fi, Amaury de Montfort s'arretirec; e penden que sourtissio per la porto occidental en trigoussan la caycho de soun paire, desenterrado de la Gleyzo de Sant-Nazari; le coumte de Toulouso, le coumte de Fouych ramenabon, per la porto orientalo le vicoumte de Carcassounno e soun fils Trencabel, dins l'ancien palays des reyses Wisigoths.

Louro prumiero bisito fousquec pel plateau de Carcassounno, la roco del garric (1), as apploudis soments de tout un pople al deliri de tourna bese l'ancien mestre que toutis abion plourat.

Tabes, abio calgut bese quand l'heritier des Trencabels arrib' as Trimbalhos, as pes de la rampon de Carcassounno coussi l'enlebon de soun chabal e pourtat su' las espallos e sus pots de las maires que plourabon de bounhur, et en trioumpe le carrejon dins le palays de sa grand-maire la vicoumtesse Adelais.

Ramon-Roger I vicoumte de Carcassounno, fatigat, brigoulat de las souffrenços, cedec sa placo a soun fils Trencabel, nostre balent Montsegur ; e fousquec, aqui, que 'l coumte de Fouych e soun pupillo Trencabel recebeguen l'hoummatche de

(1) *De quer, ker, car roche et de casser, chene* (quer-casser)
N. PEYRAT.

toutis puissents barouns de la mountagno Negro,
des Courbieros e de Cerdagno.

Le jouene seignou se te bex entourat des bieillis
serbitous de sa famillo, chefs benerables des clans
Pyreneens, les fils de Nos, d'Oliba, les d'Emperia,
les de Bellissen. Le fidel ecuyer Bertrand de Saïssac
se poussedabo pos de joyo.

De tout coustat arribabon e le courachous
Pierre Roger de Cab-Aret, e Bernard de Termes, et
Olivier le balent, soun frayre, e Bernard de Castros,
e l' famous Olivier d'Aupoul, e l'intrepide Ramon,
soun cadtet, e Bernard de Boisseron, e l' terrible
Ramon de Menerba, e les forts des forts, les fraïres
de Penne, Bernard et Olivier.

Agnes, al centre d'uno grando cour, entourado
des portiquos romans, as pes précisomont de
l'ourmel ount la vicoumtesso Adelaïs tenio sa
cour d'Amour e presidabo 'ls tournois, se bejec
elo, tabes, entourado de las heroïnos de la guerro,
flous fanados tournados de l'exil, mes que reflou-
rejabon as rayouns del souleil del mieyjoun.

Aqui, s'encatellabon : la famouso Loba de Pech-
nautier, la belo Brunissendo de Cab-Aret, Erman-
gardo de Castros, la flou Aladaïs de Boisseron, Esca-
rona de Rabastens e la ta poulido Gemesquia de
Mernerba (1).

Mes, al miey de tant de festos, de tant de joyos,

(1) N. PEYRAT.

Trencabel, rajabo larmos de desespoir : as pes de sa pauro maire nou besio pos la roso de las rosos... soun Esclarmondo.

Per un temps, les soins de la guerro accouferabon soun esprit. Carcassounno preso, y tardabo de tourna en poussessiu del doumaino de soun paire. A sa boux presque tout le pays se soumet ; pauc resisto. Assiecho e preng, cependant, le castel de Lombers, en Albigeois, que resistabo. Beziers porto las claüs. Soun prumie soin est de mettre a rasibus le castel que Simon de Montfort y abio feyt basti.

Limoux fec soumissiu. Trencabel rebastis la bilo su la coulino, ount ero abans que Montfort la mettesse dins la plano.

Al retour dins soun palays, en recouneychenco des serbicis que soun tutou le comte de Fouych y abio renduts, y fec present del Chercorb qu'ajustec a la terro de Preissan, Piessan e Aleyrac douari de sa mairino Cecilo de Carcassounno (1).

Ba poudetz legi dins l'acte sinnat al palays de Carcassounno (février 1224). « Trencabel pel la gracio de Diu, vicomte de Beziers, seignou de Carcassounno, de Rases e d'Albi. » En soubeni des soins que Ramon de Pereilha abio abut tout fantou d'el, y dounec la seignourie de Druilho et a Jordan, le castel de Massabrac (Benaix) que le comte Alzeu t'y abio dichat.

(1) Dom VAISETTE.

XIX

LA REYNO BLANCO

Mes Trencabel-Montsegur ero toutjoun de mais en mais triste; e, la pax amb' Amaury de Montfort sinnadó, soun prumie deber es de serca Lambert de Croissy.

Per Jordan, qu'abio tournat mand' a Paris per trapa le paire d'Esclarmondo, e, beleu, tabes, per abe noubelos de la maynado, ero sapient que Lambert de Croissy demourabo a Montfort.

Partis un mayti accoumpagnat de soun amic qu'y trassabo routo et escourtat des pu' balents chebaliers del Carcassez e del fidel Bertrand de Saissac, coumo bous immaginatz. Caminabo tristement, nou sabio que marmusa :

— La mort, per tant affrouso quesio, sira douço per ieu.

Arribeguen a Paris. Trencabel Ramon-Roger

II, le nostre Blound-Faydit, le nostre brabe Mont-sejur, se presentec a la cour; abio tout ço que cal per esse le pla bist : reputatiu de couratje, le noum que pourtabo e sa parentat ambe la maire de Sant-Louis le recommandabon. Tabes, est ambe grand haunou que la Reyno Blanco le receu. Admes, d'areu, dins l'intimitat de la Regento de Franco y abio coumtat le but de soun bouyache; mes sous soupirs abion tout trahit, sa racho n'ero que... flourejanto.

La reyno fa coumpte de mettre Trencabel en presenco d'Esclarmondo; atal, s'immaginabo, sa coulero s'apasimara e 'l couratje n'aura jamais d'arma soun bras countro Lambert de Croissy.

La Reyno, en feno delurado, tenio a counserba a sou' fil toutis 'ls balents del royaume, autant les chebaliers de Paris que les d'Aquitaino. Aquitaino terro benezido qu'embejabo per sou' fils San-Louis.

Dounec, dounc, un grand bal, et y embito le vicoumte de Carcassounno, toutis nobles de l'ilo de Franco e toutis seignous de la cour.

Trencabel se boulio fe escusa, mes la reyno insistec tant e tant; gausec pos dire, nou.

Esclarmondo, dins sonn dol, y boulio pos beni, mes calgueuc oubrei as desirs de la reyno Blanco, qu'aymabo pos refus. Arribec bestido de negre, bouelado des pes al cap.

Ennegrat, tabes, se moustrec Trencabel-Montsegur. Se perden dins la barrejo.

Cymbalos, grelots e tambourins fasion tant que terro e tout sauta que sautaras. Trencabel, bel que bel turlupinat per un floc de damos, jamais nou dássec.

— Soun trop triste, respoundio.

Soulo dins un cantou uno doumayselo se tenio dreyto, touto pensibo, tristouso, bouelado. Montsegur l'abio pos recounegudo, mes tout soun cos abio fremit.

Un tourbilloun de dansayres le butassec proche de l'ennegrad' e malgre el nou la quittec mais.

— Montsegur... est...

— Tu ? est tu, belo Esclarmondo ?

T'y pren doucomentounos la ma.

— E... aquel dol, maynado ?

Aquel dol... b'a podes debina... Las ! est le tiu que porti, t'ai perdu !

— Yeu, tabes, t'ai perdudo ! Las ! cal mourir...
E les brasses y toumbeguen.

Elis nou sabion que dire :

— Las ! que debendrem ? oh ! mais bal la mort...

— Dounkos, diguec Esclarmondo, tu t'a bou, benes, del founse de l'Aquitaino, attaqua moun seignou, moun paire ?

— Helas ! aymi mais mourir...

— Aurios douc aquel courache, cruel : un bieil-

lard malaut ba esse fourcat de coumbattre coun-
tro tu, joube e bigourous... Oh ! te counegui trop
faras pos aco,... Montsegur !... Montsegur !

Mes un oumbro les abio pos perdudis de bisto
un moument, e les guignabo, d'arre 'n rideu. Et
uno boux te gourmejo :

— Malhurous!... indigne chebalier, l'amour te
fa dounc debremba toun paire,... est indigne...

Esclarmondo, espantado, se corfaillhis...

— O mort ! o terro ! que bouletz de ieu... La
besets ; que boulets que fasque ? cridec aneantit
Trencabel.

— Dema, tourneç la boux, sira 'l joun de la
benjenço ; e, per qu'es lache, sira ieu... ieu... que
'l benjarai al vicoumte de Carcassounno ! ... En-
tend !

— Nou,... ieu, nou ... nou...

Esclarmondo, durbis les els, entend les darnie-
ris nou... nou... sourti des pots de soun aymat,
jeto un crit, e semblo rendre le darnie farfail.

Montsegur, en aquel spectacle, toumbec d'a-
genouilhous, le cap amantoulat dins sas mas, en
jisquan :

— Esclarmondo !... Esclarmondo !!...

Atal, ajec fi le bal.



XX

LE LAUSSET

La boux, l'abez debinad' ero la de Bertrand de Saissac, le brab' ecuyer, ennemic accarnissat de Lambert de Croissy.

Le calio bese, cependant, le lendema, as pes del leyt de soun jouene mestre enfebrat, tout countrit, plourabo coum' un maynache, e se reprochabo sa rudesso.

Esclarmond' enrettido, pourtado 'l castel de Montfort, ajec, touto la neyt, le deliri; presqu' a miejoneyt la crésion nou d'aqueste mound'.

Trencabel, al mayti, noubelos fa prene; acabe-guen de l'attrista.

En attenden, Bertrand, perdio pos temps, dins la journad' anguec demand' a la reyno, per el mesme, un coumbat countro Lambert de Croissy.

— L'auretz, le coumbat, perqu' est juste, abio respoundut Blanco de Castillo.

— Reyno, m'en fisi a bostro justico,... a dema.

La reyno, benayso de bes' un autre prene la placo del vicoume Trencabel, s'er' empressado d'accourda la battesto, siguro que 'l bras de Lambert de Croissy, bras de grand renoum, n'aurio bitoment rasou.

Le paire d'Esclarmondo receu, al noum del rey, l'ordre del coumbat. Rousegat d'uno malautio de langou, soun couratche n'ero pos pus el; malhurs trop escarnits abion marteillat soun cos, brigoulat sas forcos ; e, pla de roco-cor, acceptec la lutto, Lambert de Croissy.

En aquelo noubelo las crisos d'Esclarmond' un chicoutot amadouados, s'enfiebrejon, e ban de mais en mais tarriblos ; dins soun diliri, repepio que coumbats, blassats e morts; e, per mouments, sa poitrino de grandis sargalloments es brandido, e :

— Montsegur!... Montsegur! jisquo dins sous rebadisses... Montsegur... que t'ai feyt ?

Per la consoula y bolen fe creire qu'ero pos soun fiancat, l'attaquayre maychant de soun paire : est un estranjer. Ero miey mal, y bertat, mes, praco, soun deliri, de mais en mais ardent, nou s'amadouo.

Qu'est dounc, aquel sentiment qu'y fasio ab' autant de crainto per la bido de soun paire que pe' la de soun adourat ?

Me demandetz pos ço que fasio Trencabel-Mont-segur : el, plourabo, se desoulabo, bagnabo soun leyt de sas larmos.

Le joun fatal puntejo ; semblabo que le cel se mettesse de mitat dins la benjenço ; car, entrumit ero a fait. Nuatjes, heyrissats e negres, bourrufats, se carrejabon d'un cap a l'autre de la capo del cel ; un auratje emmalit, cougabo jou' la moun>tagno ; a peino se n' besion le capelas tout escur.

Deja, les herauts d'armos abion prouclamat le coumbat ; deja, les oufficiers de la courounn' eron coumo jutjes del camp ; mes l'amphitheatr' ero bouyt, tout desert ; la cour fa refus d' assista : ni Louis, ni la reyno Blanco, a l'amo sensiblo, boulgueguen pos tene presenco en aquel spectacle.

La cour e 'ls seignous fan de memes.

Bertrand, ero su' pe, tout ennegrat ; abio mou-rejat al foc, sa lanco, soun espazo, soun cimier : tout b'abio rembrunit.

L'assistabo, per pairi, le vicoumte de Fenouil-ledo ; s'ero coufessat le mayti et abio recebut le poutou de pax. E, tout soumbrous, attendio al cap de la lico.

Le cel, de moument en moument, s'escurcicio ; brumos pus espessos, pus escuros, pu' bourroun-cados, pus entrumidos, redoulabon, abail, pe' la serro et escurcission la placo.

Lambert de Croissy, lentoment arribabo a l'autro estremitat de la carriero.

— Sabi pos ço qu'ai, diguec al siu secound, le coumte Adam de Milly, *mes un maychant pres-sentiment me fousego.

¶ Piquo ta pla soun chabal.

Al memes moument, un desquirroment groun-dent respoumpissio dins le brumas; un fioulet stri-dent, trigoussent, grincabo 'l trou, un brum es-pantent /rounflabo, rouncab' e s'embroundissio ; grosso graniutto traucabo, ça e la, poussiero, e redoulabo, empintarnado ; les laussets, la un at-tendio pos l'autre, lampeguejabon a trabex les entrumetjes, e, pe' lampets, escurcission le sol que benion de fulgura, souleils. Le trou bramabo, que bramaras, rouncabo que rouncharas, e les laussets, de mais en mais accarnissats, de mais en mais fliscabon. Les chabals, apaurits, la cugo dins las camos, tourcission le cap, se plegabon, escar-nits, refusabon d'abanca, piquetats.

Bertrand de Saissac, de la boux e de l'esperou, attisabo 'l siu.

Tout d'un cop, al lampec d'un esclayre, te ban bese, coumo un fantomo, su' la barriero, Tren-cabel quilhat. Les laussets l'abion brandit de soun assoupis, e feyt bergougno de dich' à un autre la benjenco de son paire : l'amour... le deber l'abio estouffat.

— Arrestatz ! cridec a Bertrand, arrestatz, a ieu soul apparten l'haunou de benja moun paire, arrestatz !... arrestatz !...

E, deja, le chabal, tibat su's garrous coum' uno quilho, respassabo barriero.

Mes... moun Diu !... uno fenko, mitat nudo, les pelses al bent, se jeto, d'un bam, al passatje, e coum' un faï, s'agrif' al mors... Espauric , le chabal, tout cabrat, l'enlebec coumo plumo.

Un esclayre, areu, zic-flic.

— Montsegur ! jisco la fenko, Montsegur ! est ieu ; e... passo si gausos, si... trepejaras toun Esclar...

Zic... un autre lausset,... flic... un autre.

— Esclarmondo !... Esclarmondo!... Seignou ! Moun Diu ! jisquec Montsegur. Ount soun ? ... que fau ? Esclarmondo ! ma bido...

E, en jetan soun espaso :

— Te, truco-me!... truco-me !... boli mour! De ta ma la mort sira douco ! malhurous, malhurous soun !

Mes, ataleu, flic flic, un lausset, un serpent de foc, grinsso en desquirs dins la brumo, jisco flammos, tourbillounejo junt' al colh Lambert de Croissy. Quand la fumatiero e 'l souffram soun ataïsats, te 'l ban bese espatarnat dins le pouls. Le chabal fumant, rounflabo, las nasicos alandados, escarpinab' al bent. Toutis, cap a Lambert de Croissy, de courre.

Ero rette, mort, le paire d'Esclarmondo! La pauro maynado, folho de doulou, dins un delir' affrous, espantent, s'agripec su 'l cos de soun paire, e les serbitous, que la poudion pos desagafa, carejon la malhurouso e le eos del Seignou al Castel de Montfort-l'Amaury. Qu'uno tristesso! qu'un sangladis! Trencabel les talounejabo, en sangloutan, en se trucan su 'l cap, en cridan :

— Est pos ieu, que te l'ai tuat, Esclarmondo,... est pos ieu !

Pus nou poudio demoura a Paris, Trencabel, e tristoment s'accamino cap a Carcassounno.

Arribec just, per tempa 's parpeilhos a soun paire; abans de mouri Ramon-Roger I y dounec sa benedictiu, en t'y marmusan :

— O moun fils, per toun couratje, te counegui... n'ai pos ergno : as tout co que cal praco; mes le bounhur te fa frayturo, e toun paire te 'l souhaito. Cresi te 'l proucur' en te coumandan, abans de mouri, de pren' Esclarmondo per mouilhe. Te ba recoumandi, mou fils, countro soun sang,... haino nou n'ai cap... nou, nou... M'escutaras... proumetz.

Agnes, ajoufido, poutounejabo las mas del mourrent, que de sous dits tremblants, palpejabo les caps; e ramassabo 's coubertos.

— Trencabel !... Agnes !... Esclarmond'... un crit e soun amo 'l cel s'emboulec.

Fasqueguen al heros del Carcassez de magnificos e dignos funérraillos. Pla hurous el que tombec en pleino delibrenco de l'Aquitaino. Ajec l'ibresso del trioumphe e l'illusiu de la reneychenco de la Patrio Romano. O cent cops hurosis, les qu'alabets, ramassec la mort : libres, abion bist e la citat, e le sol e le cel ! Car nou fousquec de loungo durado la pax; malentenduts s'alison entre le coumte de Toulouso e la cour de Franco, e la trahisou de Maux, e le traitat de Paris, 1228 arrispon a Trencabel le territoiro desous ancetros.

Quand Esclarmond' ajec auzido des articles del traitat, courrisquec al palays de la reyno; et, en plours, soulicitec de la Regento que tournessen al vicoumte de Carcassounno touti 'ls bes que, del dreit de soun paire, y rebenion; en retour, al rey de Franco, toutis castels, toutos terros que Lambert de Croissy y benio dedicha proche Paris, t'y douno.

— Acceptatz, o ma reyno ! Ieu, pus nou n'ai besoun, morto 'l mounde, finirai, dins un couvent, mous miserables jouns.

Tant de sacrificis, tant d'amour, tant de deboument t'attendris le cor de Blanco de Castillo ; mando Trencabel a Paris ; sa maire, la santo e brabo Agnes de Montpellier, l'y bol accoupagina.

Bertrand de Saissac nou y boulguec fe courteche.

— Permettetz, o moun jouene Seignou, de

m'arretira al castel de Roquofissado que Ramon de Pereilha m'a ouffert.

Bertrand ero rancunier.

— Almens, Seignou, si dounatz bostro ma à la filho de Lambert de Croissy, espagnatz-m'en la bisto ! Dichatz-me ploura bostre paire, en pax ; trop ne biscario de tous bese hurous ambe l'sang de moun ennemic.

Trencabel, marrit, y respond :

— M'abandounos, o moun brabe Bertrand de Saissac, soun pla a plagne !

— Beni, moun fils, diguec Agnes, Bertrand s'apasimara,... beni, sieg-me.

A Paris, Agnes de Montpellier n'ajec de cofo ambe sa cousin la reyno Blanco. Coumo sourtisso t'y diguec :

— Majestat, tous respoundi de mou fils... oh s'erotz ta siguro de la belo Esclarmondo ?...

Les abion feytis, a la cour, troub' amasso, Esclarmond' e Trencabel ; un fantou entimidat mais nou tremblabo qu'el ; a peino si sus elo gauzabo leba sous els,... els que paurejabon merci...

La doumaysel' ço memes. Eron jenats toutis dous.

Qu'abion fey ? Las ! n'abion cessat de s'ayma. Las ! abion dounat pla de plours la un e l'autre. Tant de larmos, tant de soupirs, sirion perduts ?

Un joun, la reyno Blanco, mettec la ma trem-

blento d'Esclarmondo dins la ma palpítento de Trencabel ; Agnes les enlacet de sous brasses, les courbisquec de poutous.

Jouns aprex, l'abesque de Paris benezisquec le maridatche, 1228.

.....

En 1233, cinq ans pu' tard, un fantou de quatr' ans, baptisat vicoume Roger de Beziers, se gourdissabo su 'l tapis dins la grando sallo del Castel de Carcassounno. Esclarmond' e Montsegur-Trencabel le badabon. S' el bebio, tabes, la bieil' Agnes, que, tout' hurouso, ajouffido dabant la chemignero ount petounejabo un grand brasier, abressaboo, amb' attentiu, su' sous denouils, un poupel fresquet coum' uno roso, qu'abladabo de poutous.

Tout d'un cop, Roger, grimpo as coutillous de sa menino, espellinxo 'ls drapets, e curiusoment miro e miro 'l toustou.

— Menin' Agnes ! menenino ! sira pos balent, Ramon... fa toutjoun que dodo ?

— Balents, toutis dous, sirez coumo toun paire, o mous fantous !

FI DE LA PRUMIERO PARTIDO.

.....

TAULO

I

I.	Le Castel de Montfort-l'Amaury.....	9
II.	Croisado countro 'ls Albigeoises.....	19
III.	Le Castel de Montsegur.....	29
IV.	Le Depart.....	46
V.	Mathildo de Marly	55
VI.	Le Castel de Tarascou	67

II

VII.	Le Camp de Castelbou.....	81
VIII.	Bounhur	90
IX.	Larmos e Sanglots.....	103
X.	L'Ordre de la Chebalario de Sant-Gelis	115
XI.	Cour d'Amour.....	125
VII.	Rosos e Poutous	131
	Le Tournois.....	137

III

XIV. Le Sieche de Castelnaut	149
XV. Le Bucher.....	157
XVI. Le Clouquier de peyro.....	167
XVII. Ramon-Roger I.....	177
XVIII. Preso de Carcassounno.....	189
XIX. La Reyno Blanco.....	193
XX. Le Lausset.	197

